

Semestar: **zimski**
Školska godina: **2010/ 2011.**

UNIVERZITET U ZENICI
MAŠINSKI FAKULTET U ZENICI

Katedra za proizvodne tehnologije
Odsjek: Održavanje
Predmet:

PROIZVODNE TEHNOLOGIJE I
(3+2)
- Prezentacije sa predavanja -

Nastavnik: prof. dr. **Himzo Đukić**
Saradnik: v. as. mr. **Ibrahim Plančić**

NPP: ODSJEK, ODRŽAVANJE

PROIZVODNE TEHNOLOGIJE I (V semestar, 45 + 30)

Program predavanja:

- Uvod. Osnovni pojmovi i definicije, materijalna i nematerijalna tehnologija. Pojam tehnologije i proizvodnje. Značaj tehnologije obrade u industriji prerade metala. Sistemi i procesi u obradi metala, primjeri: metaloplastični, polimerni, elektro-magnetični, itd. Tehnologija izrade cijevskih vježbi u kalupima, sklopima, precizno livenje, livenje u kokeši, livenje pod pritiskom i centrifugalno livenje. Zavarivanje i srodni postupci. Osnovni pojmovi, Metalurški aspekt zavarivanja. Postupci zavarivanja: ručno elektrolučno, zavarivanje pod praskom, zavarivanje u zaštitnom gasu, zavarivanje električnim otporom, gasno zavarivanje, specijalni postupci zavarivanja, postupci srodnih zavarivanja. **Obrada deformacijom.** Osnovni pojmovi, oblici deformacija, vezari, oblikovanje, deformacijski parametri, deformacijski postupci, deformacijski parametri. Postupci obrade lima (odslječivanje, savijanje, razdvajanje, presvrtanje, duboko izvlačenje). Postupci zapreminskog deformisanja (valjanje, kovanje, itistiskivanje), Mašine i alati.

Program vježbi:

- Na auditorijskim vježbama se rade zadaci i računski primjeri iz oblasti koje su obrađene na predavanjima. Na laboratorijskim vježbama se studenti upoznaju sa tehnološkim postupcima obrade metala. U sklopu vježbi se organizuju i stručne posjeti fabrikama. U sklopu vježbi radi se jedan program iz oblasti projektovanja tehnologije obrade i jedna laboratorijska vježba iz oblasti identifikacije parametara nekog od postupaka obrade metala.

Literatura:

- Osnovna literatura: (1) Urošević S.: Proizvodno mašinstvo, Naučna kniga, Beograd, 1987, (2) Kovač R.: Tehnologija izrade odlivaka, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad, 2002, Dopunska literatura: (1) Ekinović S.: Obrada rezanjem, Dom stampe, Zenica, 2001, (2) Ekinović S.: Postupci obrade rezanjem, Mašinski fakultet, Zenica, 2003, (3) Ekinović S.: Alatne maštine – u pripremi, (4) Pašić O.: Zavarivanje, Svetlost, Sarajevo, 1998, (5) Musafija B.: Tehnologija obrade deformacijom, Svetlost, Sarajevo, 1988.

R.br.	Naziv literaturnog izvora	Autor(i)	Godina izdanja	Napomena	Broj primjeraka u bibli.	
1.	Uputstvo za izradu tehnologije kovanja sa primjerima	Sabahudin Ekinović	1985	Osnovna literatura za vježbe		✓
2.	Praktikum laboratorijskih vježbi iz tehnologije plastičnosti	M. Plančić, dr. M. Plančić, dr. Univerzitet u Novom Sadu	2002.	Pomoćna literatura za vježbe		
3.	Obrada metala plastičnom deformacijom	Binko Musafija	1988.	Pomoćna literatura za vježbe		✓
4.	Teorija plastične prerade metala	Mustafa Čaušević	1979			
5.	Obrada metala valjanjem	Mustafa Čaušević	1983			
6.	Plastična obrada metala	Josip Hribar	1975			
7.	Obrada metala deformisanjem	Branimir Dovedić	1981			
8.	Obrada deformisanjem u mašinstvu	Vlado Uvojović	1977			
9.	Osnovi tehnologije plastičnog oblikovanja metala	R. Lipold	1970			
10.	Alati za obradu deformacijom	Himzo Đukić				
11.	Alati za obradu deformisanjem	Milan Šljivić	1990			
12.	Matematičko modeliranje inženjerskih sistema,	Milan Jurković	1990.	Mašinski fakultet u Bihaću,		✓
13.	Predrag Popović, Obrada deformisanjem-teoretske osnove,	Himzo Đukić	1988.	Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru, Mostar		✓
14.	Metal Forming Practice Processes – Machines – Tools,	Heinz Tschaetsch,	2005.	Originalny German "Metallumformung Praxis Prozesse – Maschinen – Werkzeuge" Ed. by Vieweg Verlag, Wiesbaden		✓
15.	Tehnologija plastičnog deformisanja,	Plančić, M., Vilović, D.	2003	Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad,		

PROIZVODNE TEHNOLOGIJE I

- I predavanje -

v. as. mr. Ibrahim Plančić

SADRŽAJ I:

- Osnove obrade deformisanjem-**primjeri primjene**
- Područje obrade deformisanjem
- **Značaj i prednosti obrade deformisanjem**
- Ograničenja u primjeni obrade deformisanjem
- Podjela obrade deformisanjem
- Izbor tehnološkog procesa obrade deformisanjem
- Mašine za obradu deformisanjem
- Alati za obradu

Cilj predmeta:

- Upoznavanje sa osnova odabranih postupaka izrade i primjene dijelova proizvedenih metodama obrade deformisanjem (bez skidanja materijala), te stjecanje neophodnih znanja za dalje praćenje predmeta iz područja proizvodnog mašinstva.

Kompetencija:

- Oспособljenost za izbor odgovarajućeg tehnološkog postupka ili kombinacije postupaka proizvodnje potrebnih za pretvorbu sirovog materijala u gotov proizvod.

Primjer spjalice za papir (funkcionalni zahtjev → treba držati listove papira zajedno, s dovoljnom silom, kako papir ne bi iskliznuo):



Dizajn


- Kako uzeti komad žice i oblikovati je u spjalicu za papir?
- Rubno, koristiti napravu?
- Stroj? Koja vrsta?
- Što ako je narudžba 100 spjalica odnosno 1 milion?


Materijal

- Da li treba biti metalni ili nemetalni?
- Da li treba imati određenu krutost, čvrstoću?
- Kako promjer žice utječe na spjalicu?
- Što je s ojenom?
- Optomnost na koroziju?

Postupak proizvodnje

- Može li se materijal savijati bez napuknuća ili pulnjenja u odabranom postupku proizvodnje?
- Sigurnost? Hoće li postupak ostaviti oštре rubove, srubove?
- Kako skinuti oštре rubove?
- Koliko će koštati strojevi?





1. OSNOVE OBRADE DEFORMISANJEM

Terminologija (sinonimi):
Obrada metala deformisanjem (OMD), Tehnologija plastičnog deformisanja (TPD), Tehnologija plastičnog oblikovanja (TPO), Plastično deformisanje metala (PDM), tehnologija plastičnosti.... METAL FORMING (eng.), UMFORMUNG (UMFORMTECHNIK) (nem.), ОБРАБОТКА МЕТАЛОВ ДАВЛЕНИЕМ (рус.)

Obrada metala deformacijom ili obrada bez skidanja strugotine podrazumijeva metode obrade kojima se metalu daje željeni oblik deformacijom i odvajanjem.

Ovaj vid obrade je, za razliku od obrade skidanjem strugotine, vezan za uslove **serijske proizvodnje**.

1. OSNOVE OBRADE DEFORMISANJEM


Osnovna osobina OD jeste očuvanje neprekidnosti strukture oblikovanog materijala uz poboljšanje karakteristika čvrstoće i nepromenljivost zapremine.

Cilj obrade deformisanjem

je da se sa najmanjim mogućim otpatkom i najmanjim brojem radnih operacija dobiju gotovi komadi, koji se uz minimalnu obradu skidanjem strugotine ili bez nje mogu upotrijebiti ili ugraditi u odgovarajući sklop, kao njegov sastavni element.

1. OSNOVE OBRADE DEFORMISANJEM

1.1 PRIMJERI PRIMJENE-povijest primjene



1. OSNOVE OBRADE DEFORMISANJEM

1.1 PRIMJERI PRIMJENE



1. OSNOVE OBRADE DEFORMISANJEM

1.1 PRIMJERI PRIMJENE



1. OSNOVE OBRADE DEFORMISANJEM

1.1 PRIMJERI PRIMJENE



1. OSNOVE OBRADE DEFORMISANJEM

1.1 PRIMJERI PRIMJENE



Slika 1.1 Primjeri primjene

1. OSNOVE OBRADE DEFORMISANJEM

1.1 PRIMJERI PRIMJENE

Materijal se može obradivati deformacijom samo kad se dovede u stanje plastičnog tečenja, tj. kad se optereti iznad granice elastičnosti.

1. OSNOVE OBRADE DEFORMISANJEM

1.2 PODRUČJE OBRADE DEFORMISANJEM

Kad se materijal optereti iznad granice razvlačenja (granice plastičnog tečenja, dolazi do trajne deformacije.

Taj vid obrade zove se **obrada plastičnom deformacijom**.


Ako se opterećenje dalje povećava, u jednom trenutku će doći do razdvajanja materijala.

Sa stanovišta deformacije, područje obrade metala se dijeli na:

- Deformaciju do razaranja materijala;
- Plastičnu deformaciju

1. OSNOVE OBRADE DEFORMISANJEM

1.2 PODRUČJE OBRADE DEFORMISANJEM



Slika 1.2 Dijagram za elastično-plastičan materijal

1. OSNOVE OBRADE DEFORMISANJEM

1.3 ZNAČAJ I PREDNOSTI OBRADE DEFORMISANJEM

Prednosti obrade deformisanjem mogu se definisati sa tehničko-tehnološkog i ekonomskog aspekta, i to:

1. Izrada proizvoda komplikovanog oblika ostvaruje se u jednom hodu mašine za deformaciju. Izrada istih proizvoda na drugi način ili ne bi bila moguća ili bi zahtjevala više radnih operacija.
2. Postiže se velika dimenzionalna tačnost proizvoda uz uske izradne tolerancije.

1. OSNOVE OBRADE DEFORMISANJEM

1.3 ZNAČAJ I PREDNOSTI OBRADE DEFORMISANJEM

3. Proizvodi imaju visoke mehaničke karakteristike i relativno malu težinu
4. Postiže se značajna ušteda u potrošnji materijala i energije.
5. Visok stepen produktivnosti, stabilnosti i pouzdanosti u radu.

IZDODA/ŠTENJE MAT. [v.]	UTROŠAK ENERGIJE [J/kg]
82...89	KLADIVO TESTIKVANJE 40...49
85.	POLUTOPLO TESTIKVANJE 48
82...80	KOVANJE U UKUVNIJU 53...67
48...58	TOKARENJE 99...160
100% 75 50 25	25 50 75 100 10 [J/kg]
150 6 10 14	TOKARENJE 250 500 750 1000 [kom/n]
7...10	KOVANJE U UKUVNIJU 210...620
13...16	POLUTOPLO TESTIKVANJE 600...1200
10...13	KLADIVO TESTIKVANJE 100 1800
7...12	PROIZVODNOST [kom/h]

Komparativne prednosti postupaka obrade deformisanjem

(izvor: NEUBERGER, F., FACHDATUM UNIFORMTECHNIK, 83.ZWICKAU,1983, s.13-27)

1. OSNOVE OBRADE DEFORMISANJEM

1.3 ZNAČAJ I PREDNOSTI OBRADE DEFORMISANJEM

- 6. Mašine za obradu su jednostavne za posluživanje, tako da za proizvodnju nije neophodna visokokvalifikovana radna snaga.
- 7. Ekonomičnost u uslovima serijske i masovne proizvodnje.

1. OSNOVE OBRADE DEFORMISANJEM

1.4 OGRANIČENJA U PRIMJENI OBRADE DEFORMISANJEM


Ograničenja u primjeni su:

- 1. Neekonomičnost u uslovima pojedinačne i maloserijske proizvodnje.
- 2. Visoki investicioni troškovi prouzrokovani upotrebom skupih mašina i uređaja za obradu.
- 3. Složeni i komplikovani alati, čija je konstrukcija i izrada skupa.

2. PODJELA OBRADE DEFORMISANJEM



2. PODJELA OBRADE DEFORMISANJEM



Slika: Podjela postupaka deformisanja prema DIN 8580***

***Obrada deformisanjem=obrada čvrstih tijela kod koje se mijenja oblik tijela uz zadržavanje kontinuiteta i kompatibilnosti kontinuma


2. PODJELA OBRADE DEFORMISANJEM




2. PODJELA OBRADE DEFORMISANJEM

2.1 TEHNOLOGIJE OBLIKOVANJA LIMOVA

Duboko izvlačenje




Savijanje



2. PODJELA OBRADE DEFORMISANJEM

2.1 TEHNOLOGIJE OBLIKOVANJA LIMOVA

Rotaciono izvlačenje



2. PODJELA OBRADE DEFORMISANJEM

2.1 TEHNOLOGIJE OBLIKOVANJA LIMOVA

Specijalni postupci

Provlačenje



Sužavanje




2. PODJELA OBRADE DEFORMISANJEM

2.1 TEHNOLOGIJE OBLIKOVANJA LIMOVA

Proširivanje




Clinching



2. PODJELA OBRADE DEFORMISANJEM

2.1 TEHNOLOGIJE OBLIKOVANJA LIMOVA

Razvlačenje



2. PODJELA OBRADE DEFORMISANJEM

2.2 IZBOR TEHNOLOŠKOG PROCESA OBRADE DEFORMISANJEM

Plastično deformisanje metala odvija se pod dejstvom odgovarajućeg spoljašnjeg opterećenja koje izaziva unutrašnje napone i trajnu promjenu oblika polaznog materijala.

Pri obradi deformisanjem ne smiju se prekoračiti vrijednosti graničnih iznosa deformacije, jer se u protivnom razara struktura materijala ili pojavljuju drugi neprihvatljivi defekti.

Zbog toga se za svaku tehnološku metodu OMD izvodi proračun komponenti napona i deformacija, zatim proračun deformacionih sila i rada. Ovi parametri neophodni su za pravilno dimenzioniranje alata i izbor odgovarajućih mašina.

Pravilan izbor tehnološkog procesa prerade deformacijom obuhvata:

- Analizu procesa plastične deformacije metala
- Konstrukciju alata
- Izbor mašine

2. PODJELA OBRADE DEFORMISANJEM

2.3 MAŠINE ZA OBRADU DEFORMISANJEM

Rad i sila se ostvaruju pomoću mašina za obradu deformacijom, kao što su: prese, kovački čekići, makaze, mašine za savijanje, itd.




Slika 1.3

2. PODJELA OBRADE DEFORMISANJEM

2.4 ALATI ZA OBRADU

Alat koji se postavlja na mašinu ima funkciju oblikovanja radnog proizvoda.



Slika 1.4

2. PODJELA OBRADE DEFORMISANJEM


2.5 PREPOSTAVKE U OBRADI DEFORMISANJEM

Uvode se prepostavke koje često nisu sasvim realne ali (uz prihvatljuvu grešku) daju rješenja za važne parametre procesa:

- hipoteza o homogenosti elastično-plastičnog tijela (zanemaruje se stvarna diskretna, kristalna, struktura metala),
- hipoteza o prirodnom naponskom stanju (prije početka deformisanja nema unutrašnjih napona ili su uravnoteženi),
- izotropnost strukture materijala (realni materijali imaju različita svojstva u raznim pravcima po zapremini),
- idealizacija elastičnih i plastičnih svojstava (slika),
- nepromjenljivost/ konstantnost zapremine

2. PODJELA OBRADE DEFORMISANJEM

2.5 PREPOSTAVKE U OBRADI DEFORMISANJEM



PROIZVODNE TEHNOLOGIJE

I

- II predavanje -

v. as. mr. Ibrahim Plančić

SADRŽAJ II:


- **TEORETSKE OSNOVE**
 - Vrste deformacija
 - Nominalni i stvarni naponi
- **Brzina deformisanja**
- **Brzina deformacije**

2. TEORETSKE OSNOVE

2.1 Vrste deformacija

Promjena dimenzija, poprečnog presjeka i oblika tijela kod postupaka obrade deformisanjem uslijed djelovanja vanjskih sila izražava se stepenom deformacije.

Deformacija predstavlja mjeru promjene oblika i dimenzija posmatrane zapremine ili tijela u cijlini.



Slika 2.1 Sabijanje paralelopipeda

2. TEORETSKE OSNOVE

2.1 Vrste deformacija

Dimenziije paralelopipeda prije deformisanja:

$$b_0, l_0, h_0$$

Dimenziije paralelopipeda nakon deformisanja:

$$b_1, l_1, h_1$$

Odnos dimenziija paralelopipeda prije i nakon deformisanja:

$$h_1 < h_0 ; \quad l_1 > l_0 \quad i \quad b_1 > b_0$$

2. TEORETSKE OSNOVE

2.1 Vrste deformacija

Zapremina paralelopipeda prije, u toku procesa deformisanja i nakon procesa ostaje ista.

Zapremina je konstantna u svim procesima obrade deformisanjem.

$$V = h_0 l_0 b_0 = h_1 l_1 b_1 = const.$$

2. TEORETSKE OSNOVE

2.1 Vrste deformacija

1. Apsolutna deformacija

$$\Delta h = h_1 - h_0$$

$$\Delta l = l_1 - l_0$$

$$\Delta b = b_1 - b_0$$

2. Relativna deformacija

$$\varepsilon_h = \frac{\Delta h}{h_0} = \frac{h_1 - h_0}{h_0}$$

$$\varepsilon_l = \frac{\Delta l}{l_0} = \frac{l_1 - l_0}{l_0}$$

$$\varepsilon_b = \frac{\Delta b}{b_0} = \frac{b_1 - b_0}{b_0}$$

2. TEORETSKE OSNOVE

2.1 Vrste deformacija

3. Logaritamska deformacija

$$\varphi_h = \int_{h_0}^{h_1} \frac{dh}{h} = \ln \frac{h_1}{h_0}$$

$$\varphi_l = \int_{l_0}^{l_1} \frac{dl}{l} = \ln \frac{l_1}{l_0}$$

$$\varphi_b = \int_{b_0}^{b_1} \frac{db}{b} = \ln \frac{b_1}{b_0}$$

2. TEORETSKE OSNOVE

2.1 Vrste deformacija

Hipoteza o konstantnosti zapremine pri plastičnom deformisanju:

$$V = h_0 b_0 l_0 = h_1 b_1 l_1 = \text{const.} \quad (2.1)$$

Navedeni obrazac može se napisati na slijedeći način:

$$\frac{h_1}{h_0} \cdot \frac{l_1}{l_0} \cdot \frac{b_1}{b_0} = 1 \quad (2.2)$$

2. TEORETSKE OSNOVE

2.1 Vrste deformacija

Logaritmiranjem izraza dobija se:

$$\ln \frac{h_1}{h_0} + \ln \frac{l_1}{l_0} + \ln \frac{b_1}{b_0} = 0 \quad (2.3)$$

Izraz definije dvije karakteristike logaritamske deformacije:

ili


$$\begin{aligned} \varphi_h + \varphi_l + \varphi_b &= 0 \\ \varphi_h &= -(\varphi_l + \varphi_b) \end{aligned} \quad (2.4)$$

- Pri plastičnoj deformaciji zbir logaritamskih deformacija u tri međusobno okomita pravca je jednak nuli.


- Jedna logaritamska deformacija po apsolutnoj vrijednosti je najveća i odgovara zbiru ostale dvije deformacije sa suprotnim predznakom.

2. TEORETSKE OSNOVE

2.2 Nominalni i stvarni naponi



a) Mjerno područje epruvete




b) Skica epruvete

Slika 2.2 Probna epruveta

2. TEORETSKE OSNOVE

2.2 Nominalni i stvarni naponi



Slika 2.3 Šematski prikaz kidalice

2. TEORETSKE OSNOVE

2.2 Nominalni i stvarni naponi



2. TEORETSKE OSNOVE

2.2 Nominalni i stvarni naponi



Izgled epruvete




Epruveta nakon prekida

Slika 2.4 Ispitivanje jednoosnim istezanjem


2. TEORETSKE OSNOVE

2.2 Nominalni i stvarni naponi




2. TEORETSKE OSNOVE

2.2 Nominalni i stvarni naponi




2. TEORETSKE OSNOVE

2.2 Nominalni i stvarni naponi




2. TEORETSKE OSNOVE

2.2 Nominalni i stvarni naponi



2. TEORETSKE OSNOVE

2.2 Nominalni i stvarni naponi




Slika 2.5 Dijagram nominalnih naponi

2. TEORETSKE OSNOVE

2.2 Nominalni i stvarni naponi

$$\sigma_r = \sigma_{0,2} = \frac{F_{0,2}}{A_0} \quad za \quad \varepsilon_v = \varepsilon_{0,2} = 0,2\% = 0,002 \quad (2.5)$$



Slika 2.6 Određivanje granice razvlačenja

2. TEORETSKE OSNOVE

2.2 Nominalni i stvarni naponi

$$\sigma = \frac{F}{A_0} \quad (2.6)$$


Nominalni naponi predstavljaju vrijednost sile redukovane na početni poprečni presjek epruvete.

$$k = \frac{F}{A} \quad (2.7)$$

Stvarni naponi su sile redukovane na trenutni ili stvarni presjek epruvete.

2. TEORETSKE OSNOVE

2.2 Nominalni i stvarni naponi



Slika 2.7 Dijagram nominalnih i stvarnih naponi

2. TEORETSKE OSNOVE

2.2 Nominalni i stvarni naponi

Do početka lokalne deformacije (do tačke M) može se uspostaviti veza između stvarnih i nominalnih napona i deformacija I., II i III reda:


$$k = \frac{F}{A} = \sigma \frac{A_0}{A} = \sigma(1 + \varepsilon) = \frac{\sigma}{1 - \psi} = \sigma e^{\phi}$$

$$\begin{aligned} V_0 &= V \\ A_{0x0} &= A_{x0} \\ A_0/A &= l_0/l \\ \varepsilon &= l/l_0 - 1 \\ \psi &= 1/l_0 \end{aligned}$$

(2.8)

2. TEORETSKE OSNOVE


2.2 Nominalni i stvarni naponi



Slika 2.8 Dijagram istezanja za čelik i aluminij

2. TEORETSKE OSNOVE

2.2 Nominalni i stvarni naponi



Slika 2.9 Dijagram istezanja za razne materijale

2. TEORETSKE OSNOVE

2.3 Brzina deformisanja

Brzina deformisanja predstavlja brzinu kretanja alata i zavisi od mašine na kojoj se vrši obrada (oznake u , v).

$$u = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta h}{\Delta t} = \frac{dh}{dt} \quad \left[\frac{m}{s} \text{ ili } \frac{mm}{s} \right]$$

S obzirom da se brzina deformisanja kod većine mašina mijenja u toku procesa, uvodi se srednja brzina deformisanja u obliku:

$$u_{sr} = \frac{\Delta h}{\Delta t} = \frac{h_0 - h}{t_{sr}} \quad \left[\frac{m}{s} \text{ ili } \frac{mm}{s} \right]$$

2. TEORETSKE OSNOVE

2.4 Brzina deformacije

Brzina deformacije je brzina kretanja čestica materijala koji se deformeši (promjena stepena deformacije u jedinici vremena):

$$v = \dot{\varphi} / \Delta t [\%/\text{s}]$$

Ovako definirana brzina pomnožena za 100% ima dimenziju %/s.

Npr. Ako je neki štap izdužen za $\epsilon = 15\%$ u vremenu od 30 sekundi, onda je $v = 0,5 \%/\text{s}$.

Momentalna brzina deformacije je:



$$v = \dot{\varphi} = \frac{d\varphi}{dt} = \frac{1}{h} \frac{dh}{dt} = \frac{u}{h} \quad [s^{-1}]$$

Srednja brzina deformacije je promjena logaritamskog stepena deformacije po vremenu za koje je deformacija izvršena:

$$v_{sr} = \frac{\varphi}{t_{sr}} = \frac{u_{sr}}{h_0 - h} \ln \frac{h_0}{h} = \frac{u_{sr}}{sh_0} \ln \frac{1}{1 - \epsilon} \quad [s^{-1}]$$

2. TEORETSKE OSNOVE

2.5 Brzina deformisanja i brzina deformacije



Slika. Dijagram brzine alata u_a čekića i prese

Sistem stroja

Početna brzina alata (majka) u_a [m/s]

u_a

Čekići
Frikcione prese
Hidraulične prese

5 - 7
0,5 - 2
0,1 - 0,3

50 - 160
10 - 25
1 - 5

v/φ

OBRADA DEFORMISANJEM

- III predavanje -

v. as. mr. Ibrahim Plančić

SADRŽAJ III:


- Krive očvršćavanja

Krive očvršćavanja

Svi procesi obrade deformisanjem u hladnom stanju dovode do povećanja vrijednosti mehaničkih karakteristika koje predstavljaju pokazatelje njegove otpornosti prema tom deformisanju (granica razvlačenja, jačina materijala, tvrdoća).

Istovremeno dolazi do smanjenja vrijednosti pokazatelja plastičnosti (relativnog izduženja, kontrakcije poprečnog presjeka i žilavosti).

Krive očvršćavanja



Krive očvršćavanja

Pri velikom stepenu deformacije plastičnost se može toliko smanjiti da daljnja obrada postaje nemoguća bez odgovarajućih termičkih tretmana.

Deformisanje metala je praćeno i povećanjem broja dislokacija i drugih promjena fizičko-hemijske prirode.

Sve nabrojane promjene svojstava metala, izazvane njegovim deformisanjem u hladnom stanju, nazivaju se **OČVRŠĆAVANJE MATERIJALA**.

Dakle, efekat izraženog porasta napona tečenja sa povećanjem plastične deformacije praćen padom plastičnosti materijala predstavlja deformaciono ojačavanje **OČVRSCAVANJE**.


Najbolji način za kvantifikovanje tog procesa je preko krivih ojačanja.

Krive očvršćavanja

Sa porastom stepena deformacije u hladnom stanju raste otpor prema deformaciji.


Suština porasta otpora deformaciji najlakše se može objasniti na dijagramu jednoosnog istezanja prikazanom na slici.

Krive očvršćavanja



Slika 3.1 Promjena granice razvlačenja zbog izvršenog plastičnog deformisanja

Krive očvršćavanja



Slika 3.2

Krive očvršćavanja

Na Slici 3.1 prikazan je dijagram stvarnih i nominalnih napona pri linearном istezanju u zavisnosti od izduženja i promjena granice razvlačenja zbog ponovnog opterećenja.

Pri istezanju epruveta ulazi u plastično područje kada se postigne napon na granici razvlačenja .

Ako se u tačci C izvrši rasterećenje, ono će teći po liniji CG, zbog elastičnih deformacija.

Ponovnim opterećenjem epruveta će ući u plastično područje tek kad napon dostigne vrijednost u tačci V'.

Krive očvršćavanja

To znači da je zbog hladnog očvršćavanja, prvobitna granica razvlačenja pomjerena u novu granicu ($\sigma_v > \sigma_{v_0}$).

Sa stanovišta obrade u hladnom stanju, poželjno je da granica razvlačenja bude što manja.

Na taj način postižu se:
manje sile oblikovanja, manje opterećenje alata,
što rezultira manjim habanjem, odnosno dužim
vijekom alata.

Krive očvršćavanja

Ako je granica razvlačenja suviše visoka, često se sa obrade u hladnom stanju, zbog pojave veoma velikih sila, prelazi na obradu u toplostanju.

Egaktno posmatrano, deformisanje je u hladnom stanju ako je temperatura obrade niža od temperature rekristalizacije ($T < T_r$). To je temperatura na kojoj se obnavlja (oporavlja) kristalna struktura i njena plastičnost.

Tabela. Temperature rekristalizacije nekih značajnijih materijala

Temperatura rekristalizacije pojedinih metala, °C			
Volfram	1200	Mesing	270
Gvožđe	450	Aluminijum	150
Nelegirani čelici	450-600	Kalaj	0
Srednje i visoko legirani čelici	600-800	Olovo	0

Krive očvršćavanja

Deformisanje u **toplostanju** vrši se ako je temperatura obrade viša od temperature rekristalizacije.

Osnovne karakteristike ove obrade (u odnosu na oblikovanje u hladnom stanju) su:

- znatno niži deformacioni otpor,
- povećana plastičnost,
- niži kvalitet površina i niža tačnost dimenzija,
- viši troškovi proizvodnje zbog zagrijavanja.

Postoji i **polutopla obrada** (temperatura obrade je u intervalu između hladne i tople obrade). Kod većine čelika taj temperaturni interval je između 450 i 700°C.


Krive očvršćavanja

Pojava deformacionog očvršćavanja materijala je povoljna, jer se sa njom postiže veća čvrstoća izrađenog radnog predmeta.

Pri obradi složenih radnih predmeta, koji imaju različite stepene deformacije po svom poprečnom presjeku, uslijed hladne obrade, očvršćavanje u svim presjecima nije isto, odnosno ono uglavnom prati veličinu stepena deformacije.

Korištenjem različitih postupaka za približno rješavanje, uticaj očvršćavanja se često svodi na najjednostavnije uprošćene izraze, tako da se ukupno očvršćavanje po složenom presjeku radnog predmeta prenosi na srednju vrijednost.

Krive očvršćavanja



Slika 3.2

Krive očvršćavanja

Pri obradi metala u hladnom stanju, dolazi do očvršćavanja materijala.

Otpor kojim se materijal suprotstavlja deformaciji neprekidno raste.

Ovaj otpor se često naziva specifični deformacioni otpor bez trenja.

Funkcionalna zavisnost između specifičnog deformacionog otpora i stepena deformacije predstavlja krivu očvršćavanja.

Krive očvršćavanja su monotono rastuće funkcije.

Krive očvršćavanja

Krive očvršćavanja predstavljaju zavisnost deformacionog otpora (napona tečenja, deformacione čvrstoće, efektivnog napona) od ostvarene efektivne plastične deformacije.

Neposredno pokazuju intenzitet efekta deformacionog očvršćavanja.

Izvorno, krive očvršćavanja se određuju eksperimentalno, najčešće u uslovima jednoosnih naponskih stanja zatezanja i pritiska, kada postoji samo jedan glavni napon, u isto vrijeme jednak deformacionom otporu (naponu tečenja) i ekvivalentnom (efektivnom) naponu.


Krive očvršćavanja

U praksi se za izražavanje deformacija najčešće koriste izrazi za :

- deformacije prvog reda ε ;
- deformacije drugog reda ψ ;
- deformacije trećeg reda ili logaritamske deformacije φ

Krive očvršćavanja

$$\begin{aligned}k &= k(\varepsilon) \\k &= k(\psi) \\k &= k(\varphi)\end{aligned}$$



Slika 3.4 Krive očvršćavanja prvog, drugog i trećeg reda

Krive očvršćavanja

U literaturi postoji čitav niz izraza za krive očvršćavanja prvog, drugog i trećeg reda.

Veliki broj autora je predlagao različite obrasce za približno određivanje krivih očvršćavanja od kojih su najpoznatije [3]:

Krive očvršćavanja

$$k = A + B \cdot \varepsilon$$

$$k = C \cdot \varepsilon^n$$

$$k = k_0 + B \cdot \varepsilon^{n_l}$$

$$k = A + B \cdot \ln \frac{1}{1 - \varepsilon}$$

Krive očvršćavanja

$$k = k_0 + B \cdot \left(\frac{1}{1 - \varepsilon} \right)^n$$

$$k = C \cdot \psi^n$$

$$k = A + B \cdot \psi$$

$$k = k_0 + B \cdot \psi^{n_l}$$

Krive očvršćavanja

$$k = C \cdot \varphi^n$$

$$k = A + B \cdot \varphi$$

$$k = A + B \cdot \varphi^{n_1} \quad (1)$$


Krive očvršćavanja Prvog reda

$$K = \sigma_m \cdot (1 + \varepsilon) \quad \text{Kriva očvršćavanja prvog reda u linearnoj zavisnosti}$$

$$K = \sigma_m \cdot (1 + \varepsilon_m) \left(\frac{\varepsilon}{\varepsilon_m} \right)^{\frac{n}{n+1}} \quad \text{Kriva očvršćavanja prvog reda u stepenoj zavisnosti}$$

Dovoljno je poznavati σ_m i ε_m , pa da se odrede analitički izrazi koji aproksimiraju zavisnost K od ε . Ti izrazi daju velika odstupanja specifičnog deformacionog otpora K od stvarnih vrijednosti.

Zbog jednostavnije matematičke primjene, više se primjenjuje linearna zavisnost.



Krive očvršćavanja Drugog reda


a) Linearna zavisnost

$$K = \frac{\sigma_m}{(1 - \psi_m)} \cdot (1 - 2\psi_m + \psi)$$

b) Stepna zavisnost

$$K = \frac{\sigma_m}{1 - \psi_m} \left[\left(\frac{\psi}{\psi_m} \right)^{\frac{\psi_m}{1-\psi_m}} \right]$$

$$\psi_m = \frac{\varepsilon_m}{1 + \varepsilon_m}$$



Krive očvršćavanja Trećeg reda

Za istraživanje skoro svih procesa obrade deformisanjem u hladnom stanju, najveću primjenu ima kriva očvršćavanja trećeg reda u obliku:

$$k = C \cdot \varphi^n \quad (2)$$


C – konstanta;
n – eksponent krive očvršćavanja.

$$C = \frac{K_M}{\varphi_{eM}^n}; \quad n = \varphi_{eM}$$

K_M – deformacioni otpor u trenutku postizanja maksimuma sile pri zatezanju,
 φ_{eM} – efektivna deformacija pri maksimalnoj sili zatezanja.

Poznavanje krivih očvršćavanja je neophodno za svaki materijal, kako bi se mogao izračunati deformacioni rad i deformaciona sila za svaki proces.


Krive očvršćavanja



Slika 3.6 Kriva očvršćavanja trećeg reda za CuZn 28

Krive očvršćavanja

Izgled stvarnih i nominalnih napona prikazan je na slijedećoj slici.




Slika 3.7 Dijagram stvarnih i nominalnih napona

Krive očvršćavanja

Types of Stress-Strain Curves

- ✓ Rigid, linearly Strain Hardening (a)
- ✓ Elastic, linearly Strain Hardening (b)
- ✓ Elastic, Power Strain Hardening (c)



Krive očvršćavanja Parametri procesa

Osnovni parametri procesa plastičnog deformisanja su: deformaciona sila, srednji površinski pritisak (radni pritisak, radni napon) i deformacioni rad.

Da bi se ostvario proces plastičnog deformisanja, najčešće izvršni element mašine (pritisnikač prese, bat kovačkog čekića, itd.) nosi pokretni dio alata i ima pravolinijsko kretanje.

Aktivna sila kojom se preko mašine djeluje na radni komad naziva se deformaciona sila i za pravilan izbor mašine potrebno je poznavati njen intenzitet.

Fsp A

Najčešće se radni pritisak dovodi u vezu sa deformacionim otporom K preko izraza: $p=mK$

gde je $m>1$ koeficijent koji zavisi od kontaktног trenja, geometrije komada i vrste obrade /definiše se analizom naponsko-deformacionog stanja u konkretnom procesu obrade/.

Krive očvršćavanja Parametri procesa

Deformacioni rad karakteriše energetski aspekt obrade i predstavlja ukupno potreban rad za izvođenje određenog procesa obrade tokom radnog hoda mašine i alata.

$$W = \int_{h_0}^h F_d dh \text{ ili pojednostavljeno } W = F_{sr} \cdot h,$$

gdje je $F_{sr}=\text{const.}$, srednja vrijednost deformacione sile tokom procesa.

Pri zapreminskom oblikovanju (npr. sabijanju) izraz za rad je najčešće u obliku:

$$W = V \cdot \bar{p} \cdot \Phi_k$$

Krive očvršćavanja

Rad deformacije – specifični rad deformacije

Kod računskog određivanja deformacijske sile i rada zbog varijabilnosti vrijednosti naprezanja plastičnog teženja potrebno je računati s nekom srednjom ili prosječnom vrijednošću k_m .

$k_y = k_y(\varphi)$

$k_m = \frac{1}{2}(k_y + k_e)$

- Specifični rad plastične deformacije:

$$W = \int \frac{F}{A} k_y d\varphi = k_m \varphi$$

Krive očvršćavanja

Rad deformiranja

Idealni slučaj bez trenja na kontaktnim plohama:

- Idealni rad plastične deformacije:
 $F = A k_m$
 $dW = F dh$
 $W = \int_{h_0}^{h_f} F dh = \int_{h_0}^{h_f} A k_m dh = V_0 k_m \int_{h_0}^{h_f} \frac{dh}{h} \Rightarrow W = V_0 k_m \varphi = V_0 W$
- Ukupni rad deformiranja:
 $W_d = \frac{W}{\eta_d}$
 $\eta_d = \frac{W_d}{W} < 1$
 + stupanj dobroće (stupanj iskoristivosti obrade) ovisi o stanju naprezanja, a u postupima oblikovanja deformiranjem u hladnom stanju kreće se u rasponu $\eta_d = 0,4 - 0,8$.

Krive očvršćavanja

Poznavanje krivih očvršćavanja je neophodno za svaki materijal, kako bi se mogao izračunati deformacioni rad i deformaciona sila za svaki proces.

Za eksperimentalno određivanje krivih očvršćavanja najčešće se koristi standardna laboratorijska oprema, odnosno postupci jednoosnog istezanja ili sabijanja.

Postupak jednoosnog istezanja epruvete je jednostavniji, ali on ima i svoja ograničenja.

Najime, veza između stvarnih i nominalnih napona vrijedi samo u oblasti ravnomjernog deformisanja (do tačke σ_M).


Krive očvršćavanja

Za većinu materijala ovo područje je relativno malo i kod većine čelika iznosi samo $\varphi_M \approx 0,2 - 0,3$

U tačci (M) dolazi do lokalizacije deformacije, što znači da jednosno naponsko stanje prelazi u prostorno naponsko stanje, pa je u tom području sve do razaranja iznalaženje stvarnog napona pogodnije vršiti probama na pritisak.

Krive očvršćavanja

Kod proba na pritisak javljaju se teškoće druge vrste, koje se očituju u pojavu uticaja trenja na čeonim površinama materijala.




Djelovanje vanjskog kontaktnog trenja

Krive očvršćavanja


Trenje se u potpunosti ne može izbjegći, već samo smanjiti preduzimanjem različitih mera, kao što je podmazivanje ili izrada cilindričnih epruveta sa konusno udubljenim čelom.

Ugao ovog konusa je obično $3^{\circ}\text{-}7^{\circ}$ i podešava se tako da se stvori radijalna komponenta sile, usmjerenja od centra ka periferiji u iznosu koji treba da kompenzira silu trenja

Slika a. Sabijanje konusno udubljenih epruveta



Slika b. Sabijanje po metodi Rastegajeva /jedan od načina eliminisanja kontaktnog trenja/




Krive očvršćavanja

U literaturi je često moguće naći, za istu vrstu materijala, različite krive očvršćavanja.

Razlika između tih krivih nastaje zbog :

- različite tačnosti mjerjenja;
- uticaja anizotropije;
- uticaja trenja;
- uticaja temperature.



Krive očvršćavanja

U većini slučajeva ove razlike su relativno male, pa se praktično smatra da je kriva očvršćavanja nekog materijala jedinstvena, bez obzira da li je dobijena eksperimentima na zatezanje, na pritisak ili na neki drugi način.

U izrazu za krivu očvršćavanja trećeg reda eksponent krive očvršćavanja n je istovremeno i pokazatelj plastičnih svojstava materijala:

$$n = \varphi_M = \ln(1 + \varepsilon_M) \quad (3)$$

Krive očvršćavanja


Ravnomjerno izduženje se može dobiti preko ispitivanja duge i kratke epruvete, koristeći izraz:

$$\varepsilon_M = 2\varepsilon_{10} - \varepsilon_5 \quad (4)$$

gdje su:

ε_5 i ε_{10} ukupna relativna izduženja poslije prekida kratke epruvete sa mjerom dužinom $l_0 = 5d_0$ i duge epruvete sa mjerom dužinom $l_0 = 10d_0$.

Krive očvršćavanja



Slika 3.8 Krive očvršćavanja za različite materijale

Krive očvršćavanja

Sa slike se uočavaju različiti efekti očvršćavanja za različite materijale, počevši od aluminijuma, preko bakra, mesinga do čelika.

Uticaj različitog termičkog stanja na očvršćavanje vidljiv je kod legure Al 2024, koja je ispitivana u stanju O i stanju T36.

Vrijednosti eksponenta krive očvršćavanja trećeg reda n i koeficijenta C za različite materijale date su u Tabeli 3.1.[1]

Krive očvršćavanja

Legure aluminijuma	C (MPa)	n
1100 O	180	0.20
2024-T4	690	0.16
6061-O	205	0.20
6061-T6	410	0.05
7075-O	400	0.17
Mesing		
70-30, žaren	900	0.49
85-15, hl. valjan	580	0.34
Leg. kobalta, žarena	2070	0.50
Bakar, žaren	315	0.54
Čelik		
Nisko uglj., žaren	530	0.26
Č 4731 žaren	1015	0.17
Č 4721 hl. valjan	1100	0.14
Č 5430 žaren	640	0.15
Č 4580 nerd. žaren	1275	0.45
Č 4170 nerd. žaren	960	0.10

Tabela 3.1


Krive očvršćavanja

U Tabeli 3.2 date su vrijednosti za konstantu C i eksponent n za različite vrste materijala i različite brzine deformacije prema [2].

Materijal [DIN]	C [N/mm ²]	n	φ [s ⁻¹]	Područje deformacije φ
St 38	730	0.10		
St 42	850	0.23		
St 60	890	0.15		
C 10	800	0.24		
CK 10	730	0.22		
CK 35	960	0.15		
15Cr 3	850	0.09	1.6	0.1-0.7
16MnCr5	810	0.09	1.6	0.1-0.7
20MnCr5	950	0.15		
100Cr6	1160	0.18		
A199,5	110	0.24		
AlMg3	390	0.19	10 ⁻³	0.2-1.0
CuZn40	800	0.33	10 ⁻³	0.2-1.0


Tabela 3.2 Vrijednosti za C i n

Krive očvršćavanja




Slika 3.9 Kriva očvršćavanja za ugljenični čelik sa 0,1 % C

Krive očvršćavanja



Slika 3.10 Kriva očvršćavanja za ugljenični čelik sa 0,4 % C

Krive očvršćavanja



Slika 3.11 Kriva očvršćavanja za ugljenični čelik sa 0,8 % C

Krive očvršćavanja





Fig. 2: Flow Curves of Ck45N and AA7075 at different mean strain rates

Slika 3.12

Krive očvršćavanja



Slika 3.13

OBRADA DEFORMISANJEM

-IV_1 predavanje -

v. as. mr. Ibrahim Plančić

SADRŽAJ IV_1:

- Naponi
- Vrste naponskih stanja i njihove mehaničke šeme
- Deformacije
- Deformaciona stanja i njihove šeme
- Veza između napona i deformacija

1. NAPONI

Naponsko stanje u bilo kojoj tački napregnutog tijela određeno je tenzorom napona:

$$\mathbf{T}_n = \begin{bmatrix} \sigma_x & \tau_{xy} & \tau_{xz} \\ \tau_{yx} & \sigma_y & \tau_{yz} \\ \tau_{zx} & \tau_{zy} & \sigma_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sigma_1 & 0 & 0 \\ 0 & \sigma_2 & 0 \\ 0 & 0 & \sigma_3 \end{bmatrix}$$

σ –normalni naponi; τ –tangencijalni naponi

Srednji (hidrostaticki) napon:

$$\sigma_m = \frac{1}{3}(\sigma_1 + \sigma_2 + \sigma_3)$$

Ova vrijednost predstavlja intenzitet napona ravnomjernog pritiska ili zatezanja u posmatranoj tački i definije tzv. sfemi tenzor napona (\mathbf{T}_e).

$$\mathbf{T}_e^i = \begin{bmatrix} \sigma_n & 0 & 0 \\ 0 & \sigma_n & 0 \\ 0 & 0 & \sigma_n \end{bmatrix} \quad \mathbf{T}_e = \mathbf{T}_e^i + \mathbf{D}_e$$

gde je \mathbf{D}_e – devijator tenzora napona

Proces plastičnog deformisanja izvodi se upravo pod dejstvom devijatora tenzora napona dok tzv. sfemi dio tenzora u tom smislu nije značajan.

1. NAPONI


Efektivni (ekvivalentni) normalni napon:

$$\sigma_e = \frac{\sqrt{3}}{2} \sqrt{(\sigma_1 - \sigma_2)^2 + (\sigma_2 - \sigma_3)^2 + (\sigma_3 - \sigma_1)^2}$$



To je veoma značajna vrijednost jer predstavlja intenzitet fiktivnog jednoosnog napona čije dejstvo reprezentuje odgovarajuće troosno naponsko stanje.

Moguće je analizom npr. jednoosnog zatezanja dobiti univerzalne karakteristike vezane za proces plastičnog oblikovanja.

1.1 Vrste naponskih stanja i njihove mehaničke šeme




Grafičko predstavljanje različitih vrsta naponskih stanja koja nastaju pri različitim vidovima deformisanja-šema napregnutog stanja.



Sli. Šeme različitih naponskih stanja

1.1 Vrste naponskih stanja i njihove mehaničke šeme



Slika: Zavisnost deformabilnosti i otpora deformaciji od šeme naponskog stanja

3. DEFORMACIJE

Deformacija predstavlja mjeru promjene oblika i dimenzija posmatrane zapremine ili tijela u cijelini.
Slično naponima, deformaciono stanje u svakoj tački moguće je definisati **tenzorom deformacije**.


Slično efektivnom naponu moguće je definisati i efektivnu (ekvivalentnu, uopštenu) deformaciju:

$$\varepsilon_e = \frac{\sqrt{2}}{3} \sqrt{(\varepsilon_1 - \varepsilon_2)^2 + (\varepsilon_2 - \varepsilon_3)^2 + (\varepsilon_3 - \varepsilon_1)^2}$$


Ova veličina je pogodan reprezent deformacionog stanja.

Ranije je ukazano da se vrijednosti deformacija izražavaju se preko pokazatelja:

- apsolutna deformacija
- relativna (jedinična) deformacija
- deformacija površine (proš. ili suž.)
- prirodna (logaritamska) deformacija




3.1 Deformaciona stanja i njihove šeme



Sl. Šeme deformacionih stanja

Deformaciona stanja se razlikuju od naponskih. Npr. čistom jednoosnom naponskom stanju pri zatezanju odgovara troosno (prostorno) deformaciono stanje.



4. VEZA IZMEĐU NAPONA I DEFORMACIJA

U oblasti elastičnosti postoji linearna jednoznačna veza između napona i deformacija definisana poznatim Hukovim (Hooke) zakonom /proračun i definisanje konstrukcija/.

Veza deformacija i napona iskazana je u funkciji modula elastičnosti i Poissonovog koeficijenta:

$$\varepsilon_x = \frac{1}{E} [\sigma_x - \nu(\sigma_y + \sigma_z)] \quad \varepsilon_y = \frac{1}{E} [\sigma_y - \nu(\sigma_x + \sigma_z)]$$

$$\varepsilon_z = \frac{1}{E} [\sigma_z - \nu(\sigma_x + \sigma_y)] \quad \text{odnosno,} \quad \varepsilon_y = \frac{1}{E} [\sigma_y - \nu(\sigma_x + \sigma_z)]$$

$$\varepsilon_z = \frac{1}{E} [\sigma_z - \nu(\sigma_x + \sigma_y)] \quad \varepsilon_z = \frac{1}{E} [\sigma_z - \nu(\sigma_x + \sigma_y)]$$

$$\nu = \frac{\psi}{\varepsilon} \quad \text{Odnos kontrakcije i relativnog izduženja}$$

U elastičnom području: $0 < \nu < 0.5$

4. VEZA IZMEĐU NAPONA I DEFORMACIJA

U oblasti plastičnosti ta zavisnost je složena i nelinearnog karaktera. Pri veoma malim deformacijama pravi se analogija sa elastičnim deformisanjem i to su [Levi-Misesove jednačine \(Levy-Miseses\)](#).

U plastičnom području: $\nu=0.5$

$$d\varepsilon_1 = \frac{d\bar{\varepsilon}}{\bar{\sigma}} \left[\sigma_1 - \frac{1}{2}(\sigma_2 + \sigma_3) \right]$$

$$d\varepsilon_2 = \frac{d\bar{\varepsilon}}{\bar{\sigma}} \left[\sigma_2 - \frac{1}{2}(\sigma_1 + \sigma_3) \right]$$

$$d\varepsilon_3 = \frac{d\bar{\varepsilon}}{\bar{\sigma}} \left[\sigma_3 - \frac{1}{2}(\sigma_1 + \sigma_2) \right]$$



Richard von Mises
1883-1953

Značajne su pri teorijskim razmatranjima i numeričkim simulacijama procesa deformisanja.

OBRADA DEFORMISANJEM

- IV predavanje -

v. as. mr. Ibrahim Plančić

SADRŽAJ IV:

- Uticajni parametri na specifični deformacioni otpor
- Uticaj brzine deformacije i temperature na specifični deformacioni otpor
- Značajnost uticaja pojedinih parametara na specifični deformacioni otpor

1. Uticajni parametri na specifični deformacioni otpor

Specifični deformacioni otpor zavisi od velikog broja parametara, od kojih su najvažniji:

φ - izvršeni stepen deformacije,

T – temperatura deformisanja,

$\dot{\varphi}$ - brzina deformacije,

H – hemijski sastav materijala i

S – strukturno stanje materijala.

1. Uticajni parametri na specifični deformacioni otpor

U opštem slučaju zavisnost specifičnog deformacionog otpora od navedenih parametara se može izraziti funkcijom:

$$K = K(\varphi, T, \varphi, H, s) \quad (4.1)$$

Sveukupni uticaj navedenih parametara na specifični deformacioni otpor je veoma složen, i može se izraziti u obliku totalnog diferencijala:

$$dK = \frac{\partial K}{\partial \varphi} d\varphi + \frac{\partial K}{\partial T} dT + \frac{\partial K}{\partial \varphi} d\varphi + \frac{\partial K}{\partial H} dH + \frac{\partial K}{\partial S} dS \quad (4.2)$$

1. Uticajni parametri na specifični deformacioni otpor

Uticaj pojedinih parametara na specifični deformacioni otpor može se dobiti variranjem posmatranog parametra u određenim granicama uz istovremeno držanje svih ostalih parametara na određenom nivou.

Ispitivanjem materijala jednog hemijskog sastava i jednog struktturnog stanja, broj parametara u izrazu (4.2) se smanjuje na tri, i on tada glasi:

$$dK = \frac{\partial K}{\partial \varphi} d\varphi + \frac{\partial K}{\partial T} dT + \frac{\partial K}{\partial \varphi} d\varphi \quad (4.3)$$


1. Uticajni parametri na specifični deformacioni otpor

Uticaj hemijskog sastava na specifični deformacioni otpor je značajan, i bio je predmet istraživanja velikog broja autora.

Hemijski sastav bitno utiče na plastična svojstva materijala, te se pri izboru materijala za oblikovanje deformisanjem o tome mora voditi računa.

Uticaj struktturnog stanja materijala na specifični deformacioni otpor na primjeru ispitivanja Č.5421 je prikazan na slici 4.1 [3]

1. Uticajni parametri na specifični deformacioni otpor



Slika 4.1 Uticaj strukturnog stanja na krivu očvršćavanja

1. Uticajni parametri na specifični deformacioni otpor

Krive očvršćavanja prikazane na Slici 4.1 odnose se na:

- normalizovano stanje Č.5421 (kriva B),
- stanje isporuke (kriva A),
- meko žareno stanje (krive C i D).

Provadena ispitivanja uvjerljivo pokazuju da strukturno stanje materijala utiče na vrijednost specifičnog deformacionog otpora.

Za iste vrijednosti logaritamske deformacije, specifični deformacioni otpor stanja C i D je za oko 60 % niži nego stanja B.

1.1 Uticaj brzine deformacije i temperature na specifični deformacioni otpor

Veza između brzine deformacije i brzine deformisanja
data je u obliku:

$$\dot{\varphi} = \frac{d\varphi}{dt} = \frac{v}{h} \quad [s^{-1}] \quad (4.4)$$

Na osnovu izraza (4.4) može se zaključiti da postoji direktna veza između brzine deformacije i brzine deformisanja, te da brzina deformacije raste sa smanjenjem visine pripremka, pri ispitivanju na mašini sa konstantnom brzinom deformisanja.

1.1 Uticaj brzine deformacije i temperature na specifični deformacioni otpor

Da bi se olakšalo ispitivanje uticaja brzine deformacije na specifični deformacioni otpor, vrši se ispitivanje materijala istih dimenzija na mašinama sa različitim brzinama deformisanja. Na taj način moguće je uspostaviti direktnu zavisnost između brzine deformacije i brzine deformisanja.

Osnovne mehaničke osobine materijala se ispituju na mašinama čija brzina deformisanja nije veća od 0,01 m/s.

Ovako dobiveni podaci služe za projektovanje tehnoloških procesa obrade deformisanjem koji se odvijaju sa znatno većim brzinama deformisanja.

1.1 Uticaj brzine deformacije i temperature na specifični deformacioni otpor

Srednja vrijednost brzine deformisanja izvršnih organa hidrauličnih presa kreće se u granicama od 0,1 do 0,25 m/s, a kod mehaničkih presa ova vrijednost je između 0,25 i 0,5 m/s.

Pri kovanju na čekićima, brzina sa kojom malj čekića udara u materijal je 5 do 10 m/s. Još veće brzine deformisanja javljaju se pri obradi materijala na brzohodnim čekićima, kod kojih brzina deformisanja dostiže vrijednosti i preko 30 m/s.

1.1 Uticaj brzine deformacije i temperature na specifični deformacioni otpor

Najveće brzine deformisanja se javljaju pri eksplozivnoj obradi i drugim vidovima visokobrzinskih obrada. Razlike između brzina deformisanja laboratorijskih mašina i mašina sa kojima se vrši visoko brzinska obrada materijala je i do nekoliko hiljada puta.

Prema istraživanjima datim u [3] uopšte se može reći da sa povećanjem brzine deformacije dolazi do povećanja specifičnog deformacionog otpora i smanjenja plastičnih svojstava materijala.

Intenzitet povećanja specifičnog deformacionog otpora zbog rasta brzine deformacije zavisi od temperature obrade i vrste materijala.

1.1 Uticaj brzine deformacije i temperature na specifični deformacioni otpor


Sa povećanjem brzine deformacije dolazi do pada plastičnih svojstava nekih legura magnezija, legura bakra, visokolegiranih čelika i legura titana.

Većina legura aluminija, niskolegiranih i ugljeničnih čelika je znatno manje osjetljiva na promjenu brzine deformacije.

Uticaj brzine deformacije pri obradi u hladnom stanju je znatno manji nego pri obradi u topлом stanju.

Na Slici 4.2 je prikazano povećanje specifičnog deformacionog otpora K_0 čeličnog materijala pri rastu brzine deformacije i obradi u hladnom stanju.

1.1 Uticaj brzine deformacije i temperature na specifični deformacioni otpor



Slika 4.2 Uticaj brzine deformacije na povećanje K_0 pri obradi u hladnom stanju

1.1 Uticaj brzine deformacije i temperature na specifični deformacioni otpor

Sa dijagrama prikazanog na Slici 4.2 uočava se da sa povećanjem brzine deformacije sa 10^{-3} na $10^3 s^{-1}$ dolazi do povećanja specifičnog deformacionog otpora K_0 za 12 %.

Prema istraživanjima S.I.Gupkin-a povećanje brzine deformacije za deset puta dovodi do povećanja specifičnog deformacionog otpora za 5 – 10 %.

Pri 100 puta većoj brzini specifični deformacioni otpor raste 10–22 %, a 1000 puta veća brzina izaziva povećanje specifičnog deformacionog otpora od 16 do 34 %.

1.1 Uticaj brzine deformacije i temperature na specifični deformacioni otpor

Rezultati ovih istraživanja odnose se na hladnu obradu, a za repernu brzinu deformacije usvojena je brzina laboratorijskih uslova ispitivanja.

Uticaj brzine deformacije na specifični deformacioni otpor pri obradi u toploem stanju zavisi od brzine rekristalizacije materijala.

Kod male brzine rekristalizacije na nižim temperaturama, povećanje brzine deformacije može obradu u toploem stanju da prevede u nepotpuno toplo deformaciju.

1.1 Uticaj brzine deformacije i temperature na specifični deformacioni otpor

Sa povećanjem brzine deformacije pri malim brzinama rekristalizacije dolazi do povećanja specifičnog deformacionog otpora i pada plastičnih svojstava materijala.

Pri obradi čelika na nižim temperaturama i nekim legura magnezija na normalnim temperaturama kovanja, koji ima veoma malu brzinu rekristalizacije, povećanje brzine deformacije, može dovesti do toga da se obrada u toploem stanju pretvori u obradu u polutoploem stanju, uz znatno smanjenje plastičnih svojstava materijala i rast specifičnog deformacionog otpora.

1.1 Uticaj brzine deformacije i temperature na specifični deformacioni otpor

Uticaj brzine deformacije pri hladnoj obradi je znatno manji nego pri obradi u toploem stanju. Intenzitet rasta uticaja brzine deformacije je veći u području malih brzina.

Pri obradi u toploem stanju u materijalu se istovremeno odvijaju dva suprotna procesa: Proces očvršćavanja izazvan određenim stepenom deformacije i proces razočvršćavanja zbog kristalizacije materijala i toplotnog efekta deformisanja.

Pod toplotnim efektom podrazumjeva se pretvaranje mehaničke energije u toplotnu pri obradi deformisanjem.

Smatra se da se kod čistih metala 85 do 90 % mehaničke energije pretvara u toplotu, a kod legura taj procenat iznosi 75 do 85 %.

1.1 Uticaj brzine deformacije i temperature na specifični deformacioni otpor

Ostatak mehaničke energije se troši na povećanje unutrašnje energije materijala.

Toplotni efekat dolazi do izražaja pri obradi u hladnom stanju sa velikim brzinama deformacije.

Tako u pojedinim slučajevima pri obradi sa velikim brzinama zbog toplotnog efekta može doći do povećanja plastičnih svojstava materijala odnosno do smanjenja specifičnog deformacionog otpora.


1.1 Uticaj brzine deformacije i temperature na specifični deformacioni otpor

Obradom sa malim brzinama deformacije, toplotni efekat ne dolazi do izražaja jer dolazi do isijavanja topote u okolini, tako da se obrada odvija pri konstantnoj temperaturi, odnosno može se posmatrati kao izotermički proces.

Pri obradi u topлом stanju toplotni efekat je znatno manji, jer se sa povećanjem temperature smanjuje specifični deformacioni otpor, a samim tim smanjuje se i potrebna energija za deformaciju.

Na Slici 4.3 je prikazan uticaj temperature na krivu očvršćavanja legiranog čelika dobijene ispitivanjem sa brzinom deformacije od 150 s^{-1} .

1.1 Uticaj brzine deformacije i temperature na specifični deformacioni otpor




Slika 4.3
Uticaj temperature na krivu očvršćavanja legiranog čelika
/brzina deformacije: 150 s^{-1} /

1.1 Uticaj brzine deformacije i temperature na specifični deformacioni otpor

Uticaj brzine deformacije na krivu očvršćavanja čelika pri temperaturi obrade od 950°C , je prikazan na Slici 4.4. [3].


Promjena jačine materijala na kidanje niskougljeničnog čelika u zavisnosti od brzine deformacije i temperature obrade prikazana je na Slici 4.5.

1.1 Uticaj brzine deformacije i temperature na specifični deformacioni otpor



Slika 4.4 Krive očvršćavanja čelika na temperaturi 950°C za različite brzine deformacije

1.1 Uticaj brzine deformacije i temperature na specifični deformacioni otpor



Slika 4.5
Uticaj temperature i brzine deformacije na jačinu materijala na kidanje niskougljeničnog čelika

1.1 Uticaj brzine deformacije i temperature na specifični deformacioni otpor

Na osnovu dijagrama prikazanih na slikama 4.3, 4.4 i 4.5 može se zaključiti da nisu svi metali i legure podjednako osjetljivi na promjenu brzine deformacije, te da je taj uticaj različit za različite temperature obrade.

1.1 Uticaj brzine deformacije i temperature na specifični deformacioni otpor

U literaturi postoji više analitičkih obrazaca za proračun uticaja brzine deformacije na specifični deformacioni otpor, od kojih se najčešće primjenjuju:

$$K = K_0 \left(\frac{\varphi}{\varphi_0} \right)^n \quad \dots(4.5)$$

$$K = K_0 + m \ln \frac{\dot{\varphi}}{\dot{\varphi}_0} \quad \dots(4.6)$$

gdje su:
 K i K_0 – specifični deformacioni otpor koji odgovara brzinama deformacije $\dot{\varphi}$ i $\dot{\varphi}_0$
 m i n - konstante koje zavise od vrste materijala

1.1 Uticaj brzine deformacije i temperature na specifični deformacioni otpor

Izraz (4.5) treba koristiti za procese koji se odvijaju na temperaturama koje dovode do nepotpunog i potpunog razočvršćavanja, a izraz (4.6) za procese koji se odvijaju na temperaturama koje dovode do nepotpunog i potpunog očvršćavanja.

Vrijednosti eksponenata (m i n) određuju se eksperimentalnim putem za određeni materijal i temperaturu obrade i za odabrani interval brzina deformacije.

1.1 Uticaj brzine deformacije i temperature na specifični deformacioni otpor

Za približne proračune uticaja brzine na specifični deformacioni otpor može se koristiti izraz:

$$K = C_1 K_0 \quad (4.7)$$

gdje je:

C_1 – brzinski koeficijent koji pokazuje koliko se puta povećava specifični deformacioni otpor pri povećanju brzine deformacije.

Vrijednosti brzinskog koeficijenta C_1 date su u Tabeli 4.1 prema S.I.Gubkinu.

1.1 Uticaj brzine deformacije i temperature na specifični deformacioni otpor

$\frac{\varphi}{\varphi_0}$	TEMPERATURA DEFORMISANJA			
	$\frac{T}{T_i} < 0,3$	$\frac{T}{T_i} = 0,3 - 0,5$	$\frac{T}{T_i} = 0,5 - 0,7$	$\frac{T}{T_i} > 0,7$
10	1,05 – 1,10	1,10 – 1,15	1,15 – 1,30	1,30 – 1,50
100	1,10 – 1,22	1,22 – 1,32	1,32 – 1,70	1,70 – 2,25
1000	1,16 – 1,34	1,34 – 1,52	1,52 – 2,20	2,20 – 3,40
udarno*	1,10 – 1,25	1,25 – 1,75	1,75 – 2,50	2,50 – 3,50

* prelaz sa brzine $\varphi = 0,1 \text{ s}^{-1}$ na udarno opterećenje

T_i – temperatura topljenja materijala

T – temperatura deformisanja materijala

Tabela 4.1 Vrijednosti koeficijenta C_1 u jednačini (4.7)

1.1 Uticaj brzine deformacije i temperature na specifični deformacioni otpor

Funkcionalna zavisnost između specifičnog deformacionog otpora i temperature, pri konstantnoj brzini deformacije prema M. Zajkov-u glasi:

$$K = K_a e^{m(T_a - T)} \quad (4.8)$$

gdje su:

K i K_a – specifični deformacioni otpori pri temperaturama T i T_a , pri čemu je $T_a > T$ i

m – koeficijent koji zavisi od temperature, brzine deformacije i vrste materijala.

1.1 Uticaj brzine deformacije i temperature na specifični deformacioni otpor

Ispitivanja uticaja temperature na specifični deformacioni otpor zahtijevaju specijalnu opremu koja obezbeđuje odgovarajuće temperaturske uslove ispitivanja.

Uticaj temperature na specifični deformacioni otpor može se izraziti u obliku:

$$\ln K = \ln A - mT \quad (4.9)$$

gdje su:

A i m - konstante koje zavise od vrste materijala, brzine deformacije i temperature.

1.1 Uticaj brzine deformacije i temperature na specifični deformacioni otpor

U literaturi postoji nekoliko izraza koji definisu istovremeni uticaj brzine deformacije i temperature na specifični deformacioni otpor.

Jedan od tih izraza ima oblik:

$$\ln \frac{K}{K_0} = m(T - T_0) \cdot \ln \frac{\varphi}{\varphi_0} \quad \dots(4.10)$$

gdje su:

m - koeficijent,

T₀ - referentna apsolutna temperatura,

T - temperatura ispitivanja,

K₀ - specifični deformacioni otpor pri referentnoj temperaturi i φ₀ - brzine deformacije pri temperaturama T i T₀.





Fig. 3: a-c: true stress as a function of true strain for Ck45N and AA7075 /stopen defor.-def.otpor/
d-f: specific flow stress $\Psi(T) = \sigma(\varepsilon, T) / \sigma(\varepsilon, T_0 = 0^\circ\text{C})$ as a function of (d, e: dynamic strain age hardening)

1.1 Uticaj brzine deformacije i temperature na specifični deformacioni otpor



2. Značajnost uticaja pojedinih parametara na specifični deformacioni otpor


U prethodnom izlaganju opisani su skoro svi uticajni parametri koji djeluju na promjenu specifičnog deformacionog otpora.

Obzirom da se procesi obrade deformisanjem rade u toploj i hladnom stanju, uticaj pojedinih parametara na specifični deformacioni otpor je različit pri različitim vrstama obrade.

U Tabeli 4.2 je dat pregled različitih uticajnih parametara na specifični deformacioni otpor za toplu i hladnu obradu, poredanih po značajnosti uticaja, sa dobrim i lošim stranama.

Znatniji uticaji na K	Hladno deformisanje ($t < t_d$)	Toplo deformisanje ($t > t_d$)
	<ul style="list-style-type: none"> - Svojstva materijala; - Izvršeni stepen deformacije φ 	<ul style="list-style-type: none"> - Svojstva materijala; - Brzina deformacije φ; - Temperatura deformacije t; - Stepen deformacije φ pri brzini deformacije $\varphi > 0,1 \text{ s}^{-1}$
Manji uticaji na K	<ul style="list-style-type: none"> - Brzina deformacije φ; - Temperatura deformacije t; 	<ul style="list-style-type: none"> - Stepen deformacije φ pri brzini deformacije $\varphi < 0,1 \text{ s}^{-1}$
Dobre strane	<ul style="list-style-type: none"> - Povećanje otpornosti materijala zbog hladnog očvršćivanja; - Veća tačnost radnog predmeta 	<ul style="list-style-type: none"> - Mala deformaciona čvrstoća; - Velika deformabilnost
Loše strane	<ul style="list-style-type: none"> - Velika deformaciona čvrstoća (sile); - Ograničena deformabilnost 	<ul style="list-style-type: none"> - Mala tačnost radnog predmeta; - Potreban uredaj za zagrijavanje

Tabela 4.2
Pregled različitih uticajnih parametara na specifični deformacioni otpor za toplu i hladnu obradu, poredanih po značajnosti uticaja, sa dobrim i lošim stranama



OBRADA DEFORMISANJEM

- V predavanje -

v. as. mr. Ibrahim Plančić

SADRŽAJ V:

- Hipoteze o plastičnom tečenju materijala
- Deformabilnost
- Deformaciona sila i deformacioni rad

Hipoteze o plastičnom tečenju materijala

Spoljšnje opterećenje uzrokuje elastičnu a zatim plastičnu deformaciju.
Za prelaz iz elastičnog u plastično deformisanje, potrebno je da budu ispunjeni određeni uslovi.

Plastična deformacija nastaje kada se stvori određeno napregnuto stanje i kada naprezanje na smicanje po kliznim ravninama dostignu određenu kritičnu vrijednost.

Nije dovoljno samo stvoriti naprezanje.
Pretpostavlja se da do tečenja materijala dolazi samo ako postoji razlika glavnih naprezanja: $\sigma_1 \neq \sigma_2 \neq \sigma_3$, odnosno $\sigma_1 > \sigma_2 > \sigma_3$ ili $\sigma_1 < \sigma_2 < \sigma_3$
Ako je ispunjen uslov $\sigma_1 = \sigma_2 = \sigma_3$ stanje hidrostatičkog pritiska.

Definisanje uslova plastičnog tečenja omogućuje poznavanje granice kada materijal iz područja elastičnosti prelazi u plastično područje.

Hipoteze o plastičnom tečenju materijala

Definisanje kriterija granice plastičnog tečenja je ustvari određivanje uslova kada će nastupiti tečenje metala.
Prelaz iz oblasti elastičnosti u oblast plastičnosti prati se pri jednoosnom naprezanju. U tu svrhu koriste se tzv. **hipoteze plastičnog tečenja**.

Hipoteze o plastičnom tečenju materijala uspostavljaju zakonitost ponašanja materijala pri linearном i ostalim naponskim stanjima.

To znači da one omogućavaju definisanje ponašanja materijala u uslovima složenog naponskog stanja, ako su poznate njegove osobine kod linearog opterećenja (istezanje i pritisak).

Hipoteze o plastičnom tečenju materijala

Postoji veći broj hipoteza, ali se za rješavanje problema obrade deformisanjem najčešće se primjenjuju:

1. Hipoteza najvećeg tangencijalnog (smičajnog) napona
2. Hipoteza najveće deformacione energije utrošene za promjenu oblika

Hipoteze o plastičnom tečenju materijala

Hipoteza najvećeg tangencijalnog (smičnog) napona (Tresca-Sant Venant-1864) glasi:

Proces plastičnog deformisanja počinje kad maksimalni tangencijalni napon dostigne odgovarajuću kritičnu vrijednost.

Do deformacije dolazi kada vrijednost najvećeg naprezanja na smicanje u uslovima složenog naponskog stanja dostigne kritičnu vrijednost istog pri jednoosnom napregnutom stanju kod koga dolazi do trajne deformacije.

Ukoliko je naponsko stanje definisano odnosom: $\sigma_1 > \sigma_2 > \sigma_3$ tada plastično tečenje nastaje kada tangencijalni napon dostigne vrijednost napona tečenja (τ_c ili K_s) pri čistom smicanju, tj.:

$$\tau_{\text{sm}} = K_s = \text{const.}$$

K_s – smičajni deformacioni otpor (može se odrediti čistim smicanjem)



Henri Tresca
1816-1886

Hipoteze o plastičnom tečenju materijala

Pri jednoosnom istezanju: $\sigma_1 > 0$, $\sigma_2 = \sigma_3 = 0$ i $\sigma_1 = K$

$$\text{pa je } \tau_{\max} = 1/2 \sigma_1, \quad \tau_{\max} = \frac{K}{2} = K_s$$

Znači, prema ovom uslovu, da bi otpočelo plastično deformisanje u opštem slučaju naponsko-deformacionog stanja, potrebno je da maksimalni sručući napon dostigne polovinu vrednosti deformacione čvrstoće.


S druge strane, a sobzirom da se max izražava preko normalnih naponi, može se reći da, prema uslovu najvećeg smičajnog naponi, plastično deformisanje nastupa kad razlika između najvećeg i najmanjeg glavnog normalnog napona dostigne vrijednost deformacionog otpora.

Te je konačan oblik hipoteze maksimalnog tangencijalnog napona je:

$$|\sigma_{\max} - \sigma_{\min}| = K$$


Hipoteze o plastičnom tečenju materijala

Grafički prikaz hipoteze maksimalnih tangencijalnih naponi može se predstaviti istostranom šestostranom prizmom, gdje simetrala prizme zatvara jednak ugao prema koordinatnim osama.



Hipoteze o plastičnom tečenju materijala

U koordinatnom sistemu glavnih osa kriva plastičnog tečenja po ovoj hipotezi se dobije kada se istostrana prizma presječe devijatorskom ravninom $\sigma_1 + \sigma_2 + \sigma_3 = 0$, tako da se dobije pravilni šestougao.



Hipoteze o plastičnom tečenju materijala

Energetski uslov plastičnosti (Huber-Mises-Hencky ili HMH)

Poznat je i kao Misesov kriterijum plastičnosti (Mises) i važi u opštem slučaju prostornih naponskih stanja.

Počiva na sledećoj energetskoj hipotezi: da bi otpočelo plastično deformisanje u napregnutom tijelu, količina unutrašnje energije elastične promjene oblika, po jedinici zapremine, treba da dostigne jedan kritičan iznos iste pri jednoosnom napregnutom stanju kod koje dolazi do trajne promjene oblika.

Po ovoj hipotezi materijal će iz elastičnog preći u plastično stanje kada intenzivnost napona dostigne veličinu jednaku specifičnom deformacionom otporu pri linearном naponskom stanju.

$$\sigma_i = \sqrt{3|J_2|} = K \quad \text{gdje je } J_2 \text{ druga invarijanta devijatora tenzora napona.}$$

Hipoteze o plastičnom tečenju materijala

Konačna forma ovog uslova može se dati preko sljedećeg izraza:


$$\sigma_r = \frac{\sqrt{2}}{2} \sqrt{(\sigma_1 - \sigma_2)^2 + (\sigma_2 - \sigma_3)^2 + (\sigma_3 - \sigma_1)^2} = K \quad \sigma_r = \sigma_e \geq k \text{-plastično tečenje}$$

Odnosno,


$$(\sigma_1 - \sigma_2)^2 + (\sigma_2 - \sigma_3)^2 + (\sigma_3 - \sigma_1)^2 = 2k^2$$

Hipoteze o plastičnom tečenju materijala

Geometrijska interpretacija energetskog uslova plastičnosti predstavlja cilindar podjednako nagnut prema koordinatnim osama glavnih napona.



Hipoteze o plastičnom tečenju materijala




Hipoteze o plastičnom tečenju materijala

Ako je jedan od glavnih napona jednak nuli ($\sigma_1 = 0$) izraz za ravansko naponsko stanje glasi:


$$\sigma_2^2 - \sigma_2 \sigma_3 + \sigma_3^2 = K^2$$

što geometrijski predstavlja elipsu.


Hipoteze o plastičnom tečenju materijala



Hipoteze o plastičnom tečenju materijala



Hipoteze o plastičnom tečenju materijala



Deformabilnost

a) Definicija, uticajni faktori

U oblasti tehnologije plastičnog oblikovanja često se koriste termini: **deformabilnost, plastičnost, obradivost.**

Ako je riječ o trajnom (plastičnom) deformisanju **deformabilnost i plastičnost** se odnose na opštu sposobnost materijala da se trajno deformeše bez pojave razaranja ili nekog drugog oštećenja strukture.

Obradivost se najčešće vezuje za konkretni tip obrade (npr. dubokim izvlačenjem, istiskivanjem itd.).

Najznačajniji uticajni faktori na deformabilnost su:

- vrsta materijala (**hemski sastav**),
- struktura,
- temperatura obrade,
- brzina deformacije i naponsko stanje.

Deformabilnost

Čelični materijali

S obzirom na deformabilnost dijele se na:

1. **Ugljenične čelike** – koji mogu biti niskougljenični i čelici s povećanim sadržajem ugljenika. Bolja plastična svojstva imaju niskougljenični čelici.
2. **Legirane čelike** – koji se s obzirom na deformabilnost mogu podjeliti u dvije grupe:
 - a) čelici legirani sa Si, Ni, Co, Cu, Al i Mn povećavaju deformacioni otpor ali bitnije ne umanjuju deformabilnost materijala,
 - b) čelici legirani elementima koji stvaraju karbide: Mn → Cr → W → Mo → V → Ti i C. Porastom procentualnog učešća ovih elemenata u čeliku smanjuju se plastična svojstva materijala, dok se deformacioni otpor ne mijenja bitnije. Deformabilnost čelika s navedenim legirajućim elementima može se poboljšati sferoidizacijom karbida, što se postiže odgovarajućom termičkom obradom. Tvari nemetalni ukljucici u čeliku takođe smanjuju plastična svojstva materijala.

Deformabilnost

Struktura materijala zavisi od hemijskog sastava i termičkog tretmana materijala i znacajno utiče na plastičnost. Najpovoljniji oblik strukture za plastično deformisanje je **meko žarena struktura s ravnomjernom krupnocom zrna i čvrstim česticama loptastog oblika**.

Temperatura obrade takođe je jedan od važnih faktora deformabilnosti, čijim povećanjem raste mogućnost deformisanja odnosno **deformabilnost**.

Brzina deformacije utiče na mehanizme plastične deformacije, pa samim tim i na deformabilnost materijala. Kod konvencionalnih – kvazistatičnih procesa obrade ovaj faktor bitnije ne utiče na deformabilnost.

Naponsko stanje jedan je od najznačajnijih faktora koji utiču na veličinu deformacije prije pojave razaranja materijala. Ovaj faktor je važan i zato što se na njega može uticati promjenom elemenata obradnog sistema, prije svega konstrukcijom alata /slika: greške u materijalu i bolje dejstvo pritisnih napona/



Deformabilnost

b) Parametri plastičnosti

Parametri plastičnosti su veličine koje kvantifikuju početna plastična svojstva materijala, a dobijaju se standardnim ispitivanjem, najčešće ispitivanjem na zatezanje:

1. **Odnos granice razvlačenja i čvrstoće $\alpha = \sigma_y / \sigma_m \leq 1$ (0,5-1)**
Za plastično deformisanje pogodni su materijali s nižim vrednostima
2. **Eksponent deformacionog ojačavanja $n = \phi$** , pokazuje intenzitet ojačavanja i veličinu stepena deformacije u trenutku pojave lokalizacije deformacije. Veći eksponent n znači veća plastična svojstva.
3. **Kontrakcija presjeka pri ispitivanju na zatezanje ψ**
nije pouzdan parametar plastičnosti, ali se načelno može reći da ako je
 $\psi > 60\%$ – materijal ima visoka plastična svojstva
 $\psi = 50-60\%$ – dobra plastična svojstva
 $\psi < 50\%$ – niska plastičnost materijala

Deformabilnost

c) Dijagram granične deformabilnosti pri zapreminskom deformisanju

Kvantitativna mjera koja izražava deformabilnost pri zapreminskom oblikovanju je granična ekvivalentna deformacija (ϕ_{eg}) u trenutku pojave oštećenja strukture (lokализovano deformisanje ili razaranje).

Deformabilnost materijala zavisi od vrste materijala definisanog hemijskim sastavom (H), zatim od strukture materijala (S), temperature obrade (T), brzine deformacije ($\dot{\phi}$), naponskog stanja ($T\sigma$) i drugih faktora:
 $D=f(H,S,T,\dot{\phi},T\sigma, \dots)$


Ako se u ovoj jednačini faktori materijala (H), strukture (S), temperature (T) i brzine deformacije ($\dot{\phi}$) zadrže na konstantnom nivou, tada se funkcija deformabilnosti svodi na relaciju $\phi_{eg}=f(T\sigma)=f(\beta)$

β je pokazatelj naponskog stanja,

$$\beta = \frac{\sigma_x + \sigma_y + \sigma_z}{\sigma_e} = \frac{3\sigma}{\sigma_e} = \frac{J_1}{\sigma_e}$$

Deformabilnost

Zavisnost ϕ_{eg} od naponskog pokazatelja β predstavlja dijagram granične deformabilnosti.



Dijagram granične deformabilnosti pri zapreminskom oblikovanju

Deformabilnost

Dijagram na prethodnoj slici moguće je dobiti preko tri tačke koje odgovaraju jednostavnim naponskim stanjima.


Na osnovu mnogobrojnih teorijsko-eksperimentalnih ispitivanja pokazano je da procesi obrade deformisanjem u kojima dominiraju pritisni naponi ($\beta < 0$) obezbeđuju veće mogućnosti oblikovanja u odnosu na procese u kojima dominiraju zatezni naponi ($\beta > 0$).

Dijagram granične deformabilnosti određuje se eksperimentalno, primjenom jednostavnih metoda deformacije:

- jednoosno zatezanje $\beta = +1$
- jednoosno sabiranje $\beta = -1$
- torzija $\beta = 0$

Detaljnije definisanje zahljeva primjenu složenijih naponskih stanja, odnosno neophodna je primjena drugih modela deformacije, koji imaju drugačije naponsko-deformaciono stanje..

Deformabilnost




Dijagram granične deformabilnosti Č. 1431

Deformabilnost

Kod deformisanja limova, najčešće se deformabilnost izražava preko intenziteta glavnih deformacija u ravni lima u trenutku lokalizovanog deformisanja i razaranja.

Zavisnost veće glavne deformacije (ϕ_1) od manje (ϕ_2) pri graničnim uslovima predstavlja dijagram granične deformabilnosti kod limova, poznat i kao **Kiler-Gudvinov dijagram** (Keeler-Goodwin).

Deformabilnost




Deformaciona sila i deformacioni rad

Deformaciona sila i deformacioni rad su osnovni parametri tehnološkog procesa obrade deformisanjem.

Pri projektovanju tehnološkog postupka neophodno je odrediti maksimalnu deformacionu силу i potrebni deformacioni rad.

Na osnovu tih parametara se bira mašina za obradu.

Deformaciona sila i deformacioni rad



Princip određivanja deformacione sile

Deformaciona sila i deformacioni rad

Deformaciona sila za idealizovani slučaj sabijanja paralelopipeda (sabijanje bez trenja) može se izračunati po izrazu:

$$F = k \cdot A$$

gdje su:
k – specifični deformacioni otpor;
A – trenutna pritisnuta površina.

$$A = b \cdot l$$

Deformaciona sila i deformacioni rad

Rad ove sile na elementarnom putu dat je relacijom:

$$dW = Fdh = kAdh$$

Ukupni deformacioni rad dobije se integraljenjem prethodnog izraza :

$$W = \int_{h_1}^{h_2} kAdh$$

Deformaciona sila i deformacioni rad

Specifični deformacioni otpor je konstantan za sabijanje u vrućem stanju, pa se deformacioni rad računa po izrazu:

$$W = k \int_{h_1}^{h_2} Adh = kV \int_{h_1}^{h_2} \frac{dh}{h} = k \cdot V \cdot \varphi = k \cdot V_i$$

gdje je:
 V_i – istisnuta zapremina

Deformaciona sila i deformacioni rad

Najveća deformaciona sila za vruće deformisanje dobija se po izrazu:

$$F_{\max} = k \cdot A_i$$

gdje je:
 A_i – površina paralelopipeda nakon sabijanja $A_i = b_i \cdot l_i$

Kod sabijanja u hladnom stanju specifični deformacioni otpor nije konstantan, pa se za proračun uzima njegova srednja vrijednost:

$$k_{sr} = \frac{k_0 + k_1}{2}$$

Deformaciona sila i deformacioni rad

gdje su:

k_0 – specifični deformacioni otpor na početku deformacije za $\varphi = 0$

k_1 – specifični deformacioni otpor na kraju deformacije za $\varphi = \ln \frac{h_0}{h_1}$

Deformacioni rad za sabijanje u hladnom stanju može se izračunati pomoću izraza:

$$W = \int_{h_1}^{h_2} k A dh = V \int_{h_1}^{h_2} k \frac{dh}{h} = V k_{sr} \ln \frac{h_0}{h_1} = k_{sr} \cdot V_i$$

Deformaciona sila i deformacioni rad

Najveća deformaciona sila za sabijanje u hladnom stanju iznosi:

$$F_{\max} = k_1 \cdot A_1$$


Dobivene vrijednosti deformacionog rada po navedenim izrazima odgovaraju idealnom radu.

Stvarni rad je veći od idealnog i dobije se ako se vrijednost idealnog rada podijeli sa stepenom korisnog dejstva (η).

Na taj način se uzimaju u obzir gubici uslijed trenja.

Vrijednost η određuje se prema Siebelu:

- za hladno sabijanje: $\eta = 0,85+0,95$
- za vruće sabijanje: $\eta = 0,60+0,80$



OBRADA DEFORMISANJEM

- VI predavanje -

v. as. mr. Ibrahim Plančić

SADRŽAJ VI:

TEHNOLOGIJE RAZDVAJANJA

- **Probijanje i prosijecanje**
 - Izbor zazora
 - Metode racionalnog korištenja materijala
 - Dimenzionisanje trake
 - **Fino prosijecanje**
 - Izgled rezne ivice za klasično i fino prosijecanje
 - Naponska šema
 - Deformaciona sila i deformacioni rad
 - Mehaničke osobine materijala
 - Izbor mašine
 - Načini smanjenja sile
 - Alati za probijanje i prosijecanje
 - **Faze izrade radnih predmeta iz trake**
 - Prese
 - Prosijecanje krivolinijskih kontura
- **Odsijecanje na makazama**
 - Mašine za odsijecanje

TEHNOLOGIJE RAZDVAJANJA

Razdvajanje se po svojim osobinama razlikuje od svih ostalih postupaka plastičnog deformisanja jer podrazumijeva fizičko odvajanje dijela polufabrikata razdvajanjem ("sjećenjem").

Proces razdvajanja se ostvaruje smicanjem po površinama koje određuje geometrija komada, odnosno alata.

Osnovne razlike razdvajanja u odnosu na ostale metode obrade deformisanjem su:

- suština procesa razdvajanja je ostvarivanje tangencijalnih (smičučih) napona u određenim ravnima. Kad ti naponi dostignu maksimalnu vrijednost nastaje razdvajanje strukture,
- zona obrade je koncentrisana na usku oblast oko rezne ivice,
- zapremina gotovog komada uvjek je manja od zapremine polaznog komada.

TEHNOLOGIJE RAZDVAJANJA

Postupke razdvajanja je moguće podijeliti na:

1. prosjecanje i probijanje,
2. vibraciono razdvajanje
3. fino prosjecanje i
4. odsjecanje.

TEHNOLOGIJE RAZDVAJANJA

Probijanje i prosijecanje

Probijanje i prosijecanje je postupak obrade deformisanjem kod koga se razdvajanje materijala vrši po zatvorenoj konturi, pomoću alata na presama.

Kod ovog postupka iz pripremka u vidu ploča i traka od lima dobijaju se izratići različitog oblika unutrašnje i vanjske konture.

Tako dobiveni izratići mogu se koristiti kao gotovi proizvodi ili kao pripremci za druge tehnološke postupke npr. duboko izvlačenje i savijanje.


Probijanje i prosijecanje




Primjeri probijanja i prosijecanja

Probijanje i prosijecanje


Termin **prosječanje** podrazumjeva dobijanje finalnog komada sa spoljašnjom konturom, a termin **probijanje** – dobijanje finalnog komada sa unutrašnjom konturom.




Probijanje i prosijecanje



Probijanje i prosijecanje





Probijanje i prosijecanje

Faze probijanja i prosijecanja

Od početnog položaja /važnost zazora/ preko faze elastičnog deformisanja, koja preraста u plastično oblikovanje na skici c). Daljim rastom sile, zatežući naponi u okolini rezne ivice matrice prelaze kritičnu vrijednost i tu se javlja pukotina (d). Ona brzo propagira u pravcu rezne ivice prosjekača, što zavisi od vrste materijala i zazora i rezultira u gotovo udarnom razdvajaju.

Probijanje i prosijecanje

Pri projektovanju procesa probijanja i prosijecanja treba voditi računa o veličini zazora između izvršnih dijelova alata (probojca ili prosjekača) i prstena.

Zazor kod probijanja i prosijecanja

Probijanje i prosijecanje

Izbor zazora


1. Analitički

$$z = d_m - d_s$$

$$z = 2s(1 - \varepsilon_{ot}) \cdot \operatorname{tg} \beta$$

gdje je:
 z – zazor u mm
 s – debљina materijala u mm
 ε_{ot} – relativna dubina prosijecanja
 β – ugao smicanja materijala

$$\beta = 4^\circ \div 6^\circ \text{ - za čelike}$$



Probijanje i prosijecanje

Izbor zazora

2. Tabelarno

Sigurniji način izbora zazora je iz odgovarajućih tabela za razne vrste materijala. Najpoznatije tabele su tebele firme SCHULER.

3. Preporuke

Zazor bitno utiče na proces razdvajanja i kvalitet prosečenog (probijenog) komada. Zazor nema stalnu vrijednost, već zavisi od stanja istrošenosti alata i vremenom se povećava. Za određivanje zazora postoji više preporuka, kao na primer:

- za čelične limove

$z = (0.03-0.06)$; $s \leq 3 \text{ mm}$ - za ubičajeni kvalitet razdvajenih površina

$z = (0.02-0.04)$; $s \leq 3 \text{ mm}$ - za bolji kvalitet razdvajenih površina

$z = (0.06-0.08)$; $s < 10-25 \text{ mm}$ - za bolji kvalitet razdvajenih površina

Uvijek je bolje birati zazor na donjoj granici računajući da će se habanjem alata isti povećavati. Mali zazor je uvijek lako povećavati (brusiti se prosekač ili matrica).


Probijanje i prosijecanje

Optimalna vrijednost zazora garantuje ravnu ivicu prosječenog (probijenog) komada i dobar kvalitet. Ukoliko se izabere mala ili suviše velika vrijednost zazora kao posljedica se javlja neravna prekidna površina.

Manjim zazorom postiže se bolji kvalitet presječene površine, ali je deformaciona sila veća. Obrnuto, veći zazor daje lošiju presječenu površinu uz manju silu i smanjeno habanje alata.

Na slici je izgled rezne ivice radnog predmeta.

Ravni dio rezne ivice nastao je rezanjem, a neravni dio nastao je čupanjem materijala.




Izgled rezne ivice u radnom predmetu

Probijanje i prosijecanje

Metode racionarnog korištenja materijala


U uslovima većih proizvodnih serija od velikog je značaja ekonomično korištenje materijala pri prosjecanju, tj. obezbjedjenje pravilnog rasporeda komada na traci uz tehnološku geometriju, kako bi otpadak bio minimalan. Lim se dobija iz željezara najčešće u obliku tabli. Iz njih se odsječaju trake odgovarajuće širine. Od takvih traka se, zatim, prosjecanjem i probijanjem dobiju gotovi dijelovi ili polazni komadi za naredne operacije.

Od posebnog je značaja pravilno koncepcionalno rešenje, alata, položaja kontura na traci i širine trake. Najveći uticaj ima veličina serije i vrsta materijala lima.




Probijanje i prosijecanje

Metode racionarnog korištenja materijala



Probijanje i prosijecanje


Metode racionarnog korištenja materijala



Primjeri jednorednog, dvorednog, trorednog i šestorednog rasporeda


Probijanje i prosjecanje

Metode racionalnog korištenja materijala




Probijanje i prosjecanje

Metode racionalnog korištenja materijala



Primjeri rasporeda kontura na traci


Dimenzionisanje trake



Probijanje i prosjecanje

Fino prosjecanje



Pored klasičnog prosjecanja postoji i fino prosjecanje. Postupak se koristi za izradu radnih predmeta kod kojih se zahtijevaju uže tolerancije i veći kvalitet izrade.



Osnovna ideja postupka finog (preciznog) prosjecanja je ostvarivanje visokog bočnog pritiska u zoni razdvajanja (naponsko stanje svestranog pritiska) kako bi se zona smicanja raširila po čitavom presjeku.

Probijanje i prosjecanje

Fino prosjecanje



Princip ostvarivanja procesa finoog prosjecanja

Probijanje i prosjecanje


Fino prosjecanje

Fino prosjecanje se razlikuje od klasičnog prosjecanja po:

- obaveznoj konstrukciji zateznog V-rebra;
- obaveznoj upotribi držaća i izbijajuća lima i radnog predmeta i
- upotribi prese trostrukog dejstva (dejstvo držaća, prosječaka i pridrživača).

Finim prosjecanjem postiže se:

- završni kvalitet obrađene površine bez potrebe naknadnih obrada;
- velika tačnost obrađene površine i
- ravnost radnog predmeta po cijelom presjeku.



Probijanje i prosijecanje
Fino prosijecanje

1 – rezna ploča
2 – držać sa zateznim V rebrom
3 – fiksni prosjekач
4 – držać – izbjijač

Geometrija rebra koje se utiskuje

Probijanje i prosijecanje
Fino prosijecanje

Shema alata za fino prosijecanje

Probijanje i prosjecanje

Fino prosjecanje

PREDNOSTI PROCESA FINOG PROSJECANJA:

- znatno veći kvalitet obrađene površine, hrapavost reznog dijela kreće se u granicama $R_a = 0,3\text{--}1,5 \mu\text{m}$, što zavisi od vrste i debljine materijala,
- nema naknadne obrade rezne površine, niti potrebe za ravnanjem radnog predmeta,
- znatno veća tačnost svih dimenzija radnog predmeta i
- mogućnost kombinovanja sa drugim obradama tako da se može postići izrada veoma komplikovanih radnih predmeta.

Probijanje i prosjecanje



Fino prosjecanje

Nedostaci finog prosjecanja:

- većem utrošku materijala zbog utiskivanja zateznog V-rebra;
- pojavi srha i povlačenja materijala na dnu radnog predmeta i
- ograničenost primjene na različite materijale i debljine veće od 20 mm.

Probijanje i prosjecanje

Izgled rezne ivice za klasično i fino prosjecanje




Probijanje i prosijecanje

Izgled rezne ivice za klasično i fino prosijecanje



Probijanje i prosijecanje

Naponska šema



Probijanje i prosijecanje

Deformaciona sila i deformacioni rad

Deformaciona sila za alate sa paralelnim reznim ivicama može se odrediti po obrascu:

$$F = \sum_{i=1}^n L_i \cdot s \cdot \tau_m \quad [N]$$

gdje su:

$\sum_{i=1}^n L_i$ - obim svih dijelova koji se probijaju ili prosijecaju;
 s - debijina lima;
 τ_m - čvrstoća smicanja

Probijanje i prosijecanje

Deformaciona sila i deformacioni rad

U cilju smanjenja deformacione sile koriste se alati sa zakošenim reznim ivicama.

Zakošenje reznih ivica se kod prosijecanja izvodi na prstenu, a kod probijanja na probojcu.

Deformaciona sila za alate sa zakošenim reznim ivicama može se odrediti po obrascu:

$$F = k \cdot L \cdot s \cdot \tau_m \quad [N]$$

za $H = s$ $k = 0,4 \div 0,6$
 $H = 2s$ $k = 0,2 \div 0,4$

Probijanje i prosijecanje

Mehaničke osobine materijala

Materijal	$\sigma_m [N/mm^2]$	$\tau_m [N/mm^2]$
Č 0145	280 - 500	240 - 400
Č 0146	280 - 420	240 - 340
Č 0147	280 - 400	240 - 320
Č 0148	280 - 380	240 - 340
Al 99,5	70 - 100	50 - 60
Al 99,0	80 - 110	60 - 75
Al Mg 2	180 - 230	115 - 150
AlMg 5	230 - 270	140 - 180
Cu 99,5	250 - 300	200 - 240
Cu72Zn	250 - 320	220 - 270

Probijanje i prosijecanje

Deformaciona sila i deformacioni rad

Rad probijanja i prosijecanja za alate sa paralelnim reznim ivicama može se odrediti pomoću obrasca:

$$W = x \cdot F_m \cdot s \quad [Nm]$$

gdje su:

F_m - maksimalna sila probijanja (prosijecanja);
 x - faktor koji se bira u zavisnosti od debljine i vrste materijala

$$x = \frac{F_{sr}}{F_m}$$

Probijanje i prosijecanje

Deformaciona sila i deformacioni rad

Za alate sa zakošenim reznim ivicama deformacioni rad računa se po izrazu:

$$W = x_1 \cdot F_m \cdot (s + H) \quad [Nmm]$$

gdje su:

F_m - maksimalna sila probijanja (prosijecanja);
 x_1 - faktor koji se bira u zavisnosti od debiljine i vrste materijala

$$\text{za } H = s \quad x_1 = 0,5 \div 0,6$$

$$H = 2s \quad x_1 = 0,7 \div 0,8$$

Probijanje i prosijecanje

Izbor mašine

Granična sila pritiskivača prese određuje se po obrascu:

$$F_g = \frac{F_n}{\sin \alpha} \cdot \sin \alpha_n$$

gdje su:

F_n - nominalna sila
 α - ugao krivave
 α_n - nominalni ugao

Za prese za prosijecanje i probijanje $\alpha_n = 10^\circ \div 35^\circ$

Probijanje i prosijecanje

Izbor mašine

Po prvom kriteriju za izbor prese mora biti ispunjen uslov:

$$F_m \leq F_g$$

gdje su:

F_m - maksimalna sila probijanja (prosijecanja)
 F_g - granična sila pritiskivača prese

$$F_M = F_g = 1,3F_m$$

Probijanje i prosijecanje

Izbor mašine

Nominalni rad koji presa može da ostvari je:

$$W_n = F_n h_n = F_n \frac{H}{2} (1 - \cos \alpha_n)$$

gdje je

h_n – hod pritiskivača koji odgovara nominalnom uglu α_n

Drugi kriterij za izbor prese dat je obrascem:


$$W \leq W_n$$

Probijanje i prosijecanje

Načini smanjenja sile


Ukupna sila probijanja i prosijecanja može se smanjiti na sljedeće načine:

1. Upotrebom alata sa zakošenim reznim ivicama,
2. Upotrebom alata sa različitom dužinom probojaca i prosjekača,
3. Probijanjem (prosijecanjem) na povиšenim temperaturama.




Probijanje i prosijecanje


Načini smanjanja sile





Probijanje i prosijecanje


Alati za probijanje i prosijecanje

































Probijanje i prosijecanje



Izgled gotovog radnog predmeta i trake


Faze izrade radnih predmeta iz trake




Faze izrade radnih predmeta iz trake



Faze izrade radnih predmeta iz trake



Prese



Šematske ilustracije tipova presa za operacije prerade limova

Prese



Jednostubna ekscentar presa

Prese*Ekscentar presa*

Prese

Izgled prese trostrukog dejstva za fino prosjecanje

Radna glava kod vibracione mašine

Vibraciono razdvajanje je postupak pri kome se na specijalnim mašinama ostvaruje prosjecanje i probijanje po pravolinijskim ili krivolinijskim konturama.
Noževi su relativno malih dimenzija i imaju veliki broj hodova u jedinici vremena.



Prosijecanje krivolinijskih kontura

Ovakve mašine obično imaju CNC upravljanje, a moguće je koristiti i laser za sječenje umesto noževa.




ODSJECANJE


Odsjecanje je postupak kojim se obrađuju najčešće limovi raznih debeljina, ali i (rijede) šipke i profili. Linija razdvajanja je uvek prava.

Polazni komad se postavlja između pokretnog i nepokretnog noža.

Prva faza procesa je elastično deformisanje. Porastom deformativne sile nastaje plastično deformisanje, a kada smičući napon u zoni razdvajanja dostigne maksimalnu vrijednost, tj. jačinu materijala na smicanje, dolazi do razaranja strukture, odnosno razdvajanja polaznog komada na dva dijela.



Šematski prikaz faza razdvajanja



Odsijecanje na makazama

Odsijecanje na makazama je postupak razdvajanja materijala pomoću noževa različitog oblika.

Odsijecanjem se iz limova dobijaju trake, koje se koriste za dalju prerađu u alatima na presama.

Postupkom odsijecanja materijal se priprema za druge tehnološke postupke.


Odsijecanje na makazama

Prema obliku i položaju u toku procesa razlikuju se tri vrste noževa:

- ravni paralelni noževi;
- ravni nagnuti noževi;
- kružni noževi.

Ravni paralelni i ravni nagnuti noževi koriste se za odsijecanje traka iz tabli lima ili za odsijecanje komada.
Pomoću ovih noževa mogu se odsijecati materijali debljine do 40 mm.

Odsijecanje na makazama



Šematski prikaz odsijecanja sa ravnim paralelnim noževima

Odsijecanje na makazama

Deformaciona sila pri odsijecanju na makazama s ravnim paralelnim noževima može se dobiti pomoću približnog obrasca:

$$F = 0,7 \cdot b \cdot s \cdot \tau_m$$

gdje su:
 b – širina materijala;
 s – debљina materijala;
 τ_m - čvrstoća na smicanje

Mjerodavna sila za izbor mašine:
 $F_M = 1,3 F$

Odsijecanje na makazama

Deformacioni rad može se dobiti pomoću izraza:

$$W = a \cdot A \cdot s$$

gdje su:
 a – specifični deformacioni rad

$$a = \int_0^{\varepsilon_{ot}} \pi d\varepsilon$$


ε_{ot} - relativna dubina prodiranja noža.

Približno:
 $W = \lambda \cdot F \cdot s$, gdje je $\lambda = 0,3 - 0,75$ – koeficijent srednje sile.

Odsijecanje na makazama

Ravni nagnuti noževi koriste se za sjećenje obradaka kod kojih je debљina relativno mala u odnosu na širinu.


Upotrebom ovih noževa smanjuje se sila odsijecanja, jer je u toku razdvajanja samo dio ukupne dužine linije razdvajanja u procesu deformisanja.



Odsijecanje na makazama

Deformaciona sila pri odsijecanju sa ravnim nagnutim noževima može se dobiti po približnom obrascu:

$$F = 0,75 \cdot \frac{s^2}{tg \alpha} \cdot \varepsilon \cdot \tau_m$$




gdje su:
s - debiljina lima;
α - ugao između noževa (praktično je ugao nagiba noža α=2-6°);
ε - relativna dubina prodranja noža u materijalu.

Deformacioni rad za odsijecanje sa ravnim nagnutim noževima može se dobiti po istom obrascu kao kod odsijecanja sa pravim paralelnim noževima.


$$W = F_M \cdot b \cdot \operatorname{tg} \alpha, \quad b=\text{ukupna dužina linije odsijecanja.}$$

Odsijecanje na makazama

Kružni noževi koriste se za: odsijecanje traka iz tabli lima, udužno i poprečno odsijecanje traka i odsijecanje okruglih pripremaka.
Pomoću ovih noževa, zavisno od vrste mašine mogu se odsijecati materijali debljine do 30 mm.



Odsijecanje na makazama



Šema položaja kružnih noževa

Odsijecanje na makazama

Deformaciona sila odsijecanja sa kružnim noževima može se izračunati po obrascu:

$$F = 0,75 \cdot \frac{s^2}{2tg\alpha} \cdot \varepsilon \cdot \tau_m$$

gdje su:
 s – debљina lima;
 α - ugao između noževa;
 ε - relativna dubina prodiranja noža u materijalu.

Mašine za odsijecanje



Makaze sa ravnim paralelnim noževima

Mašine za odsijecanje




Makaze sa ravnim nagnutim noževima

Mašine za odsijecanje



Makaze sa kružnim noževima u sklopu linije za pripremu traka



OBRADA DEFORMISANJEM

- VII predavanje -

v. as. mr. Ibrahim Plančić

SADRŽAJ VII:


SAVIJANJE

- Savijanje
- Naponi i deformacije
- Momenti savijanja
- Sila savijanja V profila
- Sila savijanja U profila
- Sila savijanja preko valjaka
- Određivanje dimenzija pripremka – razvijanje elemenata
- Radijus savijanja
- Elastično ispravljanje
- Dimenzionisanje alata za savijanje
- Alati za profilno savijanje na presama
- Savijanje žice

Savijanje (Bending)

- Savijanje spada u grupu postupaka tehnologije plastičnog deformisanja koji se gotovo najčešće primjenjuju.
- Omogućava izradu širokog assortimenta proizvoda, od dijelova milimetra pa do nekoliko metara.
- Karakteristika procesa savijanja je, u većini slučajeva, lokalno plastično deformisanje.
- Deformisana zona tada obuhvata manji dio zapreme komada, mada ima postupaka gdje se deformeše kompletna zaprema (kružno savijanje npr.).
- Polazni materijal (polufabrikat) je najčešće lin u vidu trake ili table, ali to može da bude žica, puni profil, cijev.
- Najčešće se izvodi u hladnom stanju, ali u slučaju teških profila, debelih limova i velikih cijevi savijanje se izvodi u topлом stanju.
- Za vrijeme savijanja materijal je podvrgnut i elastičnim i plastičnim naprezanjima pa po prestanku djelovanja sile malo se povrati i otvor.

Savijanje



Savijanje

Na osnovu tehnoloških karakteristika procesa, oblika i dimenzija pripremka i karaktera proizvodnje, savijanje se može podjeliti na:


1. Savijanje na presama pomoću alata,
2. Savijanje valjčica na rotacionim mašinama za savijanje,
3. Savijanje na specijalnim mašinama za savijanje


Oštvo ili profilno i kružno ili:

1. savijanje pomoću alata na univerzalnim presama (ugaono savijanje),
2. profilno savijanje na specijalnim ("abkant" presama,
3. kružno savijanje,
4. profilno savijanje pomoću valjaka,
5. savijanje cijevi,
6. savijanje dijelova manjih dimenzija (od traka i žice) na specijalnim mašinama.


1.Ugaono savijanje /pomoću alata na presama/

Izvodi se najčešće u alatima postavljenim na univerzalne prese (ekscentarske, koljenaste, hidraulične itd.) ili na specijalnim presama. S obzirom na oblik i broj mesta savijanja može biti: jedno – dvo i višeugano. Za jednougaono savijanje često se koristi termin V savijanje; za dvougaono U ili C savijanje, a u primjeni je i termin Z savijanje




Savijanje V profila

a) Slobodno savijanje

Savijanje V profila


b) Savijanje u kalupu

Savijanje


Jednougaono savijanje na primjeru tzw. presavijanja

2. Kružno savijanje

Ovim se postupkom saviju limovi, trake, profili i cijevi za izradu kotlova, cisterni, rezervoara i sl. Postupak se odvija u specijalnim mašinama-savijalicama sa najčešće tri ili mogu imati i četiri valjka. Savijanje na završni prečnik se vrši postepeno u više prolaza kroz valjke, pri čemu se nakon svakog prolaza gornji valjak malo spusti.



Predsavijanje pomoću grede ili premeštanjem valjaka



Savijanje preko valjaka



Primjeri kružnog savijanja pomoću alata na presama






3. Savijanje cijevi


- ✓ Savijanje i druga oblikovanja cijevi kružnog presjeka i drugih šupljih profila, zahtijevaju primjenu posebnih alata i mašina da bi se spriječila ili u dovoljnoj mjeri kompenzirala pojava nekontrolisanog deformisanja u savijenoj zoni.
- ✓ Defekti se odnose na dobijanje spljoštenog profila, pojavu nabora u zoni unutrašnjeg radijusa, lom u spoljašnjoj zoni itd.
- ✓ Uspješno savijena cijev podrazumijeva savijanje u jednoj ili više savijenih zona sa očuvanim dimenzijama otvora i stanjenjem zida komada ispod kritičnog iznosa.
- ✓ Načini savijanja cijevi su prikazani na idućim slikama.

3. Savijanje cijevi

- a) Savijanje oko nepokretnog profilisanog oblikača. Postupak se rjeđe primjenjuje.
- b) Prikaz tzv. **rotacionog savijanja cijevi** koje ima najširu primjenu. Oblikovanje je vrlo efikasno, a proces je pogodan za kompjuterizovano upravljanje.
- c) Sličan princip, ali je centralni blok nepokretan. Savijanje izvodi gornji držač.



3. Savijanje cijevi



Jednostavan hidraulični uređaj za savijanje cijevi po metodi b

3. Savijanje cijevi

- ✓ Sklonost ka pojavi defekata je veća kod tankozidnih cijevi.
- ✓ Ako je debљina zida cijevi dovoljno velika nije potrebno preduzimati bilo kakve mjere, cijev se savija kao puni profil.
- ✓ Najstariji način (i danas se koristi u pojedinačnoj proizvodnji) za sprečavanje defekata pri savijanju cijevi, se sastoji u punjenju šupljine cijevi deformabilnom materijalom i zatvaranju krajeva.
- ✓ Pokazalo se da je pjesak najpogodniji za ovu namjenu, ali se koristi guma i slični sintetički materijali.
- ✓ U industrijskoj praksi pri većim serijama cijevi se ispunjavaju fleksibilnim jezgrima ili šipkom sa zaobljenim krajem


d) jezgra pri savijanju cevi




4. Profilno savijanje limova pomoću valjaka

- Masovna proizvodnja limenih profila veće dužine i talasastih limova izvodi se na mašinama za profilisanje limova pomoću valjaka.
- One mogu imati i više od 20 radnih pozicija sa odgovarajućim valjcima u zahvalu. Iako traka kontinualno ide (često brzinom i preko 3 m/s) oblikovanje je postupno, višeoperaciono, sa relativno malim uglovim savijene zone u jednoj operaciji.
- To omogućava dobijanje veoma složenih profila od lima. Izvode se i dopunske operacije (odsjecanje itd.)

4. Savijanje profila pomoću valjaka



4. Savijanje profila pomoću valjaka (Roll forming)




4. Savijanje profila pomoću valjaka



5. Profilno savijanje na specijalnim presama

- Ovaj tip savijanja zapravo predstavlja ugaono savijanje komada koji najčešće imaju veliku širinu savijene zone (i više od nekoliko metara) i to na specijalnim tzv. "abkant"(od njem. "abkantpresse") presama.
- Pritiskivač je velike dužine, nožastog oblika i, najčešće, izvodi jednougaono savijanje uz pomoć univerzalne matrice.
- Oblikovanje je uglavnom višeoperaciono (više jednougaonih savijanja uz zamjenu alata, tako da se dobijaju i vrlo složeni profili).




6. Savijanje dijelova manjih dimenzija na specijalnim mašinama

- Sitni dijelovi od žice i užih traka izrađuju se na specijalnim automatskim mašinama koje imaju više radnih pozicija.
- Postupak oblikovanja je višeoperacioni, a radni komad se dobija uzastopnim djelovanjem alata koji su postavljeni radialno (zvezdasto) u odnosu na centralnu zonu maštine. Proizvodnost ovakvih mašina je veoma velika (i do 300 kom/min.).
- U slučaju izrade na univerzalnim jednopozicionim presama alati su koračni višepozicioni.
- Gotov komad se dobija poslije toliko hodova pritiskivača prese koliko ima radnih pozicija u alatu.




7. Savijanje

7.1 Naponi i deformacije



7. Savijanje


7.1 Naponi i deformacije



Prikaz savijenog dijela

7. Savijanje

7.1 Naponi i deformacije



7. Savijanje

7.2 Momenți savijanja

a) Za $\frac{r_n}{s} \leq 5$; $M_\sigma = R_M \cdot n \cdot \frac{b \cdot s^2}{4}$, Nmm \rightarrow čisto plastično savijanje

b) Za $\frac{r_n}{s} > 5$; $M_\sigma = R_p \cdot \frac{b \cdot s^2}{4}$, Nmm \rightarrow elastično-plastično savijanje


$n=1,6-1,8$ faktor ojačanja; b – širina savijenog komada

Izjednačavanjem momenta unutrašnjih sila M_σ i momenta spoljašnjih sila M određuju se sile savijanja F :

$$M_\sigma = M \Rightarrow F$$

Savijanje

7.3 Sila savijanja V profila




$$l = \frac{F_i}{2 \cdot \cos \alpha}$$

$$M = R \cdot f = \frac{F_i}{2 \cdot \cos \alpha} f$$

$$f \approx r_n \cdot \sin \frac{\varphi}{2}$$


Konačan izraz za силу savijanja je :

$$F = \frac{2M}{r_n} \operatorname{ctg} \frac{\varphi}{2} \text{ gde je } r_n - \text{radijus neutralne ose}$$



Savijanje


7.3 Sila savijanja V profila



Dijagram promjene sile savijanja V profila


Savijanje

7.4 Sila savijanja U profila



Savijanje

7.5 Sila savijanja preko valjaka



Savijanje

7.6 Određivanje dimenzija pripremka – razvijanje elemenata

$$L = \sum_{i=1}^n l_i + \frac{\pi}{180} \sum_{i=1}^N \varphi_i (r_i + \xi_i \cdot s)$$

gdje su:

l_i - dužine ravnih dijelova;


φ_i - uglovi savijanja;

r_i - unutrašnji radijusi savijanja;

ξ_i - koeficijent pomjeranja neutralne linije

$$\xi_i = f \left(\frac{r_i}{s} \right)$$

s - debljina lima.



Savijanje

7.7 Vrijednosti koeficijenta ξ za metale

$\frac{r}{s}$	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8
ξ	0,23	0,29	0,32	0,35	0,37	0,38	0,39	0,40

$\frac{r}{s}$	1,0	1,2	1,5	2,0	3,0	4,0	5,0	10,0
ξ	0,41	0,42	0,44	0,45	0,46	0,47	0,48	0,50

Savijanje

7.8 Radijus savijanja

Minimalni radijus savijanja definisan je obrascem:

$$r_{u_{\min}} = c \cdot s$$

c-faktor koji zavisi od vrste materijala

Maksimalni radijus savijanja određuje se po obrascu:

$$r_{u_{\max}} = \frac{E \cdot s}{2R_p}$$

gdje su:
 E-modul elastičnosti
 s-debljina materijala
 Rp-granica tečenja

Minimalni poluprečnici savijanja u mm (savijanje pod 90°)

Materijal	Takao ili zumulativno dometljivo Preveo iznos u popreznog tegca valjaka Poprezeni tegci valjaka Poprezeni tegci valjaka			
	Aluminijum Baceni bakar, mangan, mračni krom, -ti, -ni, -ni do vbo 1,20-2,00NC	U	0,2s	0,4s
C.0145	0,1s	0,2s	0,4s	0,6s
C.0465	0,2s	0,6s	0,9s	1,2s
C.0545	0,3s	0,8s	0,9s	1,7s
C.0645	0,5s	1,0s	1,0s	1,7s
C.0745	0,7s	1,3s	1,3s	2,0s
korodirajući delik	1,0s	2,0s	3s	4s
korodirajući metal	1,0s	1,5s	1,5s	2,5s
korodirajući tvrd	2,0s	3,0s	3,0s	4,0s

Napomena:

- Prvi savijanje uži limljiv kuta te pod uljem od 45° u odnosu na pravac valjanja, treba uvesti krednje linije x_{valj} .
- Prvi savijajući pod veličinom manim od 90° treba vrednost s da je povećana za 1,3 puta.
- Ako potreba ostvarenja površine sa spoljsne strane, onda treba sve poluprečnike uvesti $s_0 = 2$ puta veće.

Minimalni poluprečnici savijanja

Savijanje

7.9 Elastično ispravljanje

Ukupnu deformaciju pri savijanju gotovo uvijek čini, pored plastičnog i elastični dio.

Po oslobađanju savijenog dijela iz alata nastaje **elastično vraćanje** koje se očituje povećanjem ugla savijanja.


Pojava je štetna i kompenzuje se raznim mjerama, kao što je izrada alata sa manjim uglom savijanja, kako bi komad poslije elastičnog vraćanja imao zahajevane dimenzije.

Veličina ugla $\Delta\alpha$ zavisi od vrste materijala i stepena deformisanja pri savijanju. Postoje razni izrazi za određivanje $\Delta\alpha$.

$$\text{za } \tilde{\epsilon} = 0,0260: \Delta\alpha \approx 0,43 \frac{r_e}{s} - 0,61$$



Elastično ispravljanje za:

$$\text{za } \tilde{\epsilon} = 0,0545: \Delta\alpha \approx 0,79 \frac{r_e}{s} - 1,62$$



Savijanje

7.9 Elastično ispravljanje






a i c-majni ugao od 90°

b i d utiskivanje rebra sa unutrašnje strane

Načini kompenzacije elastične povratnosti

7.9 Elastično ispravljanje



a) Početna faza
b) Faza savijanja
c) Kraj procesa
d) Elastično ispravljanje

Elastično ispravljanje kod jednostranog savijanja

7.9 Elastično ispravljanje

$$r_t = r_1 = r_2 - \Delta r \quad \text{radijus tiskača}$$

$$\alpha_t = \alpha_1 = \alpha_2 - \Delta \alpha \quad \text{ugao tiskača}$$


Faktor elastičnog ispravljanja računa se po izrazu:

$$K = \frac{r_1 + \frac{s}{2}}{r_2 + \frac{s}{2}} = \frac{\varphi_2}{\varphi_1} \quad \begin{array}{l} \varphi_2-\text{ugao poslije ispravljanja} \\ \varphi_1-\text{ugao prije ispravljanja} \end{array}$$

7.9 Elastično ispravljanje

Faktor elastičnog ispravljanja prema Sachs-u u zavisnosti od odnosa unutrašnjeg i vanjskog radijusa savijanja, debeline lima i vrste materijala.

Materijali:
 1. AČMnMg
 2. S 18.9 - srednja strelja
 3. S 18.9 - visokonosna strelja
 4. AČMnMgCrCu2 - visokonosna
 5. AČMnMgCrCu2
 6. Cr+JH - niski nosiljci
 7. CuCrZr - niski nosiljci
 8. CrNi
 9. CrNi
 10. AČMnMg - niski nosiljci
 11. Cr - niski nosiljci



7.10 Dimenzionisanje alata za savijanje

Radijus tiskača računa se po izrazu:

$$r_t = r_1 = K \left(r_2 + \frac{s}{2} \right) - \frac{s}{2}$$

gdje je:
 K – faktor elastičnog ispravljanja (određuje se iz odgovarajućih dijagrama)
 r₂ – zadani radijus savijanja radnog predmeta
 s – debeljina lima

Ugao tiskača:

$$\alpha_1 = 180 - \varphi_1 = 180 - \frac{\varphi_2}{K}$$

gdje je:
 φ₂ – ugao savijanja ($\varphi_2=180-\alpha_2$)

7.10 Dimenzionisanje alata za savijanje

Radius kalupa bira se tabelarno u zavisnosti od visine komada i debeline lima.

Minimalna vrijednost radijusa kalupa je:

$$r_k \geq 3 \text{ mm}$$

Radius na dnu gravure kalupa

$$R_k = (0,6 \div 0,8)(r_i + s)$$

Dužina kraka kalupa

$$E > 3r_k$$


7.11 Alati za profilno savijanje na presama




7.11 Alati za profilno savijanje na presama



7.12 Profilno savijanje složenog komada



7.13 Alat za savijanje na klasičnim presama



1. nosač donjeg dijela alata,
2. donja međuploča,
3. kalup za savijanje,
4. svlačać radnog predmeta sa tiskića,
5. nosač tiskiča,
6. gornja međuploča,
7. nosač gornjeg dijela alata,
8. cilindrični kočić,
9. cilindrični rukavac,
10. čaura za vođenje stubne vodice,
11. stubna vodica,
12. tiskić,
13. izbacivač radnog predmeta iz kalupa za savijanje.

7.14 Savijanje pomoću valjaka



7.14 Savijanje pomoću valjaka



7.14 Savijanje pomoći valjaka



7.14 Savijanje pomoću valjaka



7.14 Savijanje pomoću valjaka



7.14 Profilno savijanje pomoću valjaka



7.15 Savijanje cijevi




7.16 Savijanje žice




7.16 Savijanje žice




7.17 Primjeri alata za savijanje




7.17 Primjeri alata za savijanje




7.17 Primjeri alata za savijanje



7.17 Primjeri alata za savijanje

Kombinovani alat za probijanje, odsjecanje i savijanje



OBRADA DEFORMISANJEM

- VIII predavanje -

v. as. mr. Ibrahim Plančić

SADRŽAJ VIII:

DUBOKO IZVLAČENJE

- Osnovni oblici dijelova koji se dobijaju dubokim izvlačenjem
- Primjeri za duboko izvlačenje
- Duboko izvlačenje osnosimetričnih komada
- Šematski prikaz prve operacije dubokog izvlačenja
- Šematski prikaz druge operacije dubokog izvlačenja
- Određivanje dimenzija pripremka za rotaciono simetrična tijela
- Obrasci za izračunavanje prečnika pripremka
- Određivanje dimenzija pripremka za nerotaciona tijela
- Položaj zateznih rebara
 - Oblici profila zateznih rebara
 - Položaj zateznih rebara u alatu
- Deformacije pri izvlačenju
- Naponi pri izvlačenju
 - Naponi izvlačenja
 - Radijalni napon na vijencu
 - Napon uslijed trenja između držaća lima i matice na vijencu
 - Napon uslijed trenja na zaobljenom dijelu matice
 - Napon uslijed savijanja i ispravljanja preko zaobljenja matice
 - Ukupni napon izvlačenja
- Sili i rad izvlačenja
- Projektovanje tehnologije dubokog izvlačenja
 - Komadi cilindričnog oblika bez vijenca
 - Komadi konusnog oblika
- Izvlačenje komada iz trake
- Alati za duboko izvlačenje
- Mašine za izvlačenje

Duboko izvlačenje



Primjeri primjene dubokog izvlačenja

Duboko izvlačenje


Duboko izvlačenje je tehnološki postupak obrade deformisanjem kod koga se iz ravne ploče dobijaju posude različitog oblika poprečnog presjeka sa zatvorenim dnem.

Duboko izvlačenje

U zavisnosti od oblika i dimenzija obratka, izvlačenje obuhvata:

- izvlačenje cilindričnih komada sa i bez vijenca;
- izvlačenje komada stepenastog oblika;
- izvlačenje komada konusnog oblika;
- izvlačenje komada sfernog oblika;
- izvlačenje komada nerotacionog oblika;
- izvlačenje komada iz trake i
- izvlačenje komada velikih dimenzija (dijelovi karoserije automobila).

Osnovni oblici dijelova koji se dobijaju dubokim izvlačenjem



Primjeri za duboko izvlačenje



Primjeri za duboko izvlačenje



Primjeri za duboko izvlačenje



Primjeri za duboko izvlačenje



Primjeri za duboko izvlačenje



Primjeri za duboko izvlačenje



Primjeri za duboko izvlačenje



Primjeri za duboko izvlačenje






Duboko izvlačenje




Prema ponašanju debljine materijala u toku procesa oblikovanja razlikuju se dva postupka:

- a) Duboko izvlačenje bez promjene debljine materijala
- b) Duboko izvlačenje sa redukcijom debljine zida


Duboko izvlačenje sa redukcijom debljine zida ima karakteristike Zapreminskega oblikovanja i posebno se izučava.




Šematski prikaz druge operacije dubokog izvlačenja



Animacija prve operacije dubokog izvlačenja





Određivanje dimenzija pripremka za rotaciono simetrična tijela

Uslov konstantnosti zapremine u toku deformisanja može se napisati u obliku:

$$V = V_k$$

gdje su:
 V – volumen pripremka;
 V_k - volumen gotovog komada.

Kod izvlačenja bez promjene debljine materijala ovaj uslov se svodi na uslov konstantnosti površina u toku deformisanja, tj:

$$A_0 \cdot s = A_1 \cdot s = A_2 \cdot s = \dots = A_k \cdot s$$

$$A_0 = A_1 = \dots = A_k$$

Određivanje dimenzija pripremka za rotaciono simetrična tijela

Površina obratka u bilo kojoj operaciji izvlačenja se ne mijenja i jednaka je površini pripremka:

$$A_0 = A_k$$

gdje su:

$$A_0 = \frac{D_0^2 \pi}{4} \quad ; \quad A_k = \frac{D_k^2 \pi}{4}$$

Prečnik pripremka računa se po izrazu:

$$D = \sqrt{\frac{4}{\pi} A_k} = 1,13 \sqrt{A_k}$$

Određivanje dimenzija pripremka za rotaciono simetrična tijela

Obratci složenog oblika dijele se na niz parcijalnih rotacionih površina: A1, A2, A3, ..., An za koje vrijedi:

$$A_k = \sum_{i=1}^n A_i = A_1 + A_2 + A_3 + \dots + A_n$$

Prečnik pripremka po metodi parcijalnih površina može se dobiti pomoću izraza:

$$D = \sqrt{\frac{4}{\pi} \sum_{i=1}^n A_i} = 1,13 \sqrt{\sum_{i=1}^n A_i}$$

Obrasci za izračunavanje prečnika pripremka

Container shape (cross-section)
rotationally symmetrical shapes


Blank diameter D =

1



$$\sqrt{d^2 + 4 \cdot d \cdot h} *$$

2









$$\sqrt{d_2^2 + 4 \cdot d_1 \cdot h} *$$





Container shape (cross-section) rotationally symmetrical shapes		Blank diameter D =
3		$\sqrt{d_2^2 + 4 \cdot (d_1 \cdot h_1 + d_2 \cdot h_2)} *$
4		$\sqrt{d_2^2 + 4 \cdot (d_1 \cdot h_1 + d_2 \cdot h_2)} *$
5		$\sqrt{d_1^2 + 4 \cdot d_1 \cdot h + 2 \cdot f \cdot (d_1 + d_2)} *$
6		$\sqrt{d_2^2 + 4 \cdot (d_1 \cdot h_1 + d_2 \cdot h_2) + 2 \cdot f \cdot (d_2 + d_3)} *$

7		$\sqrt{2 \cdot d^2} = 1.414 \cdot d$
8		$\sqrt{d_1^2 + d_2^2}$
9		$1.414 \cdot \sqrt{d_1^2 + f \cdot (d_1 + d_2)}$
10		$1.414 \cdot \sqrt{d^2 + 2 \cdot d \cdot h}$




Container shape (cross-section) rotationally symmetrical shapes		Blank diameter D =
11		$\sqrt{d_1^2 + d_2^2 + 4 \cdot d_1 \cdot h}$
12		$1.414 \cdot \sqrt{d_1^2 + 2 \cdot d_1 \cdot h + f \cdot (d_1 + d_2)}$
13		$\sqrt{d^2 + 4 \cdot h^2}$
14		$\sqrt{d_2^2 + 4 \cdot h^2}$

15		$\sqrt{d_2^2 + 4 \cdot (h_1^2 + d_1 \cdot h_2)}$
16		$\sqrt{d^2 + 4 \cdot (h_1^2 + d \cdot h_2)}$
17		$\sqrt{d_1^2 + 4 \cdot h^2 + 2 \cdot f \cdot (d_1 + d_2)}$
18		$\sqrt{d_1^2 + 4 \cdot [h_1^2 + d_1 \cdot h_2 + 0.5 \cdot f \cdot (d_1 + d_2)]}$
19		$\sqrt{d_1^2 + 2 \cdot s \cdot (d_1 + d_2)} *$


Container shape (cross-section) rotationally symmetrical shapes		Blank diameter D =
20		$\sqrt{d_1^2 + 2 \cdot s \cdot (d_1 + d_2) + d_3^2 - d_2^2} *$
21		$\sqrt{d_1^2 + 2 \cdot [s \cdot (d_1 + d_2) + 2 \cdot d_2 \cdot h]} *$
22		$\sqrt{d_1^2 + 6.28 \cdot r \cdot d_1 + 8 \cdot r^2} \text{ or } \sqrt{d_2^2 + 2.28 \cdot r \cdot d_2 - 0.56 \cdot r^2}$
23		$\sqrt{d_1^2 + 6.28 \cdot r \cdot d_1 + 8 \cdot r^2 + d_3^2 - d_2^2} \text{ or } \sqrt{d_3^2 + 2.28 \cdot r \cdot d_2 - 0.56 \cdot r^2}$

24		$\sqrt{d_1^2 + 6.28 \cdot r \cdot d_1 + 8 \cdot r^2 + 4 \cdot d_2 \cdot h + d_3^2 - d_2^2} \text{ or } \sqrt{d_3^2 + 4 \cdot d_2 \cdot (0.57 \cdot r + h) - 0.56 \cdot r^2}$
25		$\sqrt{d_1^2 + 6.28 \cdot r \cdot d_1 + 8 \cdot r^2 + 2 \cdot f \cdot (d_2 + d_3)} \text{ or } \sqrt{d_2^2 + 2.28 \cdot r \cdot d_2 + 2 \cdot f \cdot (d_2 + d_3) - 0.56 \cdot r^2}$
26		$\sqrt{d_1^2 + 6.28 \cdot r \cdot d_1 + 8 \cdot r^2 + 4 \cdot d_2 \cdot h + 2 \cdot f \cdot (d_2 + d_3)} \text{ or } \sqrt{d_2^2 + 4 \cdot d_2 \cdot (0.57 \cdot r + h + 0.5 \cdot f) + 2 \cdot d_3 \cdot f - 0.56 \cdot r^2}$
27		$\sqrt{d_1^2 + 4 \cdot (1.57 \cdot r \cdot d_1 + 2 \cdot r^2 + d_2 \cdot h)} \text{ or } \sqrt{d_2^2 + 4 \cdot d_2 \cdot (0.57 \cdot r + h) - 0.56 \cdot r^2}$


Određivanje dimenzija pripremka za nerotaciona tijela




Određivanje dimenzija pripremka za nerotaciona tijela




Određivanje dimenzija pripremka za nerotaciona tijela




Određivanje dimenzija pripremka za nerotaciona tijela




Položaj zateznih rebara



Oblici profila zateznih rebara



Položaj zateznih rebara u alatu



Deformacije pri izvlačenju

Odnos izvlačenja:

$$m = \frac{d}{D_0} = \frac{r}{R_0} = \frac{1}{\beta} \quad 0 < m < 1$$

Koeficijent izvlačenja:

$$\beta = \frac{D_0}{d} = \frac{R_0}{r}$$

Deformacije pri izvlačenju

Logaritamska deformacija:

$$\varphi = \ln \frac{D_0}{d}$$

Relativna deformacija:

$$\varepsilon = \frac{D_0 - d}{D_0} = 1 - m$$

Deformacije pri izvlačenju


Veza između pojedinih pokazatelja:

$$m = \frac{d}{D_0} = 1 - \varepsilon = \frac{1}{e^\varphi}$$


$$\beta = \frac{D_0}{d} = \frac{1}{m} = \frac{1}{1 - \varepsilon} = e^\varphi$$

$$\varepsilon = 1 - m = \frac{\beta - 1}{\beta} = \frac{e^\varphi - 1}{e^\varphi}$$


Naponi pri izvlačenju



Naponi pri izvlačenju



Naponi pri izvlačenju



Naponi izvlačenja

Ukupan napon izvlačenja sastoji se od četiri komponente:

$$\sigma_u = \sigma_r + \sigma_{trd} + \sigma_{trm} + \sigma_{sav}$$


σ_r - radikalni napon na vijencu

σ_{trd} - napon uslijed trenja između držača lima i matrice na vijencu

σ_{trm} - napon uslijed trenja na zaobljenom dijelu matrice

σ_{sav} - napon uslijed savijanja i ispravljanja preko zaobljenja matrice

Radijalni napon na vijencu



Napon uslijed trenja između držača lima i matrice na vijencu

Izraz za izračunavanje sile trenja na vijencu:

$$F_T = \mu F_D$$

Napon koji nastaje djelovanjem ovih dvaju sila računa se po izrazu:

$$\sigma_{trd} = \frac{2\mu F_D}{d_1 \pi s}$$

gdje su:

μ – koeficijent trenja (najčešće $\mu = 0,1 - 0,15$)


F_D – sila držača

$$F_D = A_D q = \frac{D_0^2 - d_1^2}{4} \pi q$$

A_D – površina držanja

q – specifični pritisak držanja $q = 2 - 3 \text{ MPa}$

Napon uslijed trenja na zaobljenom dijelu matrice



Sila izvlačenja uslijed dejstva napona na vijencu (σ_r i σ_{trd}) iznosi:

$$F_0 = A(\sigma_r + \sigma_{trd})$$

Napon uslijed trenja na zaobljenom dijelu matrice

Ova sila se uvećava zbog trenja na zaobljenju ivice matrice na silu F_1 .

$$F_1 = F_0 e^{\mu \alpha}$$

$$\text{Za } \alpha = \frac{\pi}{2}; \quad e^{\frac{\mu \pi}{2}} \approx 1 + \mu \frac{\pi}{2} = 1 + 1,6\mu$$

$$F_1 = A(\sigma_r + \sigma_{trd})(1 + 1,6\mu)$$


Napon uslijed trenja na zaobljenom dijelu matrice

Konačan izraz za napon uslijed trenja na zaobljenom dijelu matrice:

$$\sigma_{trm} = (\sigma_r + \sigma_{trd})e^{\mu \alpha} - (\sigma_r + \sigma_{trd})$$

$$\sigma_{trm} = (\sigma_r + \sigma_{trd})(e^{\mu \alpha} - 1)$$

Napon uslijed savijanja i ispravljanja preko zaobljenja matrice



Ukupna sila savijanja odnosi se na savijanje po obimu komada:

$$b = d_1 \pi$$

$$F_s = R_m \frac{\pi d_1 s^2}{2r_M + s}$$

Napon savijanja (ispravljanja) iznosi:

$$\sigma_{sav} = \frac{F_s}{\pi d_1 s} = \frac{R_m}{2 \frac{r_M}{s} + 1}$$

Ukupni napon izvlačenja

Uzimajući u obzir sve komponente ukupni napon izvlačenja iznosi:

$$\sigma_u = \left(1,1 K \ln \frac{D_0}{d_1} + \frac{2\mu F_D}{d_1 \pi s} \right) e^{u-\alpha} + \frac{R_m}{2 \frac{r_m}{s} + 1}$$

Izraz važi za prvu operaciju izvlačenja. Ukoliko se proces izvodi u više operacija, može se primjeniti za orijentaciono izračunavanje i za naredne operacije izvlačenja.

Sila i rad izvlačenja

Najveća sila izvlačenja iznosi:

$$F_M = d_1 \pi s \sigma_u$$

Sila na osnovu koje se bira mašina računa se po izrazu:

$$F_{MAS} = 1,3 F_M$$

Deformacioni rad:

$$W = F_M x h$$

$$x = \frac{F_M}{F_{MAS}} - \text{faktor srednje sile}, h - \text{ukupan hod (dubina komada)}$$

Projektovanje tehnologije dubokog izvlačenja

-Izvlačenje rotaciono simetričnih tijela sa konstantnom debeljinom

-Komadi cilindričnog oblika bez vijenca

-Komadi cilindričnog oblika sa vijencem

- Komadi stepenastog oblika

- Komadi konusnog oblika

- Komadi kupastog i sferičnog oblika

- Izvlačenje tijela nerotacionih oblika

- Izvlačenje komada iz trake

- Izvlačenje sa redukcijom debeljine zida

Projektovanje tehnologije dubokog izvlačenja
Izvlačenje rotaciono simetričnih tijela sa konstantnom debjinom
Komadi cilindričnog oblika bez vjenca

Na osnovu zadanog konstruktivnog crteža gotovog komada projektuje se tehnoški proces po slijedećem redoslijedu:

1. Dodatak za obrezivanje Δh

Određuje se iz tabele br.51 za zadani odnos $\frac{d_n}{h_0}$ (d_n , h_0 - prečnik i visina gotovog komada)

2. Visina komada nakon zadnje operacije izvlačenja (h_n)

$$h_n = h_0 + \Delta h$$

Komadi cilindričnog oblika bez vjenca

3. Prečnik platine D

Određuje se u zavisnosti od oblika radnog predmeta, po nekoj od metoda (metoda parcijalnih površina, analitička i grafoanalitička metoda) ili po obrascima datim u tabeli.

4. Relativna debjinina materijala (s_r)

$$s_r = \frac{s}{D} \cdot 100\%$$

gdje su:
 s -debjinina materijala
 D -prečnik platine

Komadi cilindričnog oblika bez vjenca

5. Odnosi izvlačenja ($m_1, m_2, m_3, \dots, m_i, \dots m_n$)

Za prvu i slijedeće operacije izvlačenja određuju se zavisno od relativne debeline materijala iz odgovarajućih tabela (B.Musačija -Tabela 54).

6. Broj operacija izvlačenja

$$n = 1 + \frac{\log d_n - \log m_1 D}{\log m_{sr}}$$

gdje su:
 d_n – prečnik gotovog komada
 m_1 -odnos izvlačenja za prvu operaciju
 D – prečnik platine
 m_{sr} -srednji odnos izvlačenja

Komadi cilindričnog oblika bez vijenca**msr srednji odnos izvlačenja računa se po obrascu:**

$$m_{sr} = \frac{m_2 + m_3 + \dots + m_n}{n-1}$$

7. Prečnici komada po fazama izvlačenja ($d_1, d_2, \dots, d_i, \dots, d_n$)

$$d_1 = m_1 \cdot D$$

$$d_2 = m_2 \cdot d_1$$

$$d_3 = m_3 \cdot d_2$$

$$d_n = d_{zadato}$$

Komadi cilindričnog oblika bez vijenca**8. Radijusi po fazama izvlačenja**

$$r_1 = \frac{d_1 - d_2}{2}$$

$$r_2 = \frac{d_2 - d_3}{2}$$

$$r_3 = \frac{d_3 - d_4}{2}$$

$$r_i = \frac{d_i - d_{i-1}}{2}$$

Komadi cilindričnog oblika bez vijenca**8. Visine komada po fazama izvlačenja****- Oštiri prelazi**

$$h_i = \frac{D^2 - d_i^2}{4d_i}$$

- Zaobljeni prelazi



$$h_i = 0,25 \left(\frac{D^2}{d_i^2} - d_i \right) + 0,43 \frac{r_i}{d_i} (d_i + 0,32r_i)$$


Komadi cilindričnog oblika bez vijenca**- Prelaz sa konusom**

$$h_i = 0,25 \left(\frac{D^2}{d_i^2} - d_i \right) + 0,57 \frac{a_i}{d_i} (d_i + 0,86a_i)$$


- Sferični prelaz

$$h_i = 0,25 \frac{D^2}{d_i^2} = 0,25 \cdot \frac{D}{m_1 \cdot m_2 \dots m_n}$$

Komadi konusnog oblika**Izvlačenje komada iz trake**







Alati za duboko izvlačenje


Osnovni izvršni dijelovi alata za duboko izvlačenje su **prsten za izvlačenje i izvlakač**.

Geometrijski oblik prstena za izvlačenje utiče na osnove parametre izvlačenja, kvalitet izratka i stepen deformacije izvlačenja.

U praksi se koriste tri vrste prstena za izvlačenje:

- sa radijusom;
- sa konusom i
- sa profilom traktrix krive.

Prstenovi za izvlačenje



Prstenovi za izvlačenje

Prsten za izvlačenje sa radijusom se najviše koristi u prvoj operaciji izvlačenja. Može se koristiti i za ostale operacije, ako se ne upotrebljava držać lima.

Ukoliko se u slijedećim operacijama izvlačenja upotrebljava držać lima bolje je koristiti prsten sa konusom.

Prsten za izvlačenje sa profilom traktrix krive koristi se za izvlačenje debljih limova.

Prsten za izvlačenje sa radijusom

Radius prstena za prvu operaciju izvlačenja po E.Kaczmarek-u može se izračunati po obrascu:

$$r_{M1} = 0,8\sqrt{(D - d_1)s}$$

ili po obrascu G.Oehlera:

$$r_{M1} = 0,035[50 + (D - d_1)]\sqrt{s}$$

gdje su:

D – prečnik platine

d_1 – unutrašnji prečnik komada nakon prve operacije izvlačenja

s- deblijina lima

Prsten za izvlačenje sa radijusom

Radius prstena za slijedeće operacije izvlačenja

$$r_{M2} = 0,8\sqrt{(d_1 - d_2)s}$$

gdje je:

d_2 – unutrašnji prečnik komada nakon druge operacije izvlačenja

Prsten sa konusom

Centralni ugao za izvlačenje bez promjene debljine lima:

$$\alpha = 40^\circ \div 45^\circ \quad (\text{rjeđe } 52^\circ)$$

$$\beta = 90^\circ - \alpha = 50^\circ \div 45^\circ \quad (\text{rjeđe } 38^\circ)$$

A za izvlačenje sa redukcijom debljine:

$$\alpha = 12^\circ \div 18^\circ$$

Držać lima

Držać lima sprječava obrazovanje nabora na limu u toku izvlačenja, djelujući na njega određenim površinskim pritiskom.

Važno je utvrditi kriterij kad je potreban držać lima i izvršiti njegovo pravilno dimenzionisanje.

Najvažniji parametar je pritisak držaća p_d , koji mora biti dovoljno visok da sprječi stvaranje nabora, a da istovremeno ne dovede do trganja komada.

Kriterij za određivanje uslova da li je potreban držać lima je vrijednost relativne deblijine lima s_r i odnos izvlačenja m .

Držać lima

Komadi se mogu izvlačiti bez držaća lima ako su ispunjeni uslovi:

1. Za prvu operaciju izvlačenja cilindričnih komada

$$s_r = \frac{s}{D} \cdot 100 \geq 2\% \quad i \quad m_1 = \frac{d_1}{D} \geq 0,6$$

2. Za slijedeće operacije izvlačenja cilindričnih komada:

$$s_{ri} = \frac{s}{d_{i-1}} \cdot 100 \geq 1,5\% \quad i \quad m_i = \frac{d_i}{d_{i-1}} \geq 0,8$$

Držać lima

3. Za izvlačenje polusfere (sa radijusom R)

$$s_r = \frac{s}{D} \cdot 100 \geq 3\%$$

gdje su:

D-prečnik platine
s-debljina materijala
 d_1, d_i, d_{i-1} – prečnici komada nakon prve, i -te i $(i-1)$ -e operacije izvlačenja

Pritisak držača lima

Površinski pritisak držača lima prve operacije izvlačenja računa se po izrazu:

$$p_{d1} = (0,2 \div 0,3) \left[\left(\frac{D}{d_1} - 1 \right)^3 + \frac{d_1}{200s} \right] \cdot 10^{-2} \sigma_m \quad \left[\frac{N}{mm^2} \right]$$

gdje su:

D – prečnik platine

s – debљina lima

d_1 – unutrašnji prečnik čančeta nakon prve operacije izvlačenja

σ_m – jačina materijala na kidanje

Pritisak držača lima

Pritisak držača lima za slijedeće operacije izvlačenja računa se po izrazu:

$$p_{di} = (0,2 \div 0,3) \left[\left(\frac{d_{i-1}}{d_i} - 1 \right)^3 + \frac{d_i}{200s} \right] \cdot 10^{-2} \sigma_m \quad \left[\frac{N}{mm^2} \right]$$

gdje su:

d_i , d_{i-1} – unutrašnji prečnici komada nakon i-te i (i-1)-e operacije izvlačenja

Sila držača lima

Sila držača lima za prvu operaciju izvlačenja računa se po izrazu:

$$F_{d1} = A_1 \cdot p_{d1} = \frac{\pi}{4} [D^2 - (d_{M1} + 2r_{M1})^2] \cdot p_{d1} \quad [N]$$

gdje su:

A_1 – površina nakoju djeluje pritisak držača lima u prvoj operaciji

p_{d1} – pritisak držača lima u prvoj operaciji izvlačenja


Sila držača lima


Sila držača lima za slijedeće operacije izvlačenja računa se po izrazu:


$$F_{di} = \frac{\pi}{4} [d_{i-1}^2 - (d_i + 2s)^2] (1 + \mu ctg \alpha) \cdot p_{di} \quad [N]$$


gdje je:
 μ - koeficijent trenja
 $\mu = 0,1 \div 0,15$ za kvalitetno obrađene površine alata


Steps in Manufacturing an Aluminum Can
























OBRADA DEFORMISANJEM

- IX predavanje -

v. as. mr. Ibrahim Plančić

SADRŽAJ IX:

9. OSTALI POSEBNI POSTUPCI DUBOKOG IZVLAČENJA

9.1. Rotaciono izvlačenje

- Primjeri proizvoda izrađenih rotacionim izvlačenjem
- Šematski prikaz rotacionog izvlačenja
- Glavna kretanja kod rotacionog izvlačenja
- Rotaciono izvlačenje sa stanjenjem
- Mašine za rotaciono izvlačenje
- Mašina za izradu velikih dijelova rotacionim izvlačenjem

9.2. Hidromehaničko duboko izvlačenje

9.3. Izvlačenje uz pomoć gume

9.4. Izvlačenje uz pomoć eksploziva

9.5. Oblikovanje razvlačenjem

9.6. Duboko izvlačenje sitnih komada neposredno iz trake

9.7 Proširivanje

9. OSTALI POSEBNI POSTUPCI DUBOKOG IZVLAČENJA

- U odgovarajućim uslovima (specijalni materijali, posebne geometrije komada, male serije, specijalni zahtjevi, ...) klasični postupci dubokog izvlačenja nisu cijelishodni.
- Stoga se primjenjuju posebni tzv."nekonvencionalni" postupci.
- Najčešće primjenjivi su:
 - Rotaciono izvlačenje
 - Hidromehaničko duboko izvlačenje
 - Izvlačenje uz pomoć gume
 - Oblikovanje razvlačenjem
 - Duboko izvlačenje sitnih komada neposredno iz trake
 - Duboko izvlačenje sa stanjenjem

9.1. Rotaciono izvlačenje

Rotaciono izvlačenje je tehnološki postupak obrade deformisanjem pomoću kojeg se, od pripremka iz lima, dobijaju šupljii rotaciono simetrični dijelovi.

Rotaciono izvlačenje, uz kovanje predstavlja jedan od najstarijih postupaka obrade deformisanjem.

Nagli razvoj i primjena ove tehnologije ide uporedo sa razvojem NC i CNC upravljačkih sistema na mašinama za rotaciono izvlačenje.

Postupak se koristi u uslovima maloserijske i srednjoserijske proizvodnje. U velikoserijskoj proizvodnji ekonomičnije je duboko izvlačenje, zbog veće brzine deformisanja.

9.1. Rotaciono izvlačenje

Primjeri proizvoda izrađenih rotacionim izvlačenjem

Radne predmete dobijene rotacionim izvlačenjem karakteriše visoki kvalitet površine, tako da nije potrebna naknadna obrada.



9.1. Rotaciono izvlačenje

Primjeri proizvoda izrađenih rotacionim izvlačenjem



9.1. Rotaciono izvlačenje

Primjeri proizvoda izrađenih rotacionim izvlačenjem



9.1. Rotaciono izvlačenje

Primjeri proizvoda izrađenih rotacionim izvlačenjem



9.1. Rotaciono izvlačenje

Primjeri proizvoda izrađenih rotacionim izvlačenjem

Rotacionim izvlačenjem mogu se dobiti radni predmeti velikih dimenzija, prečnika i do 6 m.

Veličina izradaka najbolje je ilustrovana na sljedećoj slici gdje su oni prikazani uporedno sa radnicima, tako da se može napraviti komparacija.



9.1. Rotaciono izvlačenje

Šematski prikaz rotacionog izvlačenja

Deformisanje se izvodi na mašinama koje su u principu slične strugu. Oblikač sa profilom koji odgovara gotovom komadu rotira zajedno sa limom koga priteže držač.

Alat (valjčić ili drugi oblik) u parcijalnom zahvatu oblikuje komad. Dobijaju se osnosimetrični komadi često složenih krivolinijskih kontura (satelitske antene itd.).

Slika: Rotaciono izvlačenje (lijevo – početni položaj, desno – kraj oblikovanja)

9.1. Rotaciono izvlačenje

Šematski prikaz rotacionog izvlačenja

(a) A schematic diagram showing a rotating mandrel (Mandrel) pulling a blank (Blank) through a tool (Tool). The tool has a specific profile that shapes the blank as it rotates.

(b) A series of five diagrams illustrating the cross-sections of the workpiece at different stages of the process, showing how the tool's profile is transferred to the blank.

9.1. Rotaciono izvlačenje

Glavna kretanja kod rotacionog izvlačenja

Pripremak oblika ravnog lima oblikuje se preko trna. Zahvat alata i materijala je parcijalan, tako da se proces odvija postupno sa relativno malom silom deformisanja.



Alat se može voditi ručno ili kompjuterski.

Prednost postupka ogleda se u tome što oblik rolinice nije uslovljen oblikom izratka.

Kod rotacionog izvlačenja pripremak kružnog oblika, pričvršćen držačem uz trn, izvodi obrtno kretanje, a rolinica koja postepeno oblikuje pripremak prema obliku trna izvodi translatorno kretanje.

9.1. Rotaciono izvlačenje

Glavna kretanja kod rotacionog izvlačenja



9.1. Rotaciono izvlačenje

Rotaciono izvlačenje koristi se za dobijanje koničnih ili krivolinijskih oblika izradaka, koje je na drugi način nemoguće ili vrlo teško dobiti.

Oblikovanje se odvija na sobnoj temperaturi, iako se može vršiti i na povišenim temperaturama ukoliko se radi o debljim elementima ili materijalu čije mehaničke osobine to uslovjavaju (povišena čvrstoća i niska žilavost).

9.1. Rotaciono izvlačenje

Rotaciono izvlačenje sa stanjenjem

Primjenjuje se i postupak rotacionog izvlačenja sa stanjenjem u dvije varijante:


- istosmjerno i
- suprotnosmjerno i to za spoljašnju i unutrašnju obradu.

Polazni komad ima veću debљinu i na račun njenog smanjenja dobija se željena geometrija rotacionog komada.

Deformacione sile su znatno veće u odnosu na klasični postupak.

9.1. Rotaciono izvlačenje

Rotaciono izvlačenje sa stanjenjem



9.1. Rotaciono izvlačenje

Maštine za rotaciono izvlačenje


Maštine koje se koriste u procesu rotacionog izvlačenja su slične strugovima sa određenim specifičnostima.

Maštine za rotaciono izvlačenje mogu da budu veoma sofisticirane (CNC) i primjenjuju se za dobijanje komada sa složenim krivolinijskim konturama.

Principska shema takve maštine data je na slijedećoj slici. Profil oblikovača nije fiksan, već se programski formira kretanjem valjka (pokretan u dvije koordinatne ose). Na isti način djeluje i valjčić za oblikovanje.

9.1. Rotaciono izvlačenje

Rotaciono izvlačenje na CNC mašini



9.1. Rotaciono izvlačenje

Granične vrijednosti za rotaciono izvlačenje

- Granične vrijednosti određuju se preko koeficijenta:

$$\beta = D/d$$

gdje je: D-prečnik pripremka, d-prečnik izratka
• Max vrijednosti u zavisnosti od materijala

Material	β_{max}	Material	β_{max}
Structural steel sheet	1.40	Al and Al alloys	1.55
Deep drawing steel sheet	2.00	Cu and Cu alloys	2.00
High-alloy steel sheet	1.27	Ni	1.27

9.1. Rotaciono izvlačenje

Mašine za rotaciono izvlačenje



9.1. Rotaciono izvlačenje

Mašina za izradu velikih dijelova rotacionim izvlačenjem



9.2. Hidromehaničko duboko izvlačenje


- Obljekovanje se izvodi uz pomoć fluida pod pritiskom u različitim varijantama.
- Pritisak se ostvaruje snagom prese ili pumpom visokog pritiska.
- Postižu se veći stepeni izvlačenja ($\beta > 2,7$) i složeniji oblici komada u odnosu na klasično izvlačenje ($\beta_{max} = 2$).
- Znatno su veći troškovi.
- Red veličine potrebnih pritisaka fluida iznosi:
 - za aluminijum i njegove legure: 50 – 200 bara,
 - za čelične limove: 200 – 600 bara,
 - za limove od nehrđajućih čelika: 300 – 1000 bara.

Formiranje sloja fluida pri hidromehaničkom izvlačenju




9.2. Hidromehaničko duboko izvlačenje


Hidromehaničko izvlačenje sa čvrstim izvlakacem




9.2. Hidromehaničko duboko izvlačenje




9.2. Hidromehaničko duboko izvlačenje



9.2. Hidromehaničko duboko izvlačenje




(a) Schematic illustration of the tube-hydroforming process. (b) Example of tube-hydroformed parts. Automotive exhaust and structural components, bicycle frames, and hydraulic and pneumatic fittings are produced through tube hydroforming.



9.3. Izvlačenje uz pomoć gume


Guma kao veoma deformabilan materijal, koristi se u alatima za duboko izvlačenje specifičnih komada u uslovima maloserijske proizvodnje (aluminijumski dijelovi u vazduhoplovnoj industriji, složeniji oblici dijelova i sl.



9.4. Izvlačenje uz pomoć eksploziva

Spada u visoko brzinska oblikovanja. Brzina udarnog talasa poslije detonacije TNT eksplozivnog punjenja je oko 6700 m/s a konkretna brzina deformisanja na komadima za oblikovanje je obično 30 do 200 m/s.

Zbog toga materijal treba da ima povoljne karakteristike sa aspekta uticaja brzine deformacije na proces deformacionog ojačanja.



Deformabilnost materijala i bezbjednost u radu su jedina ograničenja postupka.

Alat je smješten u rezervoaru sa vodom.

Ima matricu (iz koje mora da se izvuče vazduh prije obrade) i držać. Oblikuje se lim.

Veoma je bitno rastojanje eksploziva od polaznog komada (mjeru a, na sl. 12.1).


9.4. Izvlačenje uz pomoć eksploziva

Maksimalni pritisak udarnog talasa može da se izračuna prema izrazu:

$$p = K \left(\frac{\sqrt{M}}{a} \right)^m ;$$

M – masa eksploziva, K – konstanta zavisna od vrste eksploziva, m – empirijska konstanta i a – rastojanje od komada za oblikovanje do eksploziva.


Eksplozivom mogu da se oblikuju i cijevi po sljedećoj principskoj shemi /b/.



(a) explosive forming process. (b) confined method of explosive bulging of tubes.

9.5. Oblikovanje razvlačenjem

- Ovaj postupak je namjenjen dobijanju dijelova pretežno većih dimenzija (avio industrija itd.).
- Uglavnom se primjenjuje za manje serije.
- Steznim čeljustima lim se steže na krajevima i oblikuje preko oblikovača




Oblikovanje postupkom razvlačenja



Razvlačenje na uređaju sa obrtnim oblikovačem i pokretnim steznim čeljustima

9.6. Duboko izvlačenje sitnih komada neposredno iz trake

- Uglavnom se radi o dijelovima složenijeg oblika, manjih dimenzija i većih serija.



9.7 Proširivanje



OBRADA DEFORMISANJEM

- X predavanje -

v. as. mr. Ibrahim Plančić

SADRŽAJ X:

IZVLAČENJE SA REDUKCIJOM DEBLJINE ZIDA

- Primjeri primjene izvlačenja sa redukcijom debljine zida
- Faze izrade čahure u prve četiri operacije
- Duboko izvlačenje sa redukcijom debljine zida na višestepenom alatu
- CAD model pripremka i alata za izvlačenje
- Određivanje dimenzija pripremka
- Deformacije za izvlačenje sa redukcijom debljine zida

Izvlačenje sa redukcijom debljine zida

Duboko izvlačenje sa redukcijom debljine zida je postupak kod koga se vrši istovremena redukcija po prečniku i debljini zida radnog komada.

Postupak spada u tehnologije zapreminskog oblikovanja.

Kao pripremcu se najčešće koriste komadi dobijeni procesom dubokog izvlačenja.

Ova tehnologija se najviše primjenjuje u namjenskoj industriji, za proizvodnju municije.

Primjeri primjene izvlačenja sa redukcijom debljine zida


Pripremci i izratci za dvije grupe proizvoda dobiveni izvlačenjem na petostepenim alatima



Faze izrade čahure u prve četiri operacije

Pripremci i karakteristični izratci grupe 1 (desno) i grupe 2 (lijevo)

Šematski prikaz pripremka i izratka





Izvlačenje sa redukcijom deblijine zida

Na osnovu izgleda pripremka i izratka može se uočiti da u procesu izvlačenja sa redukcijom deblijine zida dolazi do redukcije prečnika i deblijine zida i povećanja visine radnog predmeta.

Debljina dna radnog predmeta ostaje konstantna u toku procesa.

Dimenzije pripremka određuju se iz uslova jednakosti zapremine prije i poslije deformisanja.

Šematski prikaz izvlačenja sa redukcijom deblijine zida



$$\epsilon_1 = \frac{s_2 - s_1}{s_1} ; \quad \epsilon_2 = \frac{s_{3+1} - s_2}{s_2}$$

$\epsilon_{\max} = 30 \div 40 \%$


Izvlačenje sa redukcijom debljine zida

U procesu izvlačenja sila se preko izvlakača prenosi na radni predmet, koji se protiskuje kroz otvor prstena za izvlačenje.

Osnovni izvršni dijelovi alata su izvlakač i prsten za izvlačenje.

Njihovo dimenzionisanje vrši se na osnovu zadanih dimenzija radnog predmeta kojeg treba izraditi.

Prsten za izvlačenje




Izvlačenje sa redukcijom debljine zida

- Prstenovi za izvlačenje izrađuju se od konstrukcionih čelika sa radnim dijelom od tvrdog metalra.
- Prečnik prstena za izvlačenje određuje se na osnovu zadanog vanjskog prečnika radnog predmeta.
- Izvlačenje sa redukcijom debljine zida najčešće se projektuje tako da se prvo izvrši redukcija po prečniku, a zatim po debljini zida.
- Izvlačenje sa redukcijom debljine zida najčešće se izvodi na višestepenim alatima.
- Proses se izvodi kontinuirano kroz više prstenova koji su u alatu postavljeni jedan iza drugog.
- Set prstenova (maksimalno 6) postavlja se u nosač prstenova, koji je smješten u donjem dijelu alata.


Izvlačenje sa redukcijom debljine zida

- Mora se obezbjediti stroga centričnost osa izvlakača i osa postavljenih matrica (prstenova).
- Pri obradi je obavezno podmazivanje.
- Po naponsko-deformacionim osobinama procesa ovaj postupak je bliže procesima zapreminskog oblikovanja, prije svega istiskivanju, pa je i priprema za podmazivanje komada od čelika slična.
- Prethodno se površine komada elektroheminski tretiraju (fosfatiraju), a kao mazivo (koje se ponekad prinudno dovodi kroz otvore na matricama), najčešće se koristi molibdendi-sulfid (M_6S_2).
- Kvalitet površina i tačnosti dimenzija su na visokom nivou slično kao kod postupaka hladne zapreminske obrade.
- Izvlačenje sa stanjanjem se najviše koristi u masovnoj proizvodnji ambalažnih konzervi (različite vrste alkoholnih i bezalkoholnih pića, hrana itd.), vojnoj industriji itd.


Duboko izvlačenje sa redukcijom debljine zida na višestepenom alatu




CAD model priprema i alata za izvlačenje




Faze izvlačenja sa redukcijom debljine zida na višestepenim alatima



Faze izvlačenja sa redukcijom debljine zida na višestepenim alatima





**Određivanje dimenzija pripremka
Tijela sa različitom debljinom dna i omotača**

Zapremina platine: Masa platine:

$$V = \frac{\pi \cdot D_0^2}{4} \cdot s_0 \qquad m = \rho \cdot V = \rho \frac{\pi \cdot D_0^2}{4} \cdot s_0$$

Zapremina gotovog komada: Masa gotovog komada:

$$V_k = (1 + e) \cdot V \qquad m_k = (1 + e) \cdot m$$

**Određivanje dimenzija pripremka
Tijela sa različitom debljinom dna i omotača**

Prečnik platine računa se po obrascu:

$$D_0 = \sqrt{\frac{4 \cdot V}{\pi \cdot s_0}} = 1,13 \sqrt{\frac{V}{s_0}} = \sqrt{\frac{4m}{\pi \cdot s_0 \cdot \gamma}} = 1,13 \sqrt{\frac{m}{s_0 \cdot \gamma}}$$

gdje su:
 D_0 – prečnik platine;
 s_0 – debljina platine;
 V – zapremina platine;
 m – masa platine;
 V_k – zapremina komada;
 m_k – masa komada;
 ρ – zapreminska masa (specifična masa) i
 e – dodatak za obrezivanje.

Određivanje dimenzija pripremka Tijela sa različitom debjinom dna i omotača

Veličina dodatka za obrezivanje zavisi od odnosa visine i prečnika komada:

h/d =	do 3	3 – 10	preko 10
e % =	8 – 10	10 – 12	12 – 15


Deformacije za izvlačenje sa redukcijom debeline zida

Glavna logaritamska deformacija za i-tu operaciju izvlačenja računa se po obrascu:

$$\varphi_{pi} = \ln \frac{A_{i-1}}{A_i} = \ln \frac{d_{i-1}}{d_i} + \ln \frac{s_{i-1}}{s_i} \quad \text{ili} \quad \varphi_{pi} = \ln \frac{A_0}{A_i} = \ln \frac{D_0^2 - d_0^2}{D_i^2 - d_i^2} = \ln \frac{D_0^2 - d_0^2}{D_1^2 - d_1^2}$$

Dozvoljeni stepen deformacije:

Material	φ_{pperm}
Al 99.8; Al 99.5; Al Mg 1; Al MgSi 1; Al Cu Mg 1	0.35
Cu Zn 37(Mn 63)	0.45
Cr 10 – Cr 15; Cq 22 – Cq 35	0.45
Cq 45; 16 Mn Cr 5; 42 Cr Mo 4	0.35



Broj operacija:

$$n = \frac{\varphi_{pi}}{\varphi_{pperm}} = \frac{\left(\ln \frac{A_0}{A_i} \right) \cdot 100}{\varphi_{pperm}} \quad (\text{Stepen deformacije u procentima, površine u mm}^2).$$

Primjer:

Materijal Cq 45, stepen iskoristenja $\eta_F = 0.75$

Određeni:

- Stepen deformacije,
- Broj operacija
- Najmanji prečnik poslije prve operacije,
- Slu za prvu operaciju

Rješenje:

$$\varphi_{pi} = \ln \frac{D_0^2 - d_0^2}{D_1^2 - d_1^2} = \ln \frac{50^2 \text{ mm}^2 - 30^2 \text{ mm}^2}{40^2 \text{ mm}^2 - 30^2 \text{ mm}^2} = 0.82.$$

$$\eta = \frac{\varphi_{pi}}{\varphi_{pperm}} = \frac{82 \%}{35 \%} = 2.34 \quad \text{Usvaja se } n=3 \text{ operacije.}$$

$$D_1 = \sqrt{\frac{D_0^2 - d_0^2}{e^{\eta}} + d_1^2} = \sqrt{\frac{50^2 \text{ mm}^2 - 30^2 \text{ mm}^2}{e^{0.82}} + 30^2 \text{ mm}^2}$$

$$D_{1min} = \sqrt{11600 + 900} = 45 \text{ mm}.$$


Za..

$\varphi_{pi} = 35 \%$; $k_{slf} = 390 \text{ N/mm}^2$; $k_{slg} = 860 \text{ N/mm}^2$; $k_{slm} = 625 \text{ N/mm}^2$; $D_1 = 45 \text{ mm}$; $d_0 = d_1 = 30 \text{ mm}$


$$F = \frac{A_0 \cdot k_{slg} \cdot \varphi_{pi}}{\eta_F \cdot 10^3} = \frac{(D_1^2 - d_0^2) \cdot \pi \cdot k_{slg} \cdot \varphi_{pi}}{4 \cdot \eta_F \cdot 10^3}$$

$$F = \frac{(45^2 \text{ mm}^2 - 30^2 \text{ mm}^2) \cdot \pi \cdot 625 \text{ N/mm}^2 \cdot 0.35}{4 \cdot 0.7 \cdot 10^3} = 276 \text{ kN}.$$

a)



b)






OBRADA DEFORMISANJEM

- XI predavanje -




v. as. mr. Ibrahim Plančić



SADRŽAJ XI:

- Uvod
- Vrste istiskivanja
 - Hladno istiskivanje
 - Toplo istiskivanje
 - Hidrostaticko istiskivanje
- Vučenje žice



1. Uvodne napomene

- Podjela postupaka oblikovanja:
 - Prerada limova
 - **Masivno (zapreminska) oblikovanje (Bulk Forming)**
- Zanimljiva je razlika između ova dva tipa oblikovanja prema kriterijumu odnosa površine deformisanog komada prema zapremini (ili deblijini).
- U slučaju deformisanja limova taj odnos je relativno veliki, a u slučaju masivnog oblikovanja, uglavnom, vrlo mali.

2. ISTISKIVANJE

- Istiskivanje je proces masivnog oblikovanja pri kome se materijal, pod dejstvom opterećenja, dovodi u plastično stanje i oblikuje tečenjem kroz predviđene otvore u alatu ili kroz zazor između tiskača i matrice.
- Izvodi se najčešće u hladnom stanju, mada može da bude i polutoplo i toplo.
- S obzirom na visoke troškove alata, mašine i ostale opreme, tehnologija istiskivanja je ekonomski opravdana samo za velike serije.
- Iskustveni podaci pokazuju da je ekonomski opravdana serija za veće obratke 1000–10.000 komada mjesečno, a za dijelove do 5 mm = 50.000.
- Izrađuju se dijelovi složenog oblika od čelika, obojenih metala i njihovih legura (Zn, Al, i sl.).

2. ISTISKIVANJE

- Hladno istiskivanje
- Toplo istiskivanje
- Hidrostaticko istiskivanje

2.1 HLADNO ISTISKIVANJE

- Primjena u automobilskoj industriji, opštoj mašinogradnji, elektrotehnici i vojnoj industriji.
- Obradivost zavisi od hemijskog sastava i strukture.
- Sa nižim sadržjem ugljenika i legirajućih elemenata obradivost je bolja.
- Zbog ekstremno visokih kontaktnih pritisaka dolazi do hladnog zavarivanja.
- Primjenom elektrohemijiskog nanošenja sloja cink-fosfata (najviše u primjeni) ili ferooksalata (kod legiranih i nehrđajućih čelika) kao nosača maziva riješen problem podmazivanja.
- Fosfatni (ili oksalatni) sloj sa nanijetim mazivom uspješno razdvaja kontaktne površine i pri ekstremnim pritiscima reda 2500 MPa.


2.1 HLADNO ISTISKIVANJE



Slika: Dijelovi dobijeni hladnim istiskivanjem

2.1 HLADNO ISTISKIVANJE


- Uzavisnosti od geometrije tečenja postoje tri osnovne vrste istiskivanja:**
 - istosmjerno,
 - suprotnosmjerno i
 - radijalno.
- Najčešće se vrši njihovo kombinovanje:**
 - kombinovano istiskivanje.
- Terminologija se odnosi na smjer kretanja materijala u odnosu na smjer kretanja žiga.



2.1 HLADNO ISTISKIVANJE


- Osnovne karakteristike procesa:**
 - najčešće se dobijujo osnosimetrični dijelovi prečnika $D \leq 50\text{mm}$ i dužine $L \leq 100\text{mm}$,
 - masa dijelova je najčešće do oko 3 kg (maksimalna postignuta masa čeličnih komada oko 50 kg, zahtijeva mašine ogromne snage i ate specijalne konstrukcije),
 - kratko vrijeme izrade,
 - visok stepen iskorijenja materijala i energije,
 - visoka tačnost i kvalitet obradjenih površina,
 - poboljšanje mehaničkih osobina materijala,
 - velika opterećenja alata (kontaktni pritisak i do 2500 MPa pri istiskivanju čelika),
 - kod istiskivanja čelika neophodna je elektrohemiska priprema površine komada,
 - opravданa je primjena kod većih serija (iznad 1000 mesečno za veće debove).
- Limitirajući faktori hladnog istiskivanja:**
 - geometrijsko-konstruktivni oblik obraka
 - obradivost (deformabilnost) materijala
 - opterećenje alata - srednji pritisak ($p \leq 2500 \text{ mpa}$)
 - ekonomski faktori
- Hladnim istiskivanjem se najčešće obradjuju:**
 - a) čelici za cementaciju (Č 1121, Č 1221, Č 1321, Č 4120, Č 4320, Č 4321, Č 4721)
 - b) čelici za pobjoljšanje (Č 1431, Č 1531, Č 4130, Č 4131, Č 4732)
 - c) rezni čelici (čelični rezni vratci namijenjeni termičkoj obradi (Č 0246, Č 0248...; približni čelici po njemačkim oznakama po DIN 17507: Mu8, T, Mu8, M8, Ma8, Uqt8 36-2, 35-2 ...)). Ovi čelici se koriste za zakovice, zavrti i sl.
 - d) nehdajući čelici (Č 4170, Č 4550)

2.1.1 ISTOSMJERNO ISTISKIVANJE (PUNIH KOMADA)




- Konačni izraz za silu i deformacioni rad:

2.1.2 SUPROTNOSMJERNO ISTISKIVANJE




- Konačni izraz za silu i def. rad:


2.1.3 Primjer: Višefazni proces hladnog istiskivanja



2.1.4 Primjeri alata




a – pritisna ploča, b – žig, c – matrica, d – ojačavajući prsten,
e, f – izbacivač obratka, g – skidač obratka, h – radni komad




a) Alat za istosmjerno istiskivanje b) Alat za protusmjerno istiskivanje

2.1.4 Primjeri alata



a) Višepozicioni alat



b) Alat za višepozicionu presu


2.1.5 Radni elementi alata: ŽIG

Zig, pored matrice, najopterećeniji je dio alata jer je izložen udarima i visokim pritiscima.

Izrađuje se iz legiranih čelika, najčešće iz C 4750, C 7860.

Tvrdoća Žiga treba da je HRC 60–63.

Granica sigurnog opterećenja Žiga je $p = 2500 \text{ MPa}$




A – Žig za istosmjerno istiskivanje, B – Žig za istiskivanje šupljih oblika, C – Žig za suprotnosmjerno istiskivanje

2.1.6 Radni elementi alata: MATRICA

- Matrica je izložena radijalnim i tangencijalnim opterećenjima koja nastaju kao rezultat plastičnog deformisanja materijala.
- Zbog toga se matrice najčešće ojačavaju ("armiraju") posebnim prstenovima koji se navlače na spoljni omotač matrice.
- Broj takvih prstenva zavisi od unutrašnjeg pritiska koji djeluje na matricu u radijalnom pravcu.
- Ako je:
 - $p \leq 1000 \text{ MPa}$ – nije potrebno ojačavanje matrice
 - $p \leq 1600 \text{ MPa}$ – potreban jedan ojačavajući prsten
 - $p \leq 2200 \text{ MPa}$ – potrebna dva ojačavajuća prstena
 - $p \geq 2200 \text{ MPa}$ – potrebna tri ojačavajuća prstena

2.1.6 Radni elementi alata: MATRICA

- Matrice se najčešće izrađuju od Č 4750, Č 7680.
- Termičkom obradom dovode se na tvrdoću od 62–64 HRC.




A – Matrica za istosmjerno istiskivanje. B – Matrica za suprotosmjerno istiskivanje , C – Matrica za suprotosmjerno istiskivanje (kontinuirano).

2.2 TOPLO ISTISKIVANJE PROFILA, ŠIPKI I CIJEVI (Hot extrusion)

- Toplo istiskivanje profila, šipki i cijevi obično se klasificuje kao metalurška disciplina primarne obrade deformisanjem (slično valjanju, dobijanju bešavnih cijevi, dobijanju raznih profila, žice itd.).
- Navedeni polufabrikati koriste u tehnologiji plastičnog deformisanja.
- Toplim istiskivanjem se najčešće obrađuju obojeni metali (Al, Cu i njihove legure), a u znatno manjoj mjeri pojedini čelici.
- Temperature na koje se materijal prije obrade zagrijava su iznad temperature rekristalizacije (za čelik to je 1300°C).
- Dobijeni polufabrikati imaju dužinu od nekoliko mm do nekoliko desetina metara (kod manjih presjeka). Po završetku procesa skraćuju se na potrebnu dužinu.


2.2 TOPLO ISTISKIVANJE PROFILA, ŠIPKI I CIJEVI

- Na slici su prikazane neke od geometrija profila, šipki i cijevi koje se dobijaju ovom tehnologijom (od Al legura).



2.2 TOPLO ISTISKIVANJE PROFILA, ŠIPKI I CIJEVI

- Samo izvođenje procesa ostvaruje se na horizontalnim hidrauličnim presama uz korišćenje specijalnih alata.
- Proces se izvodi tako što se zagrijan prípremak postavlja u recipient da bi se zatim na određen način istiskivao kroz otvor matrice.
- U zavisnosti od geometrije elemenata alata dobijaju se profili, šipke ili cijevi.




Toplo istiskivanje punih profila (lijevo) i cijevi (desno)

2.2 TOPLO ISTISKIVANJE PROFILA, ŠIPKI I CIJEVI



Presa za toplo istiskivanje šipki, profila i cijevi


2.3 Hidrostatička ekstruzija (Hydrostatic Extrusion)



- Opseg prečnika žice ide od 0,001 do 9 mm.

3. VUČENJE ŽICE (Wire Drawing)

- Proces izrade žice poznat je pod nazivom vučenje i obavlja se u hladnom stanju.
- Pod žicom se (u smislu sekundarne obrade plastičnim oblikovanjem) smatra proizvod prečnika do 9 mm.
- Iznad tog prečnika smatra se da je proizvod primarne metalurške obrade deformisanjem u željezarama.
- Opseg prečnika žice ide od 0,001 do 9 mm.
- Uočava se da je osnovna geometrija oblikovanja identična geometriji pri istosmjernom istiskivanju punih komada.
- Razlika je u načinu djelovanja deformacione sile.




Princip vučenja žice

3. VUČENJE ŽICE (Wire Drawing)

Kod istiskivanja sile djeluje na ulazu i ima pritisni karakter dok kod vučenja djeluje na izlazu i ima zatežući karakter što je nepovoljniji slučaj sa aspektom deformisanja.



Profil matrice za vučenje žice



Tungsten - carbide insert (nib)

3. VUČENJE ŽICE (Wire Drawing)

$$F_{vuč} = F_{id} + F_{tkm} + F_{utr}$$

- $F_{vuč}$ – ukupna sila vučenja žice,
- F_{id} – idealna sila (bez trenja i drugih otpora),
- F_{tkm} – sila trenja u konusnom delu matrice,
- F_{utr} – sila unutrašnjeg trenja.

Konačan izraz za silu vučenja:

$$F_{vuč} = A_1 \bar{K} \cdot \varphi \left(1 + \frac{\mu}{\alpha} + \frac{2\alpha}{3\varphi} \right)$$


4. SPECIFIČNI POSTUPCI OBLIKOVANJA

- To su postupci koji iz različitih razloga (složenost procesa, posebni zahtjevi, visoka cijena itd.) nemaju široku rasprostranjenost,
- Nego su ograničeni na primjenu u pojedinačnoj i maloserijskoj proizvodnji u specifičnim industrijama (vojna, vazduhoplovna, svemirska itd.), najčešće pri deformisanju teže obradivih materijala.
- Ubrajaju se:
 - Oblikovanje eksplozivnim dejstvom
 - Elektrohidraulično oblikovanje
 - Elektromagnetsko oblikovanje
 - Oblikovanje lokalnim udarnim dejstvom (Peen Forming)
 - Ultrazvučno oblikovanje
 - Superplastično oblikovanje
 - Thixo – deformisanje (Thixo-forming)

4. SPECIFIČNI POSTUPCI OBLIKOVANJA

4.1 Oblikovanje eksplozivnim dejstvom

- Spada u visoko brzinska oblikovanja.
- Najčešći način oblikovanja eksplozijom je prema sl.
- Alat je smješten u rezervoaru (bazenu) sa vodom. Ima matricu (iz koje mora da se izvuče vazduh prije obrade) i držać. Oblikuje se lim.
- Veoma je bitno rastojanje eksploziva od polaznog komada (mjera a, na sl.).
- Kao radni fluid najčešće se koristi voda.



Slika: Oblikovanje eksplozivnim dejstvom

4. SPECIFIČNI POSTUPCI OBLIKOVANJA

4.1 Oblikovanje eksplozivnim dejstvom

- Brzina udarnog talasa poslije detonacije je oko 6700 m/s
- Konkretna brzina deformisanja je obično 30 do 200 m/s.
- Eksplozivnim dejstvom se najčešće oblikuju limovi od raznih materijala.
- Deformabilnost materijala i bezbjednost u radu su jedina ograničenja postupka.
- Maksimalni pritisak udarnog talasa može da se izračuna prema izrazu:


$$p = K \left(\frac{\sqrt{M}}{a} \right)^n ;$$

gdje je: M – masa eksploziva, K – konstanta zavisna od vrste eksploziva, n – empirijska konstanta i a – rastojanje od komada za oblikovanje do eksploziva.

4. SPECIFIČNI POSTUPCI OBLIKOVANJA

4.1 Oblikovanje eksplozivnim dejstvom

- Eksplozivom mogu da se oblikuju i cijevi.
- Npr. postupkom na sl. mogu se oblikovati debelozidne cijevi sa debeljинom zida iznad 25 mm, pri čemu treba voditi računa o naprezanjima dvodjelne matrice.




Slika: Oblikovanje cijevi eksplozivnim punjenjem

4. SPECIFIČNI POSTUPCI OBLIKOVANJA

4.2 Elektrohidraulično oblikovanje

- Poznato je kao oblikovanje električnim pražnjenjem ili podvodnim električnim lukom.
- U principu je slično oblikovanju eksplozijom.
- Uzrok udarnog talasa je električni luk, a oslobođena energija manja.
- Blokovi kondenzatora pune se iz izvora jednosmjerne struje.
- Brzim pražnjenjem između elektroda dobija se luk.
- Dok u radnom fluidu (vodi) udarni talas, koji oblikuje komad saglasno geometriji alata.




Slika: Oblikovanje električnim pražnjenjem

4. SPECIFIČNI POSTUPCI OBLIKOVANJA

4.3 Elektromagnetsko oblikovanje

- Pri ovom oblikovanju, energija akumulirana u blokovima kondenzatora brzo se prazni kroz namotaje elektromagnetskog kalemata.
- Kalem je prstenastog oblika i obuhvata radni komad u vidu cijevi. Unutar cijevi je oblikat.
- Djelovanjem formiranog snažnog magnetnog polja u zidu radnog komada indukuju se struje koje imaju svoje magnetno polje.
- Rezultanta magnetnog polja kalemata i magnetnog polja radnog komada je deformaciona sila koja sažima radni komad prilagodavajući ga obliku oblikovača.



Slika: Elektromagnetsko oblikovanje

4. SPECIFIČNI POSTUPCI OBLIKOVANJA


4.4 Oblikovanje lokalnim udarnim dejstvom (Peen Forming)

- Koristi se za dobijanje komada sa odgovarajućim krivim površinama od različitih vrsta limova.
- Na pojedine zone površine komada djeluje se udarno, snopom kuglica (najčešće) od livevnog gvožđa, čelika, keramike ili drugih materijala.
- Brzina udara je iznad 60 m/s za čelične kuglice prečnika 2,5 mm pri oblikovanju avionskog krila dužine 25 m.
- U zoni udara materijal se sabija, odnosno pojavljuju se pritisni zaostali naponi.
- To uzrokuje zakrivljivanje lima uz povoljan efekat otpornosti prema dinamičkom opterećenju koje je posebno važno za letjelice.
- Ova tehnika se često koristi samo u svrhu poboljšanja čvrstoće i dinamičke izdržljivosti različitih dijelova dobijenih npr. savijanjem ili drugim tehnologijama (npr. skidanje strugotine).
- Peen forming-om se najčešće oblikuju zahtjevni dijelovi velikih dimenzija u avio industriji.

4. SPECIFIČNI POSTUPCI OBLIKOVANJA

4.4 Oblikovanje lokalnim udarnim dejstvom (Peen Forming)

- Radni komad je nepokretan (učvršćen na platformi),
- Uredaj za udarno djelovanje snopom kuglica se kreće po odgovarajućim vodicama (šinama).

Slika:
Oblikovanje panela od lima udarnim dejstvom snopa kuglica

4. SPECIFIČNI POSTUPCI OBLIKOVANJA


4.5 Ultrazvučno oblikovanje

- Princip oblikovanja pomoću ultrazvuka sastoji se u tome da se neki od radnih elemenata alata, najčešće pri obradi lima, doveđe u stanje oscilovanja (vibriranja) sa frekvencijama koje su u ultrazvučnom opsegu (otuda naziv) i sa amplitudama reda mikrometra.
- Ultrazvučne vibracije mogu da traju tokom cijelog procesa oblikovanja ili samo u pojedinih fazama.
- Ljudski slušni sistem je u stanju da osjeti elastična oscilovanja (zvuk) u rasponu frekvencija od oko 16 Hz pa do oko 16 000 Hz (1 Hz se odnosi na jednu oscilaciju u sekundi).
- Svako oscilovanje sa frekvencijom iznad 16 kHz (sve do oko 10 GHz) predstavlja ultrazvučno oscilovanje.
- Sa aspekta plastičnog oblikovanja, primjenjuju se oscilovanja sa frekvencijama iznad 20 kHz sa amplitudama oko 10 µm.

4. SPECIFIČNI POSTUPCI OBLIKOVANJA

4.5 Ultrazvučno oblikovanje

- Primjer principa dubokog izvlačenja pri kome matrica (2) osciliše u ultrazvučnom opsegu zahvaljujući dejstvu uređaja 1.
- Na 3 je označen radni komad, a 4 je izvlakač.
- Uz pomoć ultrazvučnih vibracija postižu se sledeći efekti:
 - veći stepen izvlačenja u prvoj i drugoj operaciji (iznad 25% u odnosu na klasično), što,
 - omogućava oblikovanje teže obradivih materijala,
 - bolja raspodela deformacija na komadu,
 - smanjenje deformacione sile izvlačenja (i do 30% u odnosu na klasično izvlačenje),
 - povoljan uticaj na strukturu i kvalitet površine radnog komada.



Slika:
Shema dubokog izvlačenja pomoću ultrazvučnih vibracija matrice

4. SPECIFIČNI POSTUPCI OBLIKOVANJA

4.6 Superplastično oblikovanje

- Superplastično ponašanje pokazuju pojedine legure (na pr. ZnAl22 i TiAl6V4) sa vrlo finom strukturom (veličina zrna manja od 10 do 15 µm) u odgovarajućem temperaturnom opsegu i pri malim brzinama deformacije (10-4 do 10-2 s-1).
- Tada se postižu vrlo velike deformacije (iznad 2000 %).
- Prednosti superplastičnog oblikovanja:
 - jednostavniji alati od materijala manje čvrstoće,
 - dobijanje složenih geometrija sa finim detaljima u samo jednoj operaciji,
 - velika ušteda materijala,
 - nema zaostalih napona (ili su занемарljivi).

4. SPECIFIČNI POSTUPCI OBLIKOVANJA


4.7 Thixo – deformisanje (thixo-forming)

- Thixo deformisanje predstavlja plastično oblikovanje (najčešće masivno) materijala zagrijanog na odgovarajuću temperaturu.
- Praktično, struktura sadrži tečnu i čvrstu fazu i veoma je plastična (liči na maslac odnosno butter).
- Materijali pogodni za ovakvo oblikovanje su još uvek malobrojni.
- To su najčešće legure aluminijuma (AlMgSi1, AISi7Mg itd.) dobijene specijalnim metodama (livenje u magnetnom polju i druge) sa vrlo finom globularnom strukturom.

4. SPECIFIČNI POSTUPCI OBLIKOVANJA

4.7 Thixo – deformisanje (thixo-forming)

- Sam proces oblikovanja može da se vrši sabijanjem, istiskivanjem, kovanjem i livenjem.
- Alati u geometrijskom smislu odgovaraju klasičnim, s tim što se obično zahtijeva njihovo zagrijavanje tokom procesa oblikovanja.
- Mašine treba da obezbijede vrlo tačno vođenje i veliku brzinu pritiskivača (i do 3 m/s).
- To su obično specijalne servo-hidraulične prese.
- Kad je reč o livenju to su mašine za livenje pod pritiskom.
- Thixo deformisanje se najčešće upoređuje sa kovanjem i livenjem
- Kombinuje jednu i drugu tehnologiju, odnosno
- thixo-deformisanje se uglavnom, izvodi kao kovačka operacija u alatima za završno kovanje ili kao livačka operacija u alatima za livenje pod pritiskom.



OBRADA DEFORMISANJEM

- XII predavanje -



v. as. mr. Ibrahim Plančić

SADRŽAJ XI:

- 1.UVOD
- 2.SLOBODNO KOVANJE
- 3.KOVANJE U KALUPIMA
 - 3.1 Kovanje u tzv. otvorenim kalupima
- 4.ODREDIVANJE PARAMETARA ZA IZBOR MAŠINA
PRI KOVANJU U KALUPIMA
- 5.OSNOVNI REDOSLJED TEHNOLOŠKIH OPERACIJA
PRI KOVANJU
- 6.SPECIJALNI POSTUPCI KOVANJA
 - 6.1 Orbitalno kovanje
 - 6.2 Horizontalne kovačke mašine

PLASTIČNO DEFORMISANJE KOVANJEM U TOPLOM STANJU

1. UVOD

- Kovanje je masivno (zapremsko) oblikovanje metala između dva kalupa (alata)
- Zagrijavanje se izvodi u cilju smanjenja deformacionog otpora.
- Zagrijavanje je iznad temperature rekristalizacije.
- Istoriski posmatrano, kovanje je najstariji način plastičnog deformisanja metala.
- arheološki nalazi sežu do 5000 g. P.H
- Kovanje se izvodi na kovačkim presama i kovačkim čekićima u kovačkim alatima (kalupima).

PLASTIČNO DEFORMISANJE KOVANJEM U TOPLOM STANJU

1. UVOD


- U odnosu na druge tehnologije prerađe metala (van oblasti plastičnog deformisanja) kovanje nema konkureniju
 - u pogledu mehaničkih i strukturalnih osobina materijala komada (neprekidna vlaknasta struktura)
 - u pogledu ekonomičnog korišćenja materijala.
- Dijelovi dobijeni kovanjem su superiomiriji u odnosu na druge tehnologije.



PLASTIČNO DEFORMISANJE KOVANJEM U TOPLOM STANJU

1. UVOD

- U tehničkom smislu razlikuju se dva vida kovanja:
 - a) slobodno kovanje i
 - b) kovanje u alatima (kalupima)



PLASTIČNO DEFORMISANJE KOVANJEM U TOPLOM STANJU

2. SLOBODNO KOVANJE

- Obavlja se na kovačkim mašinama uz pomoć univerzalnog jednostavnog alata (najčešće višestrukim ponavljanjem operacija sabijanja između ravnih površina).
- Primjenjuje se u pojedinačnoj i maloserijskoj proizvodnji.
- Koristi se i kao pripremno kovanje za operacije kovanja u kalupima.
- Ova je jedina tehnologija obrade dijelova veoma velikih dimenzija (vratila velikih brodskih motora, vratila propelera velikih brodova, opterećeni dijelovi velikih mašina u željezarama itd.).
- Osnovne operacije ovog postupka su:
 - **sabijanje** (redukcija visine); **iskivanje** i **raskivanje** (smanjenje veličine poprečnog presjeka, odnosno debeline materijala); **probijanje** (utiskivanje u obradak odgovarajućeg alata i oblikovanje slijepa rupe. Okretanjem obratka, slijepa rupa se probija); **zasijecanje**; **savijanje**.

PLASTIČNO DEFORMISANJE KOVANJEM U TOPLOM STANJU

2. SLOBODNO KOVANJE




Slobodno kovanje na hidro-presi sa manipulatorom

PLASTIČNO DEFORMISANJE KOVANJEM U TOPLOM STANJU

3. KOVANJE U KALUPIMA

- Obavlja se u dvodjelnim alatima-kalupima.
- Donji dio alata (donji kalup) po pravilu je nepokretni i uvršten za postolje kovačke mašine – kovačkog čekića ili prese.
- U kalupima se izrađuje šupljina (tzv. gravura) koja potpuno odgovara otkovku po obliku i dimenzijama.
- Geometrije otkovaka mogu da budu veoma različite (od relativno jednostavnih do vrlo složenih).
- Veličine otkovaka ograničavaju jedino dimenzije alata, odnosno mašine.
- Kuju se najčešće čelici, ali to mogu da budu i obojeni metali i njihove legure.



Donji kalup alata za kovanje na čekiću (lijevo) i detalj vijenca (desno)

PLASTIČNO DEFORMISANJE KOVANJEM U TOPLOM STANJU

3. KOVANJE U KALUPIMA

- Kod **kovanja na kovačkim čekićima** koristi se dinamičko – udarno dejstvo padajućih masa (bata ili malja sa gornjim kalupom) brzinom koja je često **iznad 10 m/s**.
- Zbog inercijalnih sila bolje je popunjavanje gravure gornjeg kalupa (može da bude složenija).
- Sve gravure su smještene u dva monolitna bloka (gornjem i donjem kalupu).
- U svakoj gravuri obrada se vrši iz nekoliko (3-5) udaraca, pri čemu u završnoj fazi dolazi do sudara gornjeg i donjeg kalupa.

PLASTIČNO DEFORMISANJE KOVANJEM U TOPLOM STANJU

3. KOVANJE U KALUPIMA



Izgled elektro-hidrauličnog čekića sa nominalnom energijom kovanja od 25 kJ u radu



Izgled kovačkih čekića sa elektro-hidrauličkim pogonom

PLASTIČNO DEFORMISANJE KOVANJEM U TOPLOM STANJU

3. KOVANJE U KALUPIMA

- Kovanje na **mehaničkim krivajnim kovačkim presama** (najčešće se koriste)
 - je mirnije (brzina obično **do 0,5 m/s**),
 - gravure se bolje popunjavaju u horizontalnim ravnima, a
 - kovanje se u svakoj gravuri završava u samo jednom hodu.
- Ne dozvoljava se kontakt gornjeg i donjeg kalupa (precizno se definiše konstantan iznos hoda pritisnika prese).
- Svaka gravura ima odvojen kalup.
- U najvećem broju slučajeva konačni oblik otkovka se formira postupno. Oblikovanje završnog oblika u samo jednoj operaciji izvedivo je samo u jednostavnim slučajevima, a to je vrlo rijetko.
- Zbog toga postoji tzv. **pripremne, prethodne i završne gravure** (samo završne gravure imaju vijenac).


PLASTIČNO DEFORMISANJE KOVANJEM U TOPLOM STANJU

3. KOVANJE U KALUPIMA

- Gravure se izrađuju u monolitnim blokovima (kovanje na čekiću) ili u posebnim blokovima (kovanje na presi).



Shema smještaja kalupa na kovačkoj presi



Shema smještaja kalupa na kovačkom čekiću

- Zagrijavanje polaznih komada vrši se u plamenim pećima (gasne, na tečna goriva) ili u električnim pećima (najčešće elektro-indukcione).
- Drugi način zagrijavanja je skoro obavezan za kovanje na presama pošto se u prvoj operaciji kovanja zbog neudarnog dejstva mašine ne može skiniti oksidna kora (sagorjeli površinski sloj, njem. *Zunder/cunder*) koji nastaje pri zagrijavanju u plamenim pećima.

PLASTIČNO DEFORMISANJE KOVANJEM U TOPLOM STANJU


3. KOVANJE U KALUPIMA



PLASTIČNO DEFORMISANJE KOVANJEM U TOPLOM STANJU


3. KOVANJE U KALUPIMA

- Postoje dva principijelno različita načina kovanja u kalupima
 - a) kovanje u tzv. otvorenim alatima ili kovanje sa vijencem,
 - b) kovanje u tzv. zatvorenim alatima ili kovanje bez vijenca.
- Postupak pod a) preovlađuje u praksi (preko 90%) i podrazumjeva višak materijala pri kovanju u odnosu na čistu zapreminu otkovka (vijenac, pločica itd.).
- Pri kovanju u zatvorenim alatima (b) je teže jer nosi niz problema (trajnost alata, nestabilnost visine otkovka, itd.).



PLASTIČNO DEFORMISANJE KOVANJEM U TOPLOM STANJU


3. KOVANJE U KALUPIMA



Kovanje u otvorenom alatu sa vijencem (a), zatvorenom alatu (b) i otvorenom alatu bez vijenca (c) (rijetko se koristi)

PLASTIČNO DEFORMISANJE KOVANJEM U TOPLOM STANJU

3.1 Kovanje u tzv. otvorenim kalupima



PLASTIČNO DEFORMISANJE KOVANJEM U TOPLOM STANJU

3.1 Kovanje u tzv. otvorenim kalupima

Projektovanje tehnologije ukovnog kovanja obuhvata:

- Konstrukciju crteža otkvoka uzimajući u obzir:
 - Ravan podjeli i liniju sastava ukovnja,
 - Dodatake za obradu,
 - Kovacke tolerancije,
 - Kovacke nagibe,
 - Radijuse zaobljenja,
 - Slijepa udubljenja,
 - Hladne i vruće kote otkvoka,
- Konstrukciju kanala za vijenac,
- Konstrukciju reduciranih otkvoka,
- Određivanje potrebnih gravura i načina kovanja,
- Dimenzije i težinu uloška (pripremka),
- Tehnološku kartu kovanja,
- Izradu crteža završne gravure,
- Konstrukciju ukovnja,
- Određivanje deformacionog rada i sile kovanja.

PLASTIČNO DEFORMISANJE KOVANJEM U TOPLOM STANJU

3.1 Kovanje u tzv. otvorenim kalupima


- Podiona ravan predstavlja površinu sastava gornjeg i donjeg kalupa, odnosno površinu po kojoj se formira vijenac.
- Kriterijum izbora položaja podione ravni koji mora uvijek da bude zadovoljen je izvlačenje otkvoka iz gravure.

Napravljeno	Površina	Podiona površina postavlja se na materijal sa površinom većim od 4% ili na materijal sa materijalom srednje kvalitete.
		Podiona površina postavlja se na materijal sa površinom većim od 4% ili na materijal sa materijalom srednje kvalitete.
		Novo predviđeno površinsko oblikovanje samo pri nešto raskoši o razmerno velikoj površini.
		Predviđeno površinsko oblikovanje tako da takođe materijalne brude slabe moguće da se uklone pomoću jednostavnih postupaka.
		Predviđeno površinsko oblikovanje tako da se mogu ukloniti materijalne brude i takođe postupak uklanjanja materijalne brude može biti jednostavniji.
		Predviđeno površinsko oblikovanje tako da se mogu ukloniti materijalne brude i takođe postupak uklanjanja materijalne brude može biti jednostavniji.
		Predviđeno površinsko oblikovanje tako da se mogu ukloniti materijalne brude i takođe postupak uklanjanja materijalne brude može biti jednostavniji.

Preporuke za pravilan izbor podione površine


PLASTIČNO DEFORMISANJE KOVANJEM U TOPLOM STANJU

3.1 Kovanje u tzv. otvorenim kalupima



PLASTIČNO DEFORMISANJE KOVANJEM U TOPLOM STANJU

3.1 Kovanje u tzv. otvorenim kalupima




Dio spremen za ugradnju (lijevo-a) i geometrija otkovka (desno-b)

PLASTIČNO DEFORMISANJE KOVANJEM U TOPLOM STANJU

3.1 Kovanje u tzv. otvorenim kalupima

- Vijenac ima suštinski značaj i njegova uloga obuhvata:
 - prima višak materijala,
 - stvara potreban otpor bočnom isticanju i omogućava potpuno ispunjavanje gravure,
 - pri kovanju na čekićima ublažava direktni sudar gornjeg i donjeg kalupa.



Različiti oblici kanala za vijenac pri kovanju na kovačkom čekiću

4. ODREĐIVANJE PARAMETARA ZA IZBOR MAŠINA PRI KOVANJU U KALUPIMA

Završno kovanje na kovačkim čekićima

- Izraz za masu padajućih dijelova čekića pri kovanju otkovaka koji imaju kružnu projekciju u podionoj ravni (prečnika D , cm):

$$m = \left(1 - 0,005 \cdot D\right) \left(1,1 + \frac{2}{D}\right)^2 \left(0,75 + 0,001 \cdot D^2\right) \cdot D \cdot R_{M(t)}, \text{ kg} ; \quad D, \text{ cm} ; \quad R_{M(t)}, \text{ MPa}$$

- Korekcija, ukoliko je projekcija otkovka neokruglog oblika sa maksimalnom dužinom L i srednjom širinom B_{sr} :

$$m_a = m \left(1 + 0,1 \sqrt{\frac{L}{B_{sr}}}\right), \text{ kg}$$

m masa padajućih dijelova za okrugle komade pri čemu je $D_a = D$ računski (fiktivni) prečnik i određuje se kao:
 $D_a = 1,13 \sqrt{A}$, cm; A je stvarna površina projekcije neokruglog otkovka u podionoj ravni.

$$B_{sr} = \frac{A}{L}$$

4. ODREĐIVANJE PARAMETARA ZA IZBOR MAŠINA PRI KOVANJU U KALUPIMA

Završno kovanje na kovačkim presama

- Izraz za mjerodavni parametar silu kovanja (okrugli otkovci):

$$F = 8 \left(1 - 0,001 \cdot D\right) \left(1,1 + \frac{20}{D}\right)^2 \cdot A \cdot R_{M(t)}, \text{ N} ; \quad D, \text{ mm} ; \quad A, \text{ mm}^2 ; \quad R_{M(t)}, \text{ MPa}$$

- Za neokrugle otkovke:

$$F = 8 \left(1 - 0,001 \cdot D_a\right) \left(1,1 + \frac{20}{D_a}\right)^2 \left(1 + 0,1 \sqrt{\frac{L}{B_{sr}}}\right) \cdot A \cdot R_{M(t)}, \text{ N} ; \quad D_a, \text{ mm} ; \quad A, \text{ mm}^2 ; \quad R_{M(t)}, \text{ MPa}$$

$$D_a = 1,13 \sqrt{A} \quad B_{sr} = \frac{A}{L}$$

Značenje svih veličina je isto kao i kod kovanja na čekiću, s tim što treba obratiti pažnju da se ovdje prečnik D izražava u mm.

4. ODREĐIVANJE PARAMETARA ZA IZBOR MAŠINA PRI KOVANJU U KALUPIMA


Nominalna masa padajućih delova čekića (u 000 kg)	Maksimalna masa otkovka (kg)
1	do 2,5
2	2,5-7
3	7-17
4	17-30
6	30-50
8	50-80
10	80-100
12	100-180
15	180-360
20	360-700

Masa padajućih dijelova čekića u funkciji mase otkovka

5. OSNOVNI REDOSLJED TEHNOLOŠKIH OPERACIJA PRI KOVANJU

- Redoslijed neophodnih operacija od kojih pojedine nisu vezane za plastično oblikovanje, ali se smatraju operacijama u sklopu ukupnog tehnološkog procesa dobijanja otkovka:
 - odsjecanje polaznog materijala odgovarajućeg oblika sa tačnim dimenzijama ili masom (zavisno od potrebne zapremine),
 - zagrijavanje komada (odgovarajući režim i temperatura zavise od vrste materijala),
 - kovanje u jednom ili više alata, sa odgovarajućim brojem gravura,
 - krzanje (opsjecanje vjenca i probijanje pločice, ako postoji),
 - termička obrada (normalizacija, poboljšanje, žarenje itd.),
 - čišćenje otkovka (pjeskarenje, bubnjanje itd.),
 - kalibriranje i ispravljanje (u hladnom stanju),
 - kontrola oblika, dimenzija, površina i unutrašnjih grešaka (ferofluks, ultrazvučni uredaji i radiografsko snimanje).

Redoslijed operacija pri toploem kovanju




6. SPECIJALNI POSTUPCI KOVANJA

6.1 Orbitalno kovanje

- To je postupak za kovanje osnosimetričnih otkovaka po principu parcijalnog zahvata između alata i otkovka.
- Gornji dio mašine je nagnut pod odgovarajućim uglom i u takvom položaju rotira oko vertikalne ose komada.
- Istovremeno on vibrira sa velikom učestanošću (i oko 1000 puta u min).


Šema orbitalnog kovanja




6. SPECIJALNI POSTUPCI KOVANJA

6.2 Horizontalne kovačke mašine

- Na ovim mašinama najčešće se dobijaju tzv. pečurkasti oblici (šipkasti komadi sa proširenjima na kraju).
- Pogodne su za automatizaciju procesa.



Šema horizontalne kovačke mašine



UNIVERZITET U ZENICI
MAŠINSKI FAKULTET U ZENICI

PROJEKTOVANJE TEHNOLOGIJE I ALATA ZA IZRADU
PRIRUBNICE PREMA ZADATOM CRTEŽU

- Završni rad -

UNIVERZITET U ZENICI
MAŠINSKI FAKULTET U ZENICI

SADRŽAJ:

- UVOD
- OBRADA METALA DEFORMISANJEM
- OSNOVNI PODACI O PROIZVODU
- IZBOR OPTIMALNE VARIJENTE IZRade ZADANE PRIRUBNICE
U TVORNICI OTKOVAKA I KOVANOG ALATA "ČELIK" D.O.O.
KREŠEVO
- PROJEKTOVANJE TEHNOLOGIJE IZRade PRIRUBNICE
- ZAKLJUČAK

UNIVERZITET U ZENICI
MAŠINSKI FAKULTET U ZENICI

UVOD

Ovim završnim radom je razrađeno projektovanje tehnologije i alata za izradu prirubnice prema zadatom crtežu ukovnim kovanjem na kovačkim čekićima u tvornici otkovaka i kovanog alata „Čelik“ d.o.o. Kreševo.

U skladu sa zadatkom, rad je podjeljen na dvije cjeline i to:

- TEORIJSKI DIO
- PRAKTIČNI DIO.

U teoretskom dijelu je obrađena problematika koja obuhvata:

- specifičnost obrade metala plastičnim deformisanjem,
- značaj i prednost obrade metala plastičnim deformisanjem,
- specifičnost tehnologija slobodnog i ukovnog kovanja i
- prednost i nedostaci ukovnog kovanja na kovačkim čekićima.

U drugom praktičnom dijelu je izvršen:

- opis zadatog dijela,
- izvršena konstrukcija otkovka
- projektovana tehnologija i konstrusani alati za kovanje, krzanje vijenca i probijanje pločice.

UNIVERZITET U ZENICI
MAŠINSKI FAKULTET U ZENICI

TEORIJSKI DIO

OBRADA METALA PLASTIČNIM DEFORMISANJEM

Pod obradom metala deformisanjem podrazumijevaju se one metode obrade pri kojima se metalu daje željeni oblik i dimenzije plastičnim deformisanjem ili odvajanjem. Metode obrade metala deformisanjem su mnogobrojne i one nalaze najširoj primjenju u metalnim industrijama.

Cilj ovog načina prerade je da se sa najmanjem mogućim otpatom materijala i sa najmanjim brojem radnih operacija dobiju komadi u konačnom obliku, tako da se isti uz minimalnu doradu sa skidanjem strugotine ili bez nje, mogu neposredno upotrijebiti ili ugraditi u odgovarajući sklop, kao sastavni element istog.

Da bi se materijal mogao prerađivati potrebno ga je dovesti u stanje plastičnog tečenja, što znači da ga treba opteretiti iznad granice elastičnosti.

UNIVERZITET U ZENICI
MAŠINSKI FAKULTET U ZENICI

U literaturi postoje različiti načini podjele postupaka obradom deformisanjem. Osnovnom se može smatrati na postupke zapreminskog deformisanja i postupke prerade limova.

Limovi se plastičnim deformisanjem prerađuju sljedećim procesima:

- savijanjem
- dubokim izvlačenjem i
- raznim plastičnim oblikovanjem.

Zapreminskim deformisanjem tijela se prerađuju sljedećim procesima:

- presovanjem
- istiskivanjem i
- kovanjem

UNIVERZITET U ZENICI
MAŠINSKI FAKULTET U ZENICI


Obrada metala kovanjem

Razlikuju se dva načina kovanja:

- slobodno kovanje,
- ukovno kovanje.

Slobodno kovanje

Obavlja se na kovačkim mašinama uz pomoć univerzalnog jednostavnog alata. Pod udarcima majja ili pod pritiskom pritisivača metal slobodno teče (ometan samo trenjem na pritisnutim površinama), od centra otkovka na sve strane.



Slika 1. Primjer slobodnog kovanja

UNIVERZITET U ZENICI
MAŠINSKI FAKULTET U ZENICI

Ukovo kovanje

Ukovo kovanje je proces kod kojeg metal, pod dejstvom udara malja kovačkog čekića, ili neke druge mašine za kovanje ispunjavaju profilisani prostor izrađen u kovačkom alatu (ukovnju) kako je prikazano na slici 2.

Slika 2. Primjer ukovnog kovanja

U poređenju sa slobodnim kovanjem ukovo kovanje ima niz prednosti, kao što su:

- visoka proizvodnost;
- tačna izrada;
- dobar kvalitet površine;
- mogućnost dobivanja otkovaka složenog oblika.

UNIVERZITET U ZENICI
MAŠINSKI FAKULTET U ZENICI

Nedostaci ove vrste kovanja su u tome što se mogu izrađivati samo otkovci male težine, a zbog potrebe za specijalnim alatima.

Ukovo kovanje otkovaka na kovačkim čekićima

Vrste kovačkih čekića i otkovaka, koji se kuju na njima

Kovački čekići imaju najširu primjenu u tehnologiji vrućeg kovanja u ukovnjima. Za kovanje u ukovnjima se primjenjuju čekići prostog i dvostrukog dejstva kao i protuudarni čekići.

Najveći primjeri imaju parovazdušni čekići dvostrukog dejstva, ovi čekići se grade sa težinom padajućih dijelova od 0,5 do 16 tona.

UNIVERZITET U ZENICI
MAŠINSKI FAKULTET U ZENICI

Shema parovazdušnog čekića dvostrukog dejstva je prikazana na slici 3.

Slika 3. Shema parovazdušnog čekića dvostrukog dejstva

UNIVERZITET U ZENICI
MAŠINSKI FAKULTET U ZENICI

Kod iste težine padajućih dijelova čekići prostog dejstva imaju energiju udara za 35 - 40 % manju od energije udara čekića dvostrukog dejstva.

Shema friкционог čekića sa daskom prostog dejstva je prikazana na slici 4.

Slika 4. Shema friкционог čekića sa daskom prostog dejstva za ukovno kovanje

UNIVERZITET U ZENICI
MAŠINSKI FAKULTET U ZENICI

Protuudarni čekići nemaju nakonvija. Shema protuudarnog čekića je prikazan na slici 5.

Ovaki čekići se grade sa energijom udara od 40 000 do 100 000 kg m i više, što je ekvivalentno energiji parovazdušnog čekića dvostrukog dejstva, sa težinom padajućih dijelova od 16 do 40 tona i više.

Slika 5. Shema protuudarnog čekića

UNIVERZITET U ZENICI
MAŠINSKI FAKULTET U ZENICI

Otkovci koji dolaze u obzir za kovanje na kovačkim čekićima mogu se na osnovu njihovog oblika, konfiguracije i odnosa dimenzija svrstati u tri osnovne grupe.

	I - o	G	R	U	P	A	OTKOVČIĆA
1	Preveden po prethodnoj podatkovoj linijom i pravilima.	LIGA	A	PROLJET	A1	ČELIK	
	Duljina otvarača je veća od širine.						
2	Otkovci sa uljnjem nosom, kod kojih je ili željezni nos, ili željezna rukica s posebnim zasečama (Tip B).	LIGA					
3	Otkovci sa izdušnicom i jednim ili dve željezne rukice sa specijalnim zasečama. Glavno nos je uljnjeno.						
4	Otkovci s vijadonskog oblikom, koji se na jednom kraju ručnici.						

Slika 6. Podjela otkovaka I grupe po A. Mansurovu

UNIVERZITET U ZENICI
MAŠINSKI FAKULTET U ZENICI

Podjela grupe	Karakteristika	T I P O V I O T K O V A K A		
		A	B	C
1.	Razni otvori okruglog poprečnog presjeka, uključujući i ovalni, rupčićast, okrugli prirubnici i sl.			
2.	Otvor kružnog presjek-a tipa: horizontalnih prirubnica, kučićkih polokopaca i ostalih sličnih obilježja (Ime a)			
3.	Otvor je potesnjeg oblik-a od otvor u obliku i tvorčnijeg presjek-a, sa različito smještenim izdancima (c)			

Slika 7. Podjela otkovaka II grupe po A. Mansurovu

UNIVERZITET U ZENICI
MAŠINSKI FAKULTET U ZENICI

Podjela grupe	Karakteristika	T I P O V I O T K O V A K A		
		A	B	C
1.	Otvori, koji se prema obliku i dimenzijama nalaze negdje između otkovaka prve i druge grupe.			
2.	Otvori, koji se sastoje iz kombinacije otkovaka, koja su uključena u jednu prethodnih grupa i pod-grupa.			
3.	Ovi otkovi se redom kombinovanim procesima, na primjer da će se u pogledu oblika i horizontalnoj i horizontaloj ravni imati slini i sl.			

Slika 8. Podjela otkovaka III grupe po A. Mansurovu



UNIVERZITET U ZENICI
MAŠINSKI FAKULTET U ZENICI



Materijal od kojeg je izrađena prirubnica je čelik, kvaliteta Č.1531, što predstavlja ugljenični čelik za poboljšanje s povećanim sadržajem ugljika.
Zadana prirubnica se koristi za ugradnju na poljoprivredne mašine kao što su kombajni, traktori, kao i na mašine za čišćenje snijega.
Funkcija prirubnice je kao i kod ostalih vrsta prirubnica da prenese obrtno kretanje sa jedne osovine na drugu, posebno ako su te osovine osno ili ugaono pomjerene jedna u odnosu na drugu.

Slika 9. Izgled modela prirubnice modelirane u programu CATIA V5

UNIVERZITET U ZENICI
MAŠINSKI FAKULTET U ZENICI

2. IZBOR OPTIMALNE VARIJANTE IZRade ZADANE PRIRUBNICE U TVORNICI OTKOVAKA I KOVANOG ALATA „ČELIK“ D.O.O. KREŠEVO

Ovakav mašinski dio moguće izraditi na tri načina u tvornici otkovaka i kovanog alata „Čelik“ d.o.o. Krešovo i to:

- Obradom sa skidanjem strugotine,
- Obradom bez skidanja strugotine (deformisanjem – ukovnim kovanjem),
- Kombinacijom ova dva postupka.

Pri izboru odgovarajućeg postupka obrade za proizvodnju određenog dijela, osnovni uslov od kojeg se polazi je što niža cijena koštanja.

U skladu sa tim, potrebno se opredijeliti za onaj postupak koji će omogućiti da se sa najmanjim mogućim otpatkom materijala i sa što manjim brojem radnih operacija, dobije proizvod željenih dimenzija i kvaliteta obrade.

UNIVERZITET U ZENICI
MAŠINSKI FAKULTET U ZENICI

Izbor optimalne varijante za izradu prirubnice

Svojim oblikom i dimenzijama zadata prirubnica predstavlja proizvod koji se ne može izraditi samo jednim postupkom, a da bi ona bila optimalna.

Na osnovu razmatranja, te imajući u vidu veličinu serije, može se zaključiti da će cijena koštanja proizvodnje zadate prirubnice biti najmanja ukoliko se za njenu izradu primjeni **kombinovani postupak** obrade sa skidanjem strugotine i obrada deformisanjem.

Na osnovu izloženog, a u suglasnosti sa kupcem prirubnica će se samo dijelom raditi u tvornici otkovaka i kovanog alata „Čelik“ Krešovo, tačnije usvojeno je da se u tvornici otkovaka i kovanog alata „Čelik“ Krešovo vrši izrada otkovka prirubnice određenih dimenzija sa kvalitetom površina koji se može postići ovom tehnologijom, a da će kupci izvršiti završnu obradu tj. obradu skidanjem strugotine na strojevima koje oni posjeduju za ovaj tip proizvodnje.

U skladu sa navedenim, daljnji tok izrade ovog završnog rada bazirat će se na izradi tehnološkog postupka za izradu prirubnice ukovnim kovanjem.

UNIVERZITET U ZENICI
MAŠINSKI FAKULTET U ZENICI

PROJEKTOVANJE TEHNOLOGIJE IZRADE ZADANE PRIRUBNICE

Zadana prirubnica, prema svom obliku (prema A. Mansurovu, slika 6) može se svrstati u drugu grupu otkovaka kod kovanja na kovačkim čekićima.

Razrada tehnologije ukovnog kovanja za otkovak prirubnice obuhvata:

- Konstrukcija crteža otkovka.
- Određivanje dimenzije i težine polaznog materijala (uloška).
- Određivanje potrebnog broja operacija kovanja i vrste kovačkih gravura.
- Potrebno je dati opis tehnološkog postupka izrade otkovka sa tehnološkom kartom proizvodnje počev od pripreme uloška do završne kontrole odnosno predajke otkovka naručiocu.
- Konstrukcija završne i gravure za krzanje vijenca.
- Poračun sile i odabir strojeva za kovanje i obrezivanje vijenca.
- Analiziranje ekoloških aspekata odabrane tehnologije.

UNIVERZITET U ZENICI
MAŠINSKI FAKULTET U ZENICI


3.1 Konstrukcija crteža otkovka

Crtež otkovka se izrađuje na osnovu radioničkog crteža mašinskog dijela uzimajući u obzir:

1. Ravan podjele;
2. Dodatke za obradu;
3. Kovačke tolerancije;
4. Kovačke nagibe;
5. Radijuse zaobljenja;
6. Slijepa udubljenja;

Zbog složene konfiguracije prirubnice postoji niz elemenata koje ukovnim kovanjem nije moguće dobiti, već su oni predmet naknadne obrade. Analizirajući izgled i dimenzije pojedinih dijelova i unaprijed uzimajući u obzir potrebne dodatke za obradu, dolazi se do elemenata koji se pri definisanju konačnog oblika otkovka prirubnice mogu zanemariti.

Na slici 11. je data skica uproštenog oblika prirubnice koja služi za definisanje konačnog oblika i dimenzija otkovka prirubnice.



UNIVERZITET U ZENICI
MAŠINSKI FAKULTET U ZENICI

3.1.1. Ravn podjele

Položaj ravnih podjele zavisi od više faktora, a prvenstveno od konfiguracije otkvaka da bi se obezbjedilo osnovni zahtjev: nesmetano vađenje otkvaka iz gravure ukovnja.

Za naš slučaj otkvak je složenijeg oblika, pa je izbor ravnih podjele složeniji i prikazan je na slici 11. linijom crta tačka crta.

3.1.2. Dodaci za obradu

Je sloj materijala koji se skida naknadnom mašinskom obradom, tj. obradom skidanjem strugotine.

Kovačke mjere određuju se na osnovu dimenzija obrađenog komada, po obrascu:

$$D_k = D + \delta_D, [mm]; H_k = H + \delta_H, [mm]; d_k = d - \delta_d, [mm]$$

$D, d, H, [\text{mm}]$ - vanjski prečnik, unutrašnji prečnik i visina otkvaka
 $D, d, H, [\text{mm}]$ - vanjski prečnik, unutrašnji prečnik i visina obrađenog komada
 $\delta_D, \delta_d, \delta_H, [\text{mm}]$ - dodaci za obradu

UNIVERZITET U ZENICI
MAŠINSKI FAKULTET U ZENICI

Da bi se odredila vrijednost dodatka za naknadnu obradu tj. mašinsku obradu potrebno je odrediti težinu otkvaka.

$$G_m = V_m \cdot \gamma$$

Za izradu crteža prirubnice korišten je program CATIA koji ima opciju računanja težine dijela koji se modelira u njemu, tako da bi se izbjeglo nepotrebno računanje preuzimam težinu gotovog dijela prirubnice iz spomenutog programa, a koja iznosi:

$$G_m = 2,64 [Kg]$$

Otkvak ćemo povećati za 25-30%, zbog predviđanja rubnog vijenaca i vrijednosti dodataka za obradu.

$$G_{OTK} = 1,25 \cdot G_m = 1,25 \cdot 2,64 = 3,3 [Kg]$$

Na osnovu težine otkvaka, a za I klasu tačnosti (serijska proizvodnja) i za pojedine dimenzije otkvaka, biraju se dodaci za obradu.

UNIVERZITET U ZENICI
MAŠINSKI FAKULTET U ZENICI

Kovačke tolerancije

Prema standardu ISOCT 7505-55 dozvoljeno odstupanje iz nominalne mjere sastoji se iz dva dijela: gornjeg (x) i donjeg (y). $x = \Delta a + \Delta c$ i $y = \Delta b + \Delta c$

Ovdje Δa i Δb definisu zavisnost tolerancije od kvaliteta površine i težine otkvaka.

$$D_k = (D + \delta_D)^{+x}_{-y}, \quad \text{za vanjske promjere otkvaka,}$$

$$H_k = (H + \delta_H)^{+x}_{-y}, \quad \text{za visine otkvaka,}$$

$$d_k = (d + \delta_d)^{+x}_{-y}, \quad \text{za unutrašnje promjere otkvaka,}$$

Za konkretni slučaj će biti:

gornje odstupanje $x = \Delta a + \Delta c = 0,9 + 0,18 = 1,08 [\text{mm}]$
donje odstupanje $y = \Delta b + \Delta c = 0,45 + 0,18 = 0,63 [\text{mm}]$
za dimenziju $D_{ik} = D_i + \delta_{di} = 165 + 2,8 = 167,8 [\text{mm}]$
 $D_{ik} = 167,8^{+0,08}_{-0,63}$

Postupak je za sve ostale dimenzije isti, pa se radi preglednosti sve mjeru sa pregledom dodataka i tolerancija daju tabelarno (tabela 1.)

UNIVERZITET U ZENICI
MAŠINSKI FAKULTET U ZENICI

Tabela 1											
H.D.A.L [mm]	D ₁	D ₂	d ₁	d ₂	d ₃	R ₁	H ₁	H ₂	H ₃	H ₄	b ₁
165	140	91,5	120	151,5	50	30,5	10	74,5	69,5	65,5	8,7
Klasa tafelnosti	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
$\Sigma_1 \Sigma_2 \Sigma_3$ [mm]	2,8	0	2,6	2,8	0	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	0,3
H _g , D _g , d _g , L _g [mm]	167,8	140	88,9	117,2	150,7	50	31,7	19,2	75,7	69,7	8,4
Δa (mm)	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	1,2
%	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,5
Δb (mm)	0,18	0,12	0,18	0,18	0,12	0,05	0,05	0,12	0,12	0,05	0,1
Δc (mm)	0,9	1,02	1,02	1,02	0,95	0,95	1,02	1,02	1,02	0,95	1,1
x (mm)	1,08	1,07	1,08	1,07	0,95	0,95	1,02	1,02	1,02	0,95	1,1
y (mm)	0,63	0,5*	0,63	0,63	0,5*	0,5	0,5	0,5*	0,5*	0,5	0,6

Nastavak tabele 1.

H.D.A.L [mm]	b ₂	b ₃	L ₁	L ₂	L ₃	R
26,7	6	65	74	107	59	
Klasa tafelnosti	1	1	1	1	1	
$\Sigma_1 \Sigma_2 \Sigma_3$ [mm]	1,2	0	0	0	0	
H _g , D _g , d _g , L _g [mm]	27,9	6	65	74	107	50
Δa (mm)	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
%	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
Δb (mm)	0,05	0,12	0,12	0,12	0,12	0,05
Δc (mm)	0,9	1,02	1,02	1,02	1,02	0,95
x (mm)	0,5	0,5*	0,5*	0,5*	0,5*	0,5
y (mm)	0,5	0,5*	0,5*	0,5*	0,5*	0,5

UNIVERZITET U ZENICI
MAŠINSKI FAKULTET U ZENICI

Prema tome kovacke dimenzije uzimajući u obzir dodatke i kovacke tolerancije su:

$$D_{1K} = 167,8^{+0,08}_{-0,08} [\text{mm}], \quad D_{2K} = 140^{+0,6}_{-0,6} [\text{mm}], \quad D_{3K} = 100^{+0,6}_{-0,6} [\text{mm}], \quad d_{1K} = 88,9^{+0,57}_{-0,57} [\text{mm}],$$

$$d_{2K} = 117,2^{+1,05}_{-1,05} [\text{mm}], \quad d_{3K} = 150,7^{+1,05}_{-1,05} [\text{mm}], \quad H_{1K} = 31,7^{+0,05}_{-0,05} [\text{mm}], \quad H_{2K} = 19,2^{+0,25}_{-0,25} [\text{mm}],$$

$$H_{3K} = 75,7^{+0,21}_{-0,21} [\text{mm}], \quad H_{4K} = 69,7^{+0,21}_{-0,21} [\text{mm}], \quad H_{5K} = 55,7^{+0,37}_{-0,37} [\text{mm}], \quad h_{1K} = 8,4^{+0,95}_{-0,95} [\text{mm}],$$

$$h_{2K} = 24,2^{+0,35}_{-0,35} [\text{mm}], \quad h_{3K} = 6^{+0,35}_{-0,35} [\text{mm}], \quad L_{1K} = 65^{+0,37}_{-0,37} [\text{mm}], \quad L_{2K} = 74^{+0,37}_{-0,37} [\text{mm}], \quad L_{3K} = 10^{+0,37}_{-0,37} [\text{mm}]$$

UNIVERZITET U ZENICI
MAŠINSKI FAKULTET U ZENICI

Kovački nagibi

Prema literaturi za kovanje na kovačkom čekiću, vrijednosti uglova nagiba su:

- za unutrašnje površine $\beta=10^\circ$ i
- za vanjske površine $\alpha=5^\circ$

Ovi uglovi nisu odgovarali kupcu, a kao razlog navedeno je da ne žele obradu na dijelu prirubnice gdje su već njihovim konstrukcionim rješenjima dobiveni uglovi za vanjske površine 5° kao što se vidi iz crteža MF-ZR-KK-01, a koji se nalazi u prilogu br. 1.

Na zahtjev kupca uglovi kovanja su morali da se prilagode njihovim zahtjevima kako bi oni izbjegli na ovom dijelu prirubnice obradu, a samim time i smanjili vrijeme izrade i cijenu proizvoda.

Nakon razmatranja njihovog zahtjeva i na osnovu iskustvenog saznanja iz prethodnih primjera ovi uglovi nisu predstavljali smetnju da se ovaj posao ne sklopi i da se prirubica ne bi kovala u tvornici otvokava i kovanog alata "Čelik" d.o.o. Kreševu.


Usvojeno je:

- za unutrašnje površine $\beta=7^\circ$ i
- za vanjske površine $\alpha=5^\circ$

UNIVERZITET U ZENICI
MAŠINSKI FAKULTET U ZENICI

Kovački radijusi

Unutrašnji radijusi zaobljenja r i vanjski radijusi zaobljenja R (slika 14.) su vrlo važne veličine jer se njihovim povećanjem olakšava tečenje metala i bolje popunjavanje gravure.



Slika 14. Radjusi zaobljenja i kovački nagibi

R=2 [mm].
Na osnovu dobivene vrijednosti vanjskog radijusa R, unutrašnji radijus se izračuna :

$$r = 3 \cdot R + 0,5 = 3 \cdot 2 + 0,5 = 6,5 [\text{mm}]$$

UNIVERZITET U ZENICI
MAŠINSKI FAKULTET U ZENICI

Slijepa udubljenja i pločice za probijanje

U primjeni je nekoliko vrsta pločica a koje su prikazane na slici 15.

Za konkretni slučaj izabrana je ravna pločica slika 15.-a



Slika 15. Tipovi pločica za probijanje

Debljina pločice za probijanje: S=7 [mm].

Radjusi zaobljenja pločice: r_t=13 [mm].

Hladne i vruće kote

Pri konstruisanju završne gravure neophodno je znati koeficijent linearног širenja koji zavisi od vrste materijala otkovka i temperature kovanja.

- DV – vruće kote;
- DK – hladne kovačke kote;
- α_t – koeficijent linearног širenja;
- n – faktor povećanja dimenzija, n=1,0160.

$$D_V = (1 + \alpha_t) \cdot D_K = n \cdot D_K [\text{mm}]$$

UNIVERZITET U ZENICI
MAŠINSKI FAKULTET U ZENICI

- Na osnovu kompletног prethodnog proračuna izvršena je konstrukcija crteža otkovka prirubnice koji će sadržati sve parametre koji su potrebni za izradu zadane prirubnice ukovnim kovanjem.
- Crtež otkovka prirubnice broj MF-ZR-KK-02 dat je u prilogu br.2.
- U nastavku rada dat je način proračuna ostalih parimetara neophodnih za izradu zadane prirubnice.

UNIVERZITET U ZENICI
MAŠINSKI FAKULTET U ZENICI

Konstrukcija kanala za vjenac

Slika 16. Kanal za vjenac Tip I

$m = 2; M = 4; R = 1,5; b_m = 12; b_{S_1} = 4; A_k_2 = 177; R_1 = 5; R_2 = 1,5.$

Određivanje dimenzija i težine polaznog materijala (uloška)

Dimenziije i težina polaznog pripremka određuju se na osnovu zapremine otkovka i vjenca uvećanih za dodatak Δ za odgor tj.:

$$V_p = (V_o + V_v) \cdot (1 + \Delta) \text{ [mm}^3\text{]} \quad V_p = (0,42 + 0,053) \cdot (1 + 0,02) = 0,482 \text{ [dm}^3\text{]}$$

$$G_p = V_p \cdot \gamma = 3,79 \text{ [Kg]} \quad \text{- težina pripremka}$$

Ako se sa $m=h_p/a_p$ označi odnos visine i promjera pripremka ($m=1,5-2,8$) i ako se usvoji $m=1,5$ za kvadratni poprečni presjek.

UNIVERZITET U ZENICI
MAŠINSKI FAKULTET U ZENICI

$V_p = a_p \cdot h_p = m \cdot a^3 \Rightarrow a_p = \sqrt[3]{\frac{V_p}{m}} = \sqrt[3]{\frac{0,482}{1,5}} = 0,69 \text{ [dm]} = 69 \text{ [mm]}$

Visina polaznog materijala je tada: $h_p = \frac{V_p}{A_p} = \frac{V_p}{a_p^2} = \frac{482000}{4900} = 98,4 \text{ [mm]}$

Usvaja se $a_p=70 \text{ [mm]}$ i $h_p=98 \text{ [mm]}$.

Znači pripremak je kvadratnog oblika dimenzija $\varnothing 70 \text{ [mm]}$ i visine 98 [mm] .

Pored ovog oblika pripremka za kovanje prirubnice može biti i cilindričnog oblika osnove dp i visine h_p .

Određivanje potrebnog broja operacija kovanja i vrste kovačkih gravura

Otkovak će se kovati u dvije operacije i to pripremno kovanje sabijanje i kovanje u završnoj gravuri.

$$d_i = \frac{D_{max}}{C} = \frac{169,48}{1,15 + 1,25} = (147 \div 136) \text{ [mm]}$$

Promjer sabijanja diska se računa : $d1=138 \text{ [mm]}$

Usvaja se promjer sabijanja diska $d1=138 \text{ [mm]}$

Visina sabijanja diska je: $h1=25 \text{ [mm]}$

$$h_i = \left(\frac{d_p}{d_i} \right)^2 \cdot h_p = \left(\frac{70}{138} \right)^2 \cdot 98 = 25 \text{ [mm]}$$

UNIVERZITET U ZENICI
MAŠINSKI FAKULTET U ZENICI

TEHNOLOGIJA KAVARE KOVANJA

Priprema $270 \times 70 \text{ mm}$

Skica obrade

Red.	NR. SKEČA	OPIS OPERACIJE	ALAT	PONUDJENJE
1.		Razrez materijala na duljinu $1,2 \text{ m}$ [mm]	Nihil	Lamečka „ERIKSET“
2.		Zagrijavanje materijala na temperaturu krovacka $\times 1100^\circ\text{C}$		Pec sa zahodom temperaturom
3.		Pripremno sabijanje na visine $h=25 \text{ [mm]}$		Ravni placi
4.		Kovanje u završnu gravuru		Prema KES 400
5.		Kovanje u završnu gravuru		Lamečka „ERIKSET“
6.		Kravice spajanja i prehranje plastične masa za kovanje dolabljene		Kombinacija alata za kovanje dolabljene
7.		Međusobno kompenza		Prema KES 400
8.		Brušenje redova i ostataka od kovanja pre platila		Brušnjak platila
9.		Predanje		Drevna čekić
10.		Završna krovaka		GOSTOL G-230
11.		Ispredna raspakovanje		

UNIVERZITET U ZENICI
MAŠINSKI FAKULTET U ZENICI

Konstrukcija završne gravure i gravure za krzanje vijenca i probijanje pločice

Gravura za sabljanje

Konstrukcija završne gravure

Dimenzije završne gravure se određuju na osnovu crteža otkovka i to na osnovu vrućih kota i negativnih tolerancija (za vanjske mjere) i pozitivnih tolerancija (za unutrasnje mjere).

Konstrukcija gravure za krzanje vijenca i probijanje pločice

Krzanje vijenca i probijanje pločice se vrši u posebnim alatima na presama za krzanje i probijanje.

Krzanja vijenca i probijanja pločica se mogu kombinovati, tako da se vrše istovremeno u jednom radnom hodu pritisivača prese.

Crtež alata za istovremeno krzanje vijenca i probijanje pločice otkovka je prikazana na crtežu MF-ZR-KK-04 koji se nalazi u prilogu br. 4.

UNIVERZITET U ZENICI
MAŠINSKI FAKULTET U ZENICI

Proračun sile i odabir strojeva za kovanje, obrezivanje vijenca i probijanje pločice
Proračun sile i odabir strojeva za kovanje

Potrebita sila za kovanje okruglih otkovaka na kovačkim čekićima prostog dejstva se računa po formuli:

$$G_p = (1,5 \div 1,8) \cdot G$$

G- težina padajućih dijelova kovačkih čekića dvostrukog dejstva za kovanje okruglih otkovaka

$$G = 10 \cdot (1 - 0,005 \cdot D) \cdot \left(1,1 + \frac{2}{D}\right)^2 \cdot (0,75 + 0,001 \cdot D^2) \cdot D \cdot \sigma_m [N]$$

$G_p = 14323,6 [N]$

Sada možemo izračunati potrebnu силу padajućih dijelova za čekić prostog dejstva:

$$G_p = (1,5 \div 1,8) \cdot 14323,6 = 21485,4 \div 25782,48 [N]$$

Kovačnica „Čelik“ Kreševa raspolaže čekićem „Lasko 250“ sa udarnom snagom 2500 Kg, što zadovoljava potrebama za kovanje projektovane prirubnice.

UNIVERZITET U ZENICI
MAŠINSKI FAKULTET U ZENICI

Proračun sile i odabir strojeva za krzanje vijenca i probijanje pločice

1. Sila potrebna za krzanje vijenca se računa po obrascu:

$$F = 1,4 P(U + x) \sigma_m [N]$$

$$F = 565817,95 [N]$$

2. Sila potrebna za probijanje pločice:

$$F = 1,4 \cdot P(u + v + x) \cdot \sigma_m [N]$$

$$F = 876812,1 [N]$$

Usvajanje kovačke baterije

Usvojena kovačka baterija:

- Peć sa zaštitnom atmosferom,
- Kovački čekić prostog dejstva „Lasko 250“
- Ekscentrična presa „KES 400“

UNIVERZITET U ZENICI
MAŠINSKI FAKULTET U ZENICI

Ekološki aspekti projektovane tehnologije

U ovom radu postoji nekoliko aspekata koji su u vezi sa mogućim zagađenjem okoline:

- metalni, otpad kao nus produkt krvnja vijenca i probijanje pločice
- smjesa, kao sredstvo za podmazivanje završne gravure,
- vibracija i buka.

U ovom radu polazi se od pretpostavke da će se proizvodnja zadane prirubnice odvijati u proizvodnoj organizaciji koja već ima određen proizvodni program i koja je, u određenoj mjeri, svoje poslovanje već uskladila sa zahtjevima za zaštitom okoline. S tim u vezi, za pretpostaviti je da, gledano sa nekih drugih aspekata, pokretanje proizvodnje zadane prirubnice neće izazvati dodatno narušavanje postojećeg, od ranije uspostavljenog međusobnog odnosa proizvodni sistem -okolina.

UNIVERZITET U ZENICI
MAŠINSKI FAKULTET U ZENICI

ZAKLJUČAK

U ovom završnom radu izvršeno je projektovanje tehnologije i alata za izradu prirubnice, metodom ukovnog kovanja na čekiću prostog dejstva.

Ovaj zadatak, osim što daje podlogu za izradu konkretnog proizvoda, daje i osnovu za sagledavanje mogućnosti procesa obrade metala plastičnim deformisanjem. U tom smislu je posebno značajna analiza mogućnosti dobivanja prirubnice kao gotovog proizvoda. Ta analiza je pokazala da osim niza prednosti, metoda obrade metala deformisanjem ima i određena ograničenja, po pitanju postizanja pojedinih oblika, dimenzija i kvaliteta površina. Ograničenja je moguće prevazići kombinovanjem sa nekim drugim metodama obrade, što nužno dovodi do poskupljenja proizvodnje, a stvara i mnoge druge negativne posljedice. Zbog toga se nastoji, usavršavanjem svih aspekata procesa obrade materijala deformisanjem, postići proizvodnja gotovih mašinskih dijelova prema njihovom definitivnom obliku i dimenzijama.

UNIVERZITET U ZENICI
MAŠINSKI FAKULTET U ZENICI

PRILOZI

1. Crtež broj MF-ZR-KK-01 – Prirubnica
2. Crtež broj MF-ZR-KK-02 – Otkovak prirubnice
3. Crtež broj MF-ZR-KK-03 – Završna gravura
4. Crtež broj MF-ZR-KK-04 – Kombinovani alat za krzanje i probijanje
5. Crtež broj MF-ZR-KK-05 – Matrica za krzanje (radionički crtež)
6. Crtež broj MF-ZR-KK-06 – Probajac (radionički crtež)
7. Crtež broj MF-ZR-KK-07 – Izbičač komada (radionički crtež)
8. Crtež broj MF-ZR-KK-08 – Prosječka za krzanje (radionički crtež)





PROJEKTOVANJE TEHNOLOGIJE I ALATA ZA IZRADU LONCA IZMJENJIVOG FILTERA GORIVA WK820

- Završni rad -

Projektoranje tehnologije i alata za izradu lonca izmjjenjivog filtera goriva WK820, Mašinski fakultet Zenica



SADRŽAJ ZAVRŠNOG RADA:

UVOD

1. OSNOVNE KARAKTERISTIKE LONCA ZADANOG FILTERA
2. ANALIZA MOGUĆIH VARIJANTI PROIZVODNJE LONCA FILTERA I IZBOR OPTIMALNE VARIJANTE
3. PROJEKTOVANJE TEHNOLOGIJE IZvlačenja LONCA
4. PRORAČUN DEFORMACIONIH SILA I IZBOR POSTROJENJA ZA IZvlačenje
5. PRORAČUNI I KONSTRUKCIJA ALATA
6. KONTROLA KVALITETA PRIJE, U TOKU I NAKON IZRADE LONCA FILTERA
7. EKOLOŠKI ASPEKT DUBOKOG IZvlačenja
8. ZAKLJUČAK
9. LITERATURA
10. PRILOZI

Projektoranje tehnologije i alata za izradu lonca izmjjenjivog filtera goriva WK820, Mašinski fakultet Zenica

1. OSNOVNE KARAKTERISTIKE LONCA ZADANOG FILTERA

Materijal lonca filtera:


hladno valjana traka od niskouglijeničkog čelika
za tanku čeličnu traku oznake DC 04-A ZE25/25 po
EN 10130+A1/EN 10131.

Mehaničke karakteristike :
zatezna čvrstoća: $R_m = 280 \pm 380$
čvrstoća smicanja: $\sigma_m = 240 \pm 340$
ištezanje: $\delta > 25\%$

Hemski sastav :
 $C = \text{do } 0,1\%$
 $Si = \text{do } 0,2\%$
 $Mn = 0,20 \pm 0,45\%$
 $P = \text{max. } 0,03\%$
 $S = \text{max. } 0,038\%$

Tehnološke karakteristike:
-dobra plastičnost,
-niska elastičnost,
-sposobnost za dubok izvlačenje,
-niska tvrdoča.

Slika 1.1. Presjek filtera goriva



Projektoranje tehnologije i alata za izradu lonca izmjjenjivog filtera goriva WK820, Mašinski fakultet Zenica


2. ANALIZA MOGUĆIH VARIJANTI PROIZVODNJE LONCA FILTERA I IZBOR OPTIMALNE VARIJANTE

Theoretski posmatrano zadati filter lonca se može izradivati sljedećim postupcima obrade:

- a) obradom sa skidanjem strugotine,
- b) obradom bez skidanja strugotine,
- c) kombinacijom obrade bez skidanja strugotine i naknadnom obradom sa kidanjem strugotine.

a) obradom sa skidanjem strugotine.

- polazni materijal bio bi puni cilindrični komad dimenzija φ95x100mm
- Stepen iskorištenja materijala= 0,682%
- Veliki utrošak energije, vremena i radne snage.
- Zaključak: izrada lonca skidanjem strugotine nikako nije prihvatljiva pogotovo za slučaj velikoserijske proizvodnje.



Slika 2.1. Presjek lonca

Projektovanje tehnologije i alata za izradu lonca izmenjivog filtera goriva WK820, Mašinski fakultet Zenica

b) obradom sa kidanjem strugotine.

- kombinacijom projescanja i dubokog izvlačenja uz završno kalibriranje oblike i dimenzija proizvoda.
- veliko serijska proizvodnja na jednopozicionim ili višepozicionim presama.

c) kombinacijom obrade bez skidanja strugotine i naknadnom obradom sa kidanjem strugotine.

- povećan broj operacija tehnološkog procesa i transporta iz pogona u pogon, što je za slučaj velikoserijske proizvodnje neprihvatljivo

2. ANALIZA MOGUĆIH VARIJANTI PROIZVODNJE LONCA FILTERA I IZBOR OPTIMALNE VARIJANTE

2.4 Izbor optimalne varijante

Najvažniji faktori koji su mjerodavni za izbor optimalne varijante zadatog proizvoda su:

- veličina proizvodne serije,
- zahtjevi u pogledu oblike, složenosti i tolerancije izratka,
- vrijeme izrade i stepen automatizacije raspoložive opreme,
- cijena proizvoda.

S obzirom na jednostavnost oblike i dimenzija lonca filtera i na potrebu da se izradi 1000000 komada godišnje prihvatljiva varijanta bi bila izrada lonca na višepozicionoj presi.

Niz prednosti u pogledu brzeg, lakšeg i ekonomičnijeg rada. Moguć je automatski transport i posmak trake, što rezultira karačim vremenom izrade i nižom cijenom proizvoda

Ovome ide u prilog to da fabrika filtera Tešanj raspolaže sa postrojenjima za ovu varijantu proizvodnje.

Projektovanje tehnologije i alata za izradu lonca izmenjivog filtera goriva WK820, Mašinski fakultet Zenica

3. PROJEKTOVANJE TEHNOLOGIJE IZVLAČENJA LONCA

3.1 Proračun platine

Polazni oblik materijala je ravna ploča koja se naziva platina. Oblik platine može biti različita zatvorena kontura (krug, kvadrat, pravougaonik, elipsa ili bilo koja zatvorena kontura).

$$D = 1,13 \sqrt{A_i} = 1,13 \sqrt{\sum A_i}$$

gdje je:

- D [mm] – prečnik platine,
- A_i [mm²] – površina jednog (i-tog) elementa rotacionog tijela,
- A_k [mm²] – ukupna površina komada.

$$D = 198 \text{ mm}$$

3.2 Određivanje dimenzije trake

- dvoredan raspored komada u traci

$$B = 383 \text{ mm}$$

3.3 Korak (posmak trake)

Korak (posmak trake) predstavlja kretanje trake između dva hoda alata za projescanje trake. Kretanje trake je ustvari dijagonalno i izvodi se između centara dvije susjedne platine.

$$3.4 \text{ Proračun broja operacija izvlačenja } n = 1 + \frac{\log D - \log(m_r \cdot D)}{\log m_r}$$

$$n = 2,34$$

Usvaja se broj operacija n = 3.

Projektovanje tehnologije i alata za izradu lonca izmenjivog filtera goriva WK820, Mašinski fakultet Zenica

3. PROJEKTOVANJE TEHNOLOGIJE IZvlačenja lonca

3.5 Teorijski prečnici proizvoda po fazama izvlačenja

$$d_1 = m_1 \cdot D = 0,57 \cdot 198 = 112,86 \text{ mm}$$

$$d_1 = 113 \text{ mm.}$$

$$d_2 = m_2 \cdot d_1 = 0,78 \cdot 113 = 88,14 \text{ mm}$$

$$d_2 = 88 \text{ mm.}$$

$$d_3 = m_3 \cdot d_2 = 0,97 \cdot 88 = 85,36 \text{ mm}$$

3.6 Stvarni prečnici proizvoda po fazama izvlačenja

Umjesto tri faze odabранe su 4 faze izvlačenja iz sljedećih razloga:

- škart će se značajno smanjiti uvođenjem 4 faze izvlačenja jer se time smanjuje stepen deformacije
- Fabrika filtera Tešanj raspolaže sa presama koje mogu da rade sa osam sekacija. Ne bi bilo racionalno raditi samo sa tri alata za izvlačenje.
- neće biti gubitka vremena i energije ako budu bila 4 izvlačenja.
- utrošak u izradi još jednog alata biti kompenziran boljim kvalitetom lonca i smanjenim brojem polomljenih komada.

$$\bullet \quad d_1 = 144 \text{ mm}, d_2 = 115 \text{ mm}, d_3 = 100 \text{ mm}, d_4 = 85 \text{ mm}$$

3.7 Stvarni odnosi izvlačenja: zadovoljavaju

Projektoranje tehnologije i alata za izradu lonca izmjenjivog filtera goriva WK820, Mašinski fakultet Zenica

3. PROJEKTOVANJE TEHNOLOGIJE IZvlačenja lonca


3.8 Radijusi komada po fazama izvlačenja

3.9 Visine komada po fazama izvlačenja

3.10 Tehnološka karta izvlačenja lonca filtera

Izvlačenje lonca filtera bi obuhvatilo sljedeće operacije:

- prosjecanje platine i prvo izvlačenje,
- drugo izvlačenje,
- treće izvlačenje,
- četvrto izvlačenje,
- izrada radijusa $r = 0,7 \text{ mm}$ i kalibriranje prečnika $\phi 85-0,2$ na dubinu od 10 mm,
- opsjecanje vijenca lonca.



Slika Dimenzije izradaka po pojedinim fazama izrade

Projektoranje tehnologije i alata za izradu lonca izmjenjivog filtera goriva WK820, Mašinski fakultet Zenica

3.11. Opis tehnoškog postupka izrade lonca filtera



Slika 3.3. Izgled izvlačenje lonca filtera na višepozicionoj presi

Projektoranje tehnologije i alata za izradu lonca izmjenjivog filtera goriva WK820, Mašinski fakultet Zenica

4. PRORAČUN DEFORMACIONIH SILA I IZBOR POSTROJENJA ZA IZvlačenje

Tehnološka operacija izrade	Proračunate vrijednosti sila				
	Sila prepoznavanja [kN]	Sila držanja [kN]	F _d [kN]	Sila izvlačenja F _t [kN]	Ukupna sila [kN]
I operacija	170,53	16,32	67,67	83,99	
II operacija	0	6,97	86,45	93,42	
III operacija	0	2,41	41,35	43,76	
IV operacija	0	1,78	35,14	36,92	
Izrada radijusa R 0,71 kalibriranje otvora ø 85	0	0	0	0	Zanemariti
Osigjanje vjenca	62,55	0	0	81,31	
SILA PRESE				$F_p = (F_{p1} + F_{p2} + F_{p3} + F_{p4} + F_{p5}) \cdot 1,30$	
				$F_p = 416,923 \text{ [kN]}$	

Prema ovom proračunu, a u skladu sa raspoloživim mašinama u fabriki MANN+HUMMEL BA bira se presa PREMATIC. Svi tehnički podaci o presi nalaze se u tabeli koja je data na slici 4.1.

Projekovanje tehnologije i alata za izradu lonca izmenjivog filtera goriva WK820, Mašinski fakultet Zenica

PREMATIC



DPHS:

	Način rada	PREMATIC
MF-Blasch-Nr.	Broj masina [kom]	Maximal 10 kom
MF-BL	Blaz masina [mm]	125
EF-SF-AE	Blaz radnog prostora [mm]	3020x1500
MF-Drehmoment	Vrednost [Nm]	Excentar
MF-Öffnungsmaß		
Pressdruck in bar		
Pressdruck in bar	Nastavna sila u t	120
Max. Pressdruck in bar	Max. sila u t	120
Verdickungsmaß D in mm	Ubrana jedinica u mili	100
Zeitdauerung in ms	Max. jedinica u milis	200
Zeitdauerung in ms	Min. jedinica u milis	100
Umladezeit in ms		
Umladezeit in ms	Ugradnja vrata maš.	
Blaz presse	Blaz presse	1
Blaz presse	Cijevne protokolice	1000
na proračunu n/a		
na proračunu n/a		

Slika 4.1.
Izgled višepozicione prese PREMATIC sa tehničkim podacima

Projekovanje tehnologije i alata za izradu lonca izmenjivog filtera goriva WK820, Mašinski fakultet Zenica

5. PRORAČUNI I KONSTRUKCIJA ALATA


Proračuni i konstrukcija alata sastoje se od sljedećeg:

- određivanje zazora i tolerancija izrade alata,
- dimensionisanje izvršnih dijelova alata,
- konstrukcija alata

U radu je za svaku operaciju izrade izvršen proračun i dimensioniranje radnih elemenata alata, kako slijedi:


5.1. Alat za prosjecanje platine Ø 198x0,63 mm

- 5.1.1. Određivanje zazora
- 5.1.2. Određivanje tolerancija za prosjecanje platine
- 5.1.3.1. Dimensionisanje prosječaka
- 5.1.3.2. Dimensionisanje ploče za prosjecanje




5.2. Alat za prvo izvlačenje

- 5.2.1. Određivanje zazora
- 5.2.2. Određivanje tolerancija alata za prvo izvlačenje
- 5.2.3. Dimensionisanje alata za prvo izvlačenje



5.3. Alat za drugo izvlačenje

- 5.3.1. Određivanje zazora
- 5.3.2. Određivanje tolerancija alata za prvo izvlačenje
- 5.3.3. Dimensionisanje alata za prvo izvlačenje



Projekovanje tehnologije i alata za izradu lonca izmenjivog filtera goriva WK820, Mašinski fakultet Zenica

Primjer proračuna:

5.2. Alat za prvo izvlačenje

5.2.1. Određivanje zazora
 $z = 2f$
 $z = 1,6 \text{ [mm]}$

5.2.2. Određivanje tolerancija alata za prvo izvlačenje
Izradne tolerancije izvlačka i matrice:
 $ts_1 = -0,04 \text{ [mm]} \text{ i } tm_1 = +0,06 \text{ [mm]}$

5.2.3. Dimenzionisanje alata za prvo izvlačenje
Kako je u ovom slučaju toleriran unutrašnji prečnik komada, prečnik izvlačka se uzima da je jednak najmanjemu prečniku predmeta tj.

$ds_1 = d_1$
 $du_1 = 144 \text{ [mm]} \text{ i } ds_1 \min = d_1 - ts_1$
 $ds_1 \max = du_1 - ts_1$
 $ds_1 \min = 144 - 0,04$
 $ds_1 \max = 143,96 \text{ [mm]}$
 $t_{M1} = 5 \text{ [mm]}$
 $d_{M1} = ds_1 + z$
 $d_{M1} = du_1 + z$
 $d_{M1} = 144 + 1,6$
 $d_{M1} = 145,6 \text{ [mm]}$
 $d_{M1 \ max} = dm + tM$
 $d_{M1 \ max} = du_1 + z + tM$
 $d_{M1 \ max} = 145,6 + 0,06$
 $d_{M1 \ max} = 145,66 \text{ [mm]}$

Projekovanje tehnologije i alata za izradu lonca izmenjivog filtera goriva WK320, Mašinski fakultet Zenica

5. PRORAČUNI I KONSTRUKCIJA ALATA

5.4. Konstrukcija alata za prvu i drugu operaciju izvlačenja

Na osnovu podataka iz tehnološke karte i proračunatih dimenzija za prvu i drugu operaciju urađena je konstrukcija tih alata čiji su dispozicioni crteži dati u prilogu i to:

- *kombinovani alat za projecanje i prvo izvlačenje.
- alat za dugo izvlačenje.

Zajedno sa ova dva alata u isto kućište višepozicione transfer prese su ugrađeni i alati za ostale operacije.

Standardni elementi alata za obradu deformacijom koji se koriste u slučaju izrade lonca navedenog filtera, a i pri izradi drugih kućišta filtera ulja i goriva su:

- kućište alata,
- elementi za priručivanje za postolje prese,
- elementi za usmjeravanje alata,
- elementi za vođenje trake,
- elementi za izdvajavanje komada,
- elementi za posmatranje trake,
- elementi za kreiranje komada između pojedinih operacija (hvatači),
- nož za sjećenje ostatka trake nakon projecanja,
- sistem za dovođenje sredstava za hlađenje i podmazivanje,
- vijci.

Svi navedeni elementi se smatraju dijelom alata višepozicione transfer prese i u ovom radu nisu posbrojani razmatrani.

Raspored alata za izvlačenje lonca filtera prikazan je posebnim crtežom koji je dat u prilogu ovoga rada.

Projekovanje tehnologije i alata za izradu lonca izmenjivog filtera goriva WK320, Mašinski fakultet Zenica

6. KONTROLA KVALITETA PRIJE, U TOKU I NAKON IZRADE LONCA FILTERA

Sa stanovišta mašinske obrade kontrola kvaliteta proizvoda se djeli na:

- ulaznu kontrolu
- operacijsku kontrolu
- kontrolu gotovih proizvoda,
- kontrolu podsklopova i sklopova u procesu montaže,
- završnu kontrolu gotovih proizvoda.

6.1. Kontrola kvaliteta prije izrade lonca

S obzirom na veličinu serije obavezno je ispitivanje mehaničkih osobina materijala trake. Fabrika MANN+HUMMEL BA Tešanj raspolaže sa vlastitim laboratorijom u kojoj se vrši mehaničko ispitivanje materijala. U ovom slučaju se ispituju zateznost i izduženje.

Sl. 6.1. Dijagram ispitivanja zatezne čvrstoće i izduženja za čelik EN 10130

Projekovanje tehnologije i alata za izradu lonca izmenjivog filtera goriva WK320, Mašinski fakultet Zenica

6. KONTROLA KVALITETA PRIJE, U TOKU I NAKON IZRADE LONCA FILTERA

6.2. Kontrola kvaliteta u toku i nakon izrade lonca

U toku podešavanja alata na presu za sve operacije od 1 do 6 vrši se mjerjenje svih dimenzija sa odgovarajućim tolerancijama. Sva mjerjenja se vrše mikrometrom.

Na osnovu konstrukcijskog crteža izrađuje se plan kontrole. U planu kontrole se nalaze svi parametri koji treba kontrolisati i na osnovu njih se ispunjava SKL obrazac.

SKL ili statističko kontrolni list sadrži:

- datum i vrijeme uzimanja uzorka,
- učestalost ispitivanja (u ovom slučaju uzimaju se tri uzorka svaka dva sata),
- sprečnici, visine i radijusi koji se kontrolisu.
- Mjerjenje uzorka se vrši kontrolnim čepom $\phi 85^{+0.4}_{-0.2}$.
- Mjerjenje vijenca se vrši kontrolnom račvom $\phi 93^{+0.2}_{-0.2}$.

Navedene dimenzije se izrađuju istovremeno na petoj odnosno šestoj poziciji prese, a kontrolisu se nakon skidanja komada sa prese. Istovremeno se vrši i vizuelna kontrola lonca i na osnovu izgleda zaključuje se da li ima naprsline

Projektovanje tehnologije i alata za izradu lonca izmjenjivog filtera goriva WK820, Mašinski fakultet Zenica

7. EKOLOŠKI ASPEKT DUBOKOG IZVLAČENJA

MANN+HUMMEL.BA Tešanj posjeduje certifikat za standard ISO 14001 koji podrazumijeva sisteme okolinskog upravljanja sa ciljem smanjenja i uklanjanja štetnosti po okolinu.

U ovom radu postoji nekoliko aspekata koji su u vezi sa mogućim zagađenjem okoline:

- metalni, otpad kao nusproizvod isjecanja platine iz trake (**EKO-SERVIS Tešanj**),
- emulzija, kao rashladno sredstvo koje se koristi na presi (**procedure za skladištenja, identifikaciju, označavanje te rukovanje ovakvim otpadom - KEMIS Lukavac**),
- vibracija i buka.

Projektovanje tehnologije i alata za izradu lonca izmjenjivog filtera goriva WK820, Mašinski fakultet Zenica

8. ZAKLJUČAK

U ovom završnom radu obuhvaćeno je projektovanje tehnologije i alata velikoserijske izrade lonca filtera goriva dubokim izvlačenjem bez smanjenja debljine materijala.

Projektovani alati u potpunosti su prilagođeni postrojenjima kojima raspolaže fabrika filtera MANN+HUMMEL.BA Tešanj, a projektovani su na osnovu proračuna i raspoloživih mašina.

U okviru ovog rada data su konstrukcionalna rješenja za prvu i drugu operaciju dubokog izvlačenja filtera goriva.

Ovaj rad predstavlja osnov za proizvodnju lonca filtera goriva u seriji od 1 000 000 komada godišnje.

Nakon izrade alata za izvlačenje lonca filtera moguće je provjeriti čitav tehnološki postupak i na osnovu konkretnih rezultata izvršiti određene korekcije i otkloniti eventualne greške.

Pri izradi ovoga rada pored literaturice korištena je dokumentacija fabrike filtera MANN+HUMMEL.BA Tešanj, kao i određena iskustva iz dugogodišnje proizvodnje različitih vrsta filtera za najpoznatije svjetske proizvođače motornih vozila.

Projektovanje tehnologije i alata za izradu lonca izmjenjivog filtera goriva WK820, Mašinski fakultet Zenica

PRILOZI

1. Radionički crtež filtera
Dispozicioni crtež rasporeda alata u zajedničkom kućištu prese
Dispozicioni crtež kombinovanog alata za projsecanje i prvu operaciju izvlačenja
Dispozicioni crtež alata za drugu operaciju izvlačenja
Dispozicioni crtež alata za teču operaciju izvlačenja
- broj crteža 66 402 12 171
- broj crteža 66 402 12 171 – SL – 1
- broj crteža 66 402 12 171 – 1a
- broj crteža 66 402 12 171 – 2a
- broj crteža 66 402 12 171 – 3a

Projektovanje tehnologije i alata za izradu lonca izmjenjivog filtera goriva WK820, Mašinski fakultet Zenica



UNIVERZITET U ZENICI
MAŠINSKI FAKULTET U ZENICI



HVALA NA PAŽNJI!

**PROJEKTOVANJE TEHNOLOGIJE I ALATA
ZA IZRADU LONCA IZMJENJIVOG FILTERA
GORIVA WK820**

Mašinski fakultet Zenica